



PRIJEDORPUTEVI AD PRIJEDOR

Adresa: 27. Juni br. 17, 79101 Prijedor, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 52 233 117; Fax: +387 52 233 917

e-mail: pdput@teol.net; web: www.fortisgroup.ba



JEDINSTVENI PROSPEKT PRVE EMISIJE DUGOROČNIH KORPORATIVNIH OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM NA BANJALUČKOJ BERZI

ŽIRO RAČUNI:

161045-00022300-67 Raiffeisen banka

562007-00000113-07 NLB Razvojna banka

567363-11000604-09 Volksbank

552021-00009018-13 Hypo-Alpe-Adria Bank

551037-00011335-53 UniCredit Banka a.d. Banja Luka





SADRŽAJ PROSPEKTA

1. SKRAĆENI PROSPEKT	7
1.1. Uvod sa upozorenjima.....	7
1.2. Ključne informacije o emitentu.....	8
1.3. Ključne informacije o hartiji od vrijednosti	11
1.4. Ključne informacije o javnoj ponudi hartija od vrijednosti	17
2. FAKTORI RIZIKA	18
2.1. Faktori rizika emitenta	18
2.2. Faktori rizika hartija od vrijednosti.....	20
2.3. Faktori rizika Garanta/Jemca emisije.....	21
3. DOKUMENT O REGISTRACIJI ZA DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	23
3.1. Odgovorna lica, informacije o trećim licima, stručni izvještaji i odobrenje nadležnog organa	23
3.1.1. Podaci o licima odgovornim za podatke.....	23
3.1.2. Izjava odgovornog lica	23
3.1.3. Izvještaji stručnjaka.....	23
3.1.4. Informacije koje potiču od trećih strana.....	24
3.1.5. Izjave.....	24
3.2. Ovlašćeni revizori	24
3.3. Informacije o emitentu	25
3.3.1. Istorija i razvoj emitenta	25
3.3.2. Podaci o nedavnim događajima koji su specifični za Emitenta i u značajnoj mjeri relevantni za procjenu solventnosti Emitenta	26
3.3.3. Kreditni rejtinzi dodjeljeni Emitentu na zahtjev ili u saradnji sa Emitentom u postupku određivanja kreditnog rejtinga	26
3.3.4. Informacije o bitnim promjenama finansijskih potreba Emitenta i strukturi finansiranja od završetka posljednjeg obračunskog perioda.....	26
3.3.5. Opis očekivanog načina finansiranja djelatnosti Emitenta	26
3.4. Pregled poslovanja	27
3.4.1. Glavne djelatnosti Emitenta	27
3.4.2. Podatak o svim značajnim novim proizvodima ili djelatnostima Emitenta	27
3.4.3. Glavna tržišta na kojima Emitent konkuriše.....	27
3.5. Organizaciona struktura	27
3.6. Informacije o trendovima	29



3.6.1. Opis svih značajnih negativnih promjena poslovnih mogućnosti Emitenta od datuma posljednjih objavljenih revidiranih finansijskih izvještaja	29
3.6.2. Opis svih značajnih promjena finansijskih rezultata grupe od završetka posljednjeg obračunskog perioda za koje su objavljenje finansijske informacije do datuma Jedinstvenog prospekta.....	29
3.6.3. Informacije o svim poznatim trendovima, nepredvidivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja Emitenta, najmanje za tekuću finansijsku godinu	29
3.7. Predviđanja ili procjene dobiti.....	29
3.8. Rukovodeći i nadzorni organi	29
3.8.1. Informacije o rukovodećim i nadzornim organima Emitenta	29
3.8.2. Sukob interesa rukovodećih i nadzornih organa.....	30
3.9. Većinski vlasnici.....	30
3.10. Finansijske informacije o imovini i obavezama, finansijskom položaju te dobiti i gubicima Emitenta	30
3.10.1. Revidirani godišnji finansijski izvještaji Emitenta za 2023. i 2022. godinu.....	30
3.10.2 Nerevidirani polugodinišnji finansijski izvještaji Emitenta za period 01.01 – 30.06.2024. godine.....	53
3.10.3. Konsolidovani finansijski izvještaji Emitenta za 2023. i 2022. godinu.....	72
3.10.4. Revizorski izvještaj finansijskih izvještaja za 2023. godinu.....	95
3.10.5. Revizorski izvještaj finansijskih izvještaja za 2022. godinu.....	99
3.10.6. Revizorski izvještaj konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2023. godinu..	105
3.10.7. Revizorski izvještaj konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2022. godinu	109
3.10.8. Sudski i arbitražni postupci	113
3.10.9. Značajna promjena finansijskog položaja	113
3.11. Dodatne informacije	113
3.11.1. Osnovni kapital	113
3.11.2. Ugovor o osnivanju i statut društva	113
3.12. Značajni ugovori.....	118
3.13. Dostupni dokumenti	118
4. OBAVJEŠTENJE O DUŽNIČKIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI	119
4.1. Ključne informacije.....	119
4.1.1. Interes fizičkih i pravnih lica uključenih u emisiju/ponudu.....	119
4.1.2. Razlozi za ponudu i korišćenje sredstava.....	119
4.1.3. Izjava o obrtnom kapitalu	120
4.2. Informacije o hartijama od vrijednosti koje su predmet ponude.....	120
4.2.1. Opis vrste i klase hartija od vrijednosti koje su predmet ponude	120



4.2.2. Međunarodni identifikacioni broj hartije od vrijednosti (ISIN)	120
4.2.3. Propisi na osnovu kojih se hartije od vrijednosti emituju	120
4.2.4. Karakteristike obveznica	121
4.2.5. Ukupna količina hartija od vrijednosti koje su predmet ponude	121
4.2.6. Valuta emisije hartija od vrijednosti	121
4.2.7. Relativna nadređenost hartija od vrijednosti u strukturi kapitala	121
4.2.8. Opis prava koja proizlaze iz hartija od vrijednosti, uključujući moguća ograničenja tih prava i postupak njihovog ostvarivanja	121
4.2.9. Pravo na prijevremeno dospijeće emisije.....	121
4.2.10. Prijevremeni otkup obveznica.....	123
4.2.11. Nominalna kamatna stopa, isplata kamate, datum početka isplate kamate, dospijeće, rok važenja potraživanja kamata i otplata glavnice	123
4.2.12. Obezbjedenje obveznica.....	125
4.2.13. Način i metode amortizacije, vremenski raspored plaćanja i dospijeće.....	128
4.2.14. Podaci o prinosu i metode izračunavanja	131
4.2.15. Način na koji su zastupljeni vlasnici obveznica	131
4.2.16. U slučaju novih emisija hartija od vrijednosti, očekivani datum emisije, izjava o rješenjima, ovlaštenjima i odobrenjima na osnovu kojih su hartije od vrijednosti emitovane ili će biti emitovane	131
4.2.17. Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrijednosti.....	131
4.3. Uslovi ponude hartija od vrijednosti	132
4.3.1. Uslovi koji se primjenjuju na ponudu	132
4.3.2. Period trajanja ponude i opis postupka podnošenja zahtjeva za kupovinu	132
4.3.3. Opis postupka mogućeg smanjenja upisa i postupka povrata viška iznosa isplaćenog podnosiocima zahtjeva	133
4.3.4. Podaci o najmanjem i/ili najvećem iznosu zahtjeva za kupovinu.....	133
4.3.5. Način i rokovi za uplatu i isporuku hartija od vrijednost	133
4.3.6. Način i datum javne objave rezultata ponude	134
4.3.7. Postupak za ostvarenje prava preče kupovine hartija od vrijednosti, prenosivost prava upisa i postupak u slučaju neostvarenih prava upisa	134
4.3.8. Plan distribucije i podjele	134
4.3.9. Određivanje cijene	135
4.3.10. Sprovođenje ponude odnosno prodaje emisije i preuzimanje emisije.....	135
4.3.11. Naziv i adresa svih platnih agenata i depozitarnih agenata	135
4.4. Uvrštenje u trgovanje i aranžmani u vezi sa trgovanjem.....	135
4.4.1. Podaci o uvrštenju emitovanih hartija od vrijednosti na berzansko tržište	135
4.4.2. Podaci o ranije izdatim i uvrštenim hartijama od vrijednosti u trgovanje	136



4.4.3. Sva uređena javna tržišta na kojima će, prema saznanju emitenta, hartije od vrijednosti iste klase biti javno ponuđene ili uvrštene u trgovanje ili su već uvrštene u trgovanje.....	136
4.4.4. Podaci o licima koja su se obavezala da će djelovati kao posrednici u sekundarnom trgovanju	136
4.4.5. Trošak uvrštenja hartija od vrijednosti.....	137
4.5. Dodatne informacije.....	137
4.5.1. Savjetnici povezani sa izdavanjem hartija od vrijednosti	137
4.5.2. Ostale informacije koje su revidirali ili preispitali ovlašćeni revizori i o tome sastavili izvještaj	137
4.5.3. Kreditni rejtinzi dodijeljeni hartijama od vrijednosti na zahtjev ili u saradnji sa Emitentom u postupku određivanja kreditnog rejtinga	137
5. PODACI O GARANTU/JEMCU EMISIJE	139
5.1. Priroda garancije.....	139
5.2. Obuhvat garancije.....	140
5.3. Informacije o garantu/jemcu emisije.....	140
5.3.1. Istorija i razvoj garanta/jemca emisije.....	140
5.3.2. Podaci o nedavnim događajima koji su specifični za garanta/jemca i u značajnoj mjeri relevantni za procjenu solventnosti garanta/jemca	141
5.3.3. Kreditni rejting.....	141
5.3.4. Informacije o bitnim promjenama finansijskih potreba garanta/jemca i strukturi finansiranja od završetka posljednjeg obračunskog perioda	142
5.3.5. Opis očekivanog načina finansiranja djelatnosti garanta/jemca emisije	142
5.4. Pregled poslovanja	143
5.4.1. Opis glavnih djelatnosti garanta/jemca emisije.....	143
5.4.2. Značajni novi proizvodi ili djelatnosti.....	143
5.4.3. Glavna tržišta na kojima garant/jemac emisije konkuriše.....	143
5.5. Organizaciona struktura	144
5.6. Informacije o trendovima	144
5.6.1. Značajne negativne promjene poslovnih mogućnosti garanta/jemca emisije ..	144
5.6.2. Opis svih značajnih finansijskih rezultata garanta/jemca emisije	144
5.6.3. Informacije o svim poznatim trendovima, nepredvidljivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja garanta/jemca emisije	144
5.7. Predviđanje ili procjene dobiti	145
5.8. Rukovodeći i nadzorni organi	145
5.8.1. Informacije o rukovodećim i nadzornim organima	145
5.8.2. Sukob interesa rukovodećih i nadzornih organa.....	145



5.9. Većinski vlasnici.....	146
5.9.1. Učešće u osnovnom kapitalu garanta/jemca emisije	146
5.9.2. Opis svih aranžmana poznatih Emitentu čije bi provođenje moglo naknadno rezultovati promjenom kontrole nad garantom/jemca emisije	146
5.10. Finansijske informacije o imovini i obavezama, finansijskom položaju te dobiti i gubicima garanta/jemca emisije.....	146
5.10.1. Revidovani finansijski izvještaji / Uporedne finansijske informacije garanta/jemca emisije za 2022 i 2023 godinu.....	146
5.10.2. Revizorski izvještaji garanta/jemca emisije.....	190
5.10.3. Računovodstveni standardi	198
5.10.4. Konsolidovani finansijski izvještaji garanta/jemca emisije.....	198
5.10.5. Sudski i arbitražni postupci	198
5.10.6. Značajne promjene finansijskog položaja garanta/jemca emisije.....	198
5.11. Dodatne informacije	198
5.11.1. Osnovni kapital.....	198
5.11.2. Ugovor o osnivanju i statut garanta/jemca emisije	198
5.12. Značajni ugovori.....	199
5.13. Dostupni dokumenti.....	199



1. SKRAĆENI PROSPEKT

1.1. Uvod sa upozorenjima

OSNOVNI PODACI O EMITENTU

Vrsta hartija od vrijednosti, ISIN kod	Obveznice, ISIN kod:
Puno poslovno ime:	Privredno društvo za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva „PRIJEDORPUTEVI“ akcionarsko društvo Prijedor
Skraćeno poslovno ime:	Prijedorputevi a.d. Prijedor
Sjedište i adresa:	27. juna broj 17, 79101 Prijedor
Matični broj:	1128205
Šifra djelatnosti:	42.11 – izgradnja puteva i autoputeva
Registracioni sud:	Okružni privredni sud u Prijedoru
JIB:	4400679810009
Oznaka i broj u registru emitenata	04-55-64
Telefon:	+387 52 233 117
Fax:	+387 52 233 917
E-mail:	prijedorputevi@fortisgroup.ba
Web:	www.prijedorputevi.ba

ORGAN KOJI JE ODOBRILO DOKUMENT

Poslovno ime:	Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske
Adresa:	Vuka Karadžića br. 6, Banja Luka
Telefon:	+387 51 218 362; +387 51 218 356
Fax:	+387 51 218 361
E-mail:	kontakt@secs.gov.ba
Web:	http://www.secs.gov.ba/
Datum odobrenja Prospekta:	

„Skraćeni prospekt je potrebno čitati kao uvod u prospekt. Investitor bi svaku odluku o ulaganju u hartije od vrijednosti trebao zasnivati na razmatranju prospekta kao cjeline. Investitor može da izgubi dio ili cjelokupni uloženi kapital. Lica koja su sastavila skraćeni prospekt odgovaraju za naknadu štete ako skraćeni prospekt, uključujući i njegov prevod, dovodi u zabludu, ako je netačan ili nedosljedan u odnosu na druge dijelove prospekta, ili ako ne pruža ključne informacije investitoru kada se čita sa drugim dijelovima prospekta.“



1.2. Ključne informacije o emitentu

a) Kratak opis emitenta hartija od vrijednosti

Privredno društvo za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva „PRIJEDORPUTEVI“ a.d., JIB 4400679810009, Prijedor osnovano je prije više od 50 godina kao dio preduzeća za održavanje i zaštitu puteva u Prijedoru i od tada je promijenilo razne oblike organizovanja. Društvo je upisano u sudski registar, Rješenjem Okružnog privrednog suda u Prijedoru, broj: U/I 1388/01 od 12.10.2001. godine.

Društvo je organizovano u formi zatvorenog akcionarskog društva i posluje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019). Vlasnik Emitenta je Igor Čorokalo, Adresa: Bulevar Stepe Stepanovića 173, Banja Luka, Republika Srpska. Osnovni kapital Emitenta: 10.460.380,00 KM.

Glavna djelatnost Emitenta je (42.11) izgradnja puteva i autoputeva, a Emitent se pored niskogradnje bavi i proizvodnjom i prodajom kamenih agregata, proizvodnjom, prodajom i ugradnjom asfalta i betona, postavljanjem i održavanjem horizontalne i vertikalne signalizacije te ostalim poslovima iz oblasti niskogradnje

Lica ovlaštena za zastupanje:

Radenko Crnogorac, adresa: 27. juna br.17, Prijedor, Direktor Društva, bez ograničenja ovlaštenja,

Mile Janjić, adresa: 27. juna br.17, Prijedor, član Upravnog odbora, Direktor administrativno-finansijskog sektora, bez ograničenja ovlaštenja,

Boris Briševac, adresa: 27.juna br.17, Prijedor, Izvršini direktor operativno-tehničkog sektora; bez ograničenja

Dragan Čorokalo, adresa: 27. juna br.17, Prijedor, predsjednik Upravnog odbora, Prokurista, zaključivanje ugovora i vršenje pravnih poslova i radnji u vezi sa djelatnošću Društva. Prednja ovlaštenja ne sadrže ovlaštenje za zaključivanje ugovora koji se odnose na otuđenje i opterećenje nepokretnosti.

Dejan Škrbić, adresa: 27. Juna br. 17, Prijedor, član Upravnog odbora

Reviziju finansijskih izvještaja Emitenta za 2022. i 2023 godinu izvršila je revizorska kuća „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka, Ulica Vase Pelagića broj 2, ovlašćeni revizor Aleksandar Džombić i ovlašćeni revizor Vedrana Knežević. Reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja Emitenta za 2022. i 2023. godinu vršilo je društvo za reviziju “Kontal” d.o.o. Banja Luka, ovlašćeni revizor Bojan Lužija, Cara Lazara 9a, 78000 Banja Luka.



b) skraćene ključne istorijske finansijske informacije Emitenta

Skraćeni bilans stanja			
Pozicija	30.06.2024	2023	2022
Stalna sredstva	39.806.792	38.205.896	32.215.610
Tekuća sredstva	24.133.386	23.777.470	27.502.834
UKUPNO AKTIVA	63.940.178	61.983.366	59.718.444
Kapital	17.333.888	28.361.292	26.855.999
Rezerviranja	94.962	113.962	120.616
Obaveze	46.511.328	33.508.112	32.741.829
UKUPNO PASIVA	63.940.178	61.983.366	59.718.444

Skraćeni bilans uspjeha			
Pozicija	30.06.2024	2023	2022
Poslovni prihodi	11.306.007	25.166.762	31.540.920
Poslovni rashodi	10.365.174	23.656.700	27.677.984
POSLOVNI DOBITAK	940.833	1.510.062	3.862.936
Finansijski prihodi	70.734	89.577	124.408
Finansijski rashodi	292.285	567.904	634.539
DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI	719.282	1.031.735	3.352.805
Ostali prihodi	219.248	330.043	340.614
Ostali rashodi	40.926	101.242	354.874
Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine	0	83.779	435.223
Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine	0	11.131	494.411
Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	0	5.899	91
Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	262.843	69.857	23.878
Ukupni prihodi	11.595.989	25.676.060	32.441.256
Ukupni rashodi	10.961.228	24.406.834	29.185.686
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	634.761	1.269.226	3.255.570
Porez na dobit	0	0,00	358.336
NETO DOBIT	634.761	1.269.226	2.897.234

Skraćeni bilans novčanih tokova				
	30.06.2024	2023	2022	2021
Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti	1.703.097	123.107	184.631	6.469.973



Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja	-2.222.441	-566.503	341.577	-4.863.020
Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja	487.627	-295.271	-252.954	-1.301.978
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na pocetku perioda	145.302	883.969	610.715	305.740
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda	113.585	145.302	883.969	610.715

c) kratak opis najbitnijih faktora rizika specifičnih za Emitenta

Rizik promjena cijena materijala i resursa - Građevinska industrija osjetljiva je na promjene cijena sirovina (cement, čelik, asfalt) i energije. Neočekivani rast cijena može značajno povećati troškove projekta i smanjiti profitabilnost.

Rizik završetka projekta - Projekti u građevini i niskogradnji često su podložni kašnjenjima zbog složenih procedura, nedostatka materijala, loših vremenskih uslova ili problema s dozvolama. Nezavršeni projekti mogu ugroziti sposobnost Emitenta da generiše prihod za otplatu obveznica.

Makroekonomski rizik - Građevinska industrija je ciklička i snažno zavisi o stanju ekonomije. Recesija, smanjenje državnih ulaganja u infrastrukturu ili povećanje nezaposlenosti mogu negativno uticati na prihod Emitenta.

Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti da izmiri obaveze o roku njihovog dospijea. Društvo neprekidno vrši proces praćenja i procjene rizika likvidnosti, tako da u svakom trenutku bude u mogućnosti da ispunjava svoje obaveze, kontinuiranim praćenjem naplate potraživanja i plaćanja obaveza, s ciljem da osigura da sredstva budu raspoloživa u odgovarajućem iznosu i roku dospijea.

Kreditni rizik se odnosi na rizik nemogućnosti naplate potraživanja po osnovu ugovora od drugih strana koji mogu dovesti do finansijskog gubitka Društva. Izloženost Društva kreditnom riziku, bonitet i kreditni položaj drugih ugovornih strana su neprekidno praćeni. Na dan bilansa Društvo procjenjuje očekivani kreditni gubitak i nenaplativost potraživanja. Nakon ocjene boniteta druge ugovorne strane, u slučaju kada je procjenjeni rizik viši od prihvatljivog, zahtjeva se osiguranje potraživanja bankarskom garancijom.

Rizik konkurencije - Konkurencija kao rizik predstavlja potencijalne gubitke koje Društvo može imati zbog konkurentskih snaga drugih entiteta koji se bave poslovima niskogradnje, te posluju na tržištu Bosne i Hercegovine. Društvo vrši neprekidno praćenje poslovanja konkurencije, te kroz povećanje kvaliteta proizvoda i usluga koje pruža, smanjenje troškova poslovanja, kao i zajedničko nastupanje na tržištu sa društvima koja pripadaju grupi u okviru koje Emitent posluje, utiče se na smanjenje rizika konkurencije.



Operativni rizik predstavlja rizik mogućeg smanjenja profitabilnosti usljed nefunkcionisanja resursa koji su neophodni za odvijanje ključnih aktivnosti Društva, što za posljedicu može dovesti do zastoja u proizvodnji i/ili isporuci proizvoda ili usluga kupcima. Eminent preduzima sve neophodne radnje, kao što redovni pregledi, servisi i održavanja svih sredstava, kako bi se rizik zastoja sveo na optimalan nivo.

Projektni rizik – značajan dio poslovanja Emitenta podrazumijeva implementaciju pojedinačnih projekata izgradnje. Ovakav oblik poslovanja uključuje rizike tehnologije, rizike nemogućnosti izvršenja projekta u dogovorenim rokovima, otkaz projekta od strane partnera i slično. Zbog toga prije ulaska u bilo koji pojedinačni projekat vrši se detaljna tehnička analiza i priprema kako bi se na vrijeme uočile potencijalne situacije koje bi mogle izazvati neku od navedenih situacija.

1.3. Ključne informacije o hartiji od vrijednosti

a) Kratak opis hartija od vrijednosti koje se javno nude i uvrštavaju u trgovanje na Banjalučkoj berzi

Vrsta hartija od vrijednosti:	Obveznice
Broj obveznica:	4.000
Pojedinačna nominalna vrijednost:	1.000
Ukupna nominalna vr. emisije:	4.000.000,00
Kamatna stopa	5,5%
ISIN kod:	
Rok dospelja	7 godina
Način otplate:	U prvoj godini će se isplaćivati kamata na mjesečnom nivou. Nakon proteka perioda od jedne godine, glavnica i pripadajući dio kamate isplaćivaće se šest godina u jednakim mjesečnim anuitetima.
Emitovane obveznice Emitenta:	Emitent do sada nije emitovao obveznice. Emitent je donio odluku o prvoj emisiji dugoročnih korporativnih obveznica javnom ponudom, koje će se vršiti na Banjalučkoj berzi.
Prava sadržana u hartijama od vrijednosti:	Pravo na isplatu glavnice i pripadajuće kamate.
Ograničenje prenosivosti:	Obveznice iz prve emisije slobodno su prenosive.
Podređenost	Obveznice su jednake i međusobno ravnopravne sa ostalim sadašnjim i budućim obavezama Emitenta.
Tržište:	Nakon registracije prve emisije obveznica Emitent će podnijeti zahtjev za uvrštenje emisije na Službeno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti.



Kao sredstvo obezbjeđenja ispunjenja obaveze Emitenta, Emitent će Platnom agentu dostaviti 84 blanko mjenice bez protesta i mjenično ovlašćenje.

- U slučaju da Emitent ne izvrši plaćanje dospjelih obaveza, Platni agent će odmah, a najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana od isteka roka za isplatu anuiteta pokrenuti mjenični postupak direktno pred bankom u kojoj je otvoren glavni račun Emitenta.
- Ukoliko Platni agent putem aktiviranja mjenica Emitenta, u roku od 5 dana, ne uspije naplatiti dovoljno sredstava za isplatu dospjelih obaveza, Platni agent će odmah, a najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana uputiti pisani poziv Garantu/Jemcu za plaćanje.

Garant/Jemac emisije je privredno društvo Kozaraputevi d.o.o. Banja Luka. Emitent i Garant emisije zaključili su ugovor o garanciji/jemstvu broj 4-1-I/25 od 22.01.2025. godine i aneks ugovora o garanciji/jemstvu broj 27-III/25 od 17.03.2025. godine.

- Garant/Jemac emisije garantuje svom svojom imovinom za izvršenje obaveza Emitenta u iznosu ukupne obaveze koju Emitent ima prema vlasnicima obveznica emitovanih ovom emisijom.
- U slučaju da dospjele obaveze Emitenta ne budu ispunjene u mjeničnom postupku, a u propisanom roku, Platni agent će odmah, a najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana uputiti pisani poziv Garantu/Jemcu za plaćanje. Garant/Jemac će u roku od 5 dana od pisanog poziva Platnog agenta za plaćanje, izvršiti plaćanje dospjelih obaveza na račun za posebnu namjenu Platnog agenta u ime Emitenta.
- Garant/Jemac je obavezan dostaviti Platnom agentu 84 blanko mjenice bez protesta i mjenično ovlašćenje koje će služiti kao sredstvo obezbjeđenja Garantove/Jemčeve obaveze.
- U slučaju da ni Garant/Jemac ne ispunji dospjele obaveze, Platni agent će odmah, a najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana od isteka roka za uplatu anuiteta ostavljenog Garantu/Jemcu za uplatu anuiteta pokrenuti mjenični postupak direktno pred bankom u kojoj je otvoren glavni račun Garanta/Jemca.

Ukoliko Platni agent, putem aktiviranja mjenica Emitenta i Garanta/Jemca emisije ne uspije naplatiti dovoljno sredstava za isplatu obaveza proisteklih iz prve emisije obveznica Emitenta, vlasnici obveznica imaju pravo pokrenuti postupak naplate svojih potraživanja aktiviranjem hipoteke/založnog prava pred nadležnim sudom u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku Republike Srpske.

U cilju obezbjeđenja urednog plaćanja obaveza po osnovu emitovanih obveznica iz prve emisije Emitenta, Emitent će obezbjediti upis hipoteke – založnog prava prvog reda u roku od 60 dana od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i to na nekretninama:



- Upisanim u Listu nepokretnosti broj 433 K.O. Prijedor 2, vlasništvo „PRIJEDORPUTEVI“ a.d. Prijedor sa 1/1 dijela i to na parcelama označenim kao: k.č. br. 5493/2 Orlovača, njiva 3. klase površine 744 m², k.č. br. 5498/1 Orlovača, njiva 4. klase površine 8223 m² i ostali pomoćni objekti površine 869 m², k.č. br. 5498/2 Orlovača, njiva 4. klase površine 741 m², k.č. br. 5513 Orlovača, njiva 3. klase površine 487 m², k.č. br. 5517/1 Orlovača, njiva 4. klase površine 2086 m², k.č. br. 5517/2 Orlovača, njiva 4. klase površine 177 m², k.č. br. 5519/2 Svale, njiva 4. klase površine 1531 m², k.č. br. 5521/1 Orlovača, livada 3. klase površine 3053 m², k.č. br. 5521/2 Orlovača, livada 3. klase površine 93 m², k.č. br. 5524/1 Orlovača, livada 2. klase površine 1310 m² i k.č. br. 5524/3 Orlovača, livada 2. klase površine 63 m². Tržišna vrijednost navedenih nepokretnosti, prema procjeni vještaka građevinsko - arhitektonske struke Dragana Čampare, iz septembra 2024. godine iznosi: 5.560.000,00 KM. Knjigovodstvena vrijednost iznosi 692.406 KM. Objekti bez građevinske dozvole izgrađeni na ovim parcelama nisu uključeni u procjenu vrijednosti ali su sastavni dio kolaterala, odnosno dijele sudbinu zemljišta.
- Upisanim u Listu nepokretnosti broj 702 K.O. Orlovci, vlasništvo „PRIJEDORPUTEVI“ a.d. Prijedor sa 1/1 dijela i to na parceli označenoj kao: k.č. br. 1260/3 Hambarine, Poslovni objekat u privredi površine 53 m² broj zgrade 1, Ostali pomoćni objekti površine 50 m² broj zgrade 8, Ostali pomoćni objekti površine 30 m² broj zgrade 6, Ostali pomoćni objekti površine 20 m² broj zgrade 9, Poslovni objekat u privredi površine 20 m² broj zgrade 3, Poslovni objekat u privredi površine 17 m² broj zgrade 2, Poslovni objekat u privredi površine 15 m² broj zgrade 4, Ostali pomoćni objekti površine 9 m² broj zgrade 5, Zemljište uz objekat površine 4339 m², Elektroenergetski objekat površine 13 m² broj zgrade 7. Tržišna vrijednost navedenih nepokretnosti, prema procjeni vještaka građevinsko - arhitektonske struke Dragana Čampare, iz marta mjeseca 2025. godine iznosi: 1.573.720,00 KM. Knjigovodstvena vrijednost iznosi 503.820 KM.

b) Podaci o garanciji i garantu/jemcu emisije obveznica

Garant/jemac emisije je privredno društvo za izgradnju, održavanje zaštitu puteva “Kozaraputevi” d.o.o., Tunjice bb, Banja Luka, čiji je osnivač Grupa Fortis d.o.o. Osnovnu djelatnost Garant/Jemac obavlja na teritoriji RS/BiH.

Emitent i Garant/Jemac zaključili su ugovor o garanciji/jemstvu broj 4-1-I/25 od 22.01.2025. godine i aneks ugovora o garanciji/jemstvu broj 27-III/25 od 17.03.2025. godine kojim Garant/Jemac garantuje svom svojom imovinom ispunjenje svih obaveza koje Emitent bude imao prema vlasnicima obveznica emitovanih prvom emisijom korporativnih obveznica (Odluka o dugoročnom zaduženju emisijom obveznica javnom ponudom broj 01-345-42-6/25 od 22.01.2025. godine, Odluka o izmjeni odluke o dugoročnom zaduženju emisijom obveznica javnom ponudom broj 01-345-261-1/25 od 11.03.2025. godine i Odluka o izmjeni odluke o dugoročnom zaduženju emisijom obveznica javnom ponudom broj 01-345-404-2/25 o 03.04.2025. godine).



Garant/jemac emisije garantuje svoj svojom imovinom za izvršenje svih obaveza Emitenta prema investitorima/kupcima predmetnih obveznica u slučaju kašnjenja plaćanja istih. Garancija obuhvata plaćanje glavnice i kamate proistekle iz predmetne emisije obveznica.

Garant/jemac emisije je deponovao 84 mjenice i mjenično ovlašćenje koje služe kao sredstvo obezbjeđenja plaćanja obaveza predmetne emisije.

U slučaju da dospjele obaveze Emitenta ne budu ispunjene u mjeničnom postupku, a u propisanom roku, Platni agent će odmah, a najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana uputiti pisani poziv Garantu/Jemcu za plaćanje. Garant/Jemac će u roku od 5 dana od pisanog poziva Platnog agenta za plaćanje, izvršiti plaćanje dospjelih obaveza na račun za posebnu namjenu Platnog agenta u ime Emitenta.

U slučaju da ni Garant/Jemac ne ispuni dospjele obaveze, Platni agent će odmah, a najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana od isteka roka za uplatu anuiteta ostavljenog Garantu/Jemcu za uplatu anuiteta pokrenuti mjenični postupak direktno pred bankom u kojoj je otvoren glavni račun Garanta/Jemca.

c) skraćene ključne istorijske finansijske informacije Garanta

Skraćeni bilans stanja			
Pozicija	30.06.2024	2023	2022
Stalna sredstva	17.062.151	18.149.850	16.787.929
Tekuća sredstva	14.744.056	12.373.999	15.056.485
UKUPNO AKTIVA	31.806.207	30.523.849	31.844.414
Kapital	14.569.993	12.084.492	9.897.215
Rezerviranja	91.589	91.589	85.368
Obaveze	17.144.625	18.347.768	21.861.831
UKUPNO PASIVA	31.806.207	30.523.849	31.844.414

Skraćeni bilans uspjeha			
Pozicija	30.06.2024	2023	2022
Poslovni prihodi	8.641.976	18.063.937	20.688.474
Poslovni rashodi	5.734.589	14.373.620	16.612.228
POSLOVNI DOBITAK	2.907.387	3.690.317	4.076.246
Finansijski prihodi	3.094	9.200	88.292
Finansijski rashodi	122.844	247.765	251.143
DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI	2.787.637	3.451.752	3.913.395
Ostali prihodi	57.648	290.170	196.505
Ostali rashodi	85.626	188.655	1.849.982
Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine	0	0	0
Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine	0	127.099	344.606
Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	0	0	0



Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	0	0	0
Ukupni prihodi	8.702.718	18.363.307	20.973.271
Ukupni rashodi	5.943.059	14.937.139	19.057.959
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	2.759.659	3.426.168	1.915.312
Porez na dobit	275.965	308.642	186.580
NETO DOBIT	2.483.694	3.117.526	1.728.732

Skraćeni bilans novčanih tokova				
	30.06.2024	2023	2022	2021
Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti	1.296.914	5.148.997	3.130.735	2.855.444
Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja	-863.413	355.293	-616.065	286.104
Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja	-473.551	-5.474.941	-2.533.086	-3.122.011
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda	41.366	12.017	30.433	10.896
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda	1.316	41.366	12.017	30.433

d) kratak opis najbitnijih faktora rizika specifičnih za Garanta

Rizik zavisnosti od javnih ugovora - Mnogi infrastrukturni projekti finansiraju se kroz javne ugovore. Rizik se povećava ako država ili lokalne vlasti smanje budžet za kapitalne projekte ili ako dođe do političkih promjena koje zaustavljaju planirane investicije.

Rizik podizvođača i dobavljača - Građevinski projekti često uključuju velik broj podizvođača i dobavljača. Ako neki od njih ne isporuči na vrijeme ili ne ispuni kvalitetu, Garant/Jemca može biti suočen s kašnjenjima, dodatnim troškovima ili gubitkom reputacije.

Rizici povezani s radnom snagom - Građevinski sektor često se suočava s manjkom stručnjaka poput inženjera, geodeta ili kvalifikovanih radnika (zidara, armirača, tesara, itd.). Nedostatak radne snage može usporiti projekte i povećati troškove rada.

Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti da izmiri obaveze o roku njihovog dospijanja. Građevinski projekti često zahtijevaju značajna početna ulaganja i mogu imati duga razdoblja povrata. Garant/Jemca može imati poteškoća u servisiranju obaveza ako se cash flow iz projekata odgodi.



Kreditni rizik se odnosi na rizik nemogućnosti naplate potraživanja po osnovu ugovora od drugih strana koji mogu dovesti do finansijskog gubitka Društva. Kreditni rizik u građevinarstvu i niskogradnji karakteriše visoka izloženost nepovoljnim tržišnim i operativnim uslovima. Efikasno upravljanje projektima, finansijama i vanjskim rizicima ključno je za minimizaciju kreditnog rizika i osiguranje dugoročne stabilnosti Garanta.

Rizik konkurencije - Intenzivna konkurencija u građevinskom sektoru može dovesti do smanjenja profitnih marži, posebno ako Garant/Jemac mora snižavati cijene kako bi osigurao projekte.

Operativni rizik u građevinarstvu je kompleksan i višedimenzionalan, ali se može uspješno upravljati uz pravilno planiranje, efikasne procese i jasne kontrole. Učinkovito upravljanje ovim rizikom ne samo da smanjuje mogućnost gubitaka već i povećava reputaciju i povjerenje klijenata i investitora.

Projektni rizik odnosi se na neizvjesnosti i potencijalne događaje koji mogu negativno uticati na postizanje ciljeva projekta, uključujući završetak na vrijeme, unutar budžeta i s odgovarajućim standardima kvaliteta. U građevinarstvu i niskogradnji, projektni rizik je posebno izražen zbog složenosti projekata, velikog broja učesnika i zavisnosti o vanjskim faktorima.

e) Kratak opis najbitnijih faktora rizika specifičnih za obveznice

Kreditni rizik - Kreditni rizik predstavlja rizik da Emitent neće biti u stanju da isplati sredstva u cijelosti ili djelimično u vremenski ugovorenim rokovima, a po osnovu emitovanih obveznica. Pokazatelji solventnosti ukazuju sposobnost izmirenja obaveza Emitenta u dugom roku.

Rizik likvidnosti obveznica - Ne može se dati nikakva garancija da će se razviti sekundarno tržište za trgovanje obveznicama, kao ni garancija da će postojati likvidnost takvog sekundarnog tržišta ukoliko se isto razvije.

Rizik inflacije - Rizik inflacije predstavlja mogućnost da usljed pojave inflacije, koja ima za posljedicu smanjenje kupovne moći, te posljedičnog rasta kamatne stope, dođe do smanjenja vrijednosti obveznica čime će se umanjiti ili obezvrijediti prinosi investitora.

Valutni rizik - Konvertibilna marka (KM) kao zvanična valuta u BiH je vezana za Euro. Centralna banka Bosne i Hercegovine održava monetarnu stabilnost u skladu sa „Currency board“ aranžmanom ($1 \text{ KM} = 0,51129 \text{ EUR}$, odnosno $1 \text{ EUR} = 1,95583 \text{ KM}$), što znači da izdaje domaću valutu uz puno pokriće u slobodnim konvertibilnim deviznim sredstvima po fiksnom kursu ($1 \text{ KM} = 0,51129 \text{ EUR}$, odnosno $1 \text{ EUR} = 1,95583 \text{ KM}$).

Kamatni rizik - Rizik kamatne stope predstavlja mogućnost da će promjene u tržišnim kamatnim stopama negativno uticati na vrijednost obveznica. Ovo se dešava zato što postoji inverzna veza



između kamatnih stopa i cijena obveznica. Kada kamatne stope rastu, cijena obveznica pada i obrnuto.

1.4. Ključne informacije o javnoj ponudi hartija od vrijednosti

Emisija obveznica Emitenta vršiće se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi svim zainteresovanim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima. Nijedan investitor nema pravo prvenstva pri upisu obveznica iz predmetne emisije. Upis i uplata obveznica traju 30 dana.

Emisija će se smatrati uspješnom ako u roku predviđenom za upis i uplatu bude upisano i uplaćeno minimalno 60% obveznica ponuđenih u Jedinstvenom prospektu. Jedinstveni prospekt prve emisije obveznica biće dostupan u prostorijama Emitenta, kao i na internet stranicama Emitenta: (www.prijedorputevi.ba), Platnog agenta (www.novabanka.com) i Banjalučke berze: (www.blberza.com) najmanje 10 godina od dana njegovog objavljivanja.

Nakon registracije prve emisije obveznica Emitent će podnijeti zahtjev za uvrštenje emisije na Službeno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti. Nakon podnesenog zahtjeva, uvrštenje hartija na Službeno tržište odobrava Banjalučka berza. Kada se utvrdi da su ispunjeni uslovi za uvrštenje hartija o vrijednosti na Službeno tržište, direktor Banjalučke berze donosi odluku o uvrštenju.

Procjenjuje se da ukupni troškovi emisije neće preći 0,50% nominalne vrijednosti emisije. Očekivana uspješnost emisije je 100% a očekivani neto prilivi sredstava su 3.991.100 KM. Investitori kupovinom obveznica na berzi plaćaju cijenu upisanih obveznica uvećanu za iznos brokerske provizije u koju su uključene provizije Banjalučke berze i berzanskog posrednika preko kojeg se vrši kupovina obveznica, te snose troškove platnog prometa.

Cijena obveznica po kojoj će investitori vršiti upis i uplatu iznosi 1.000,00 KM po jednoj obveznici. Standard povećanja cijene je 0,01 KM. Ova emisija obveznica ne podliježe sporazumu o preuzimanju emisije. Prikupljanjem sredstava putem izdavanja obveznica Emitent želi da nastavi adekvatno upravljanje svojom aktivom, obezbjeđivanjem stabilnih i dugoročnih izvora finansiranja u domaćoj valuti, kao i da izvrši diverzifikaciju izvora sredstava za svoje poslovanje.

Sredstva dobijena prodajom obveznica koristiće se za redovno poslovanje Emitenta.

Cilj emisije je refinansiranje dospjelog duga prema Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske a.d. Banja Luka u iznosu glavnice od 1.960.000,00 KM te pripadajućih troškova kamate obveznicama sa dužim rokom dospelja, diverzifikacija izvora finansiranja te prikupljanje sredstava za investicije u novu, moderniju opremu čime će se povećati produktivnost društva i tržišni udio. Prikupljanjem sredstava putem izdavanja obveznica Emitent želi da vrši optimalno upravljanje likvidnošću, obezbjeđivanjem stabilnih i dugoročnih izvora finansiranja.



2. FAKTORI RIZIKA

2.1. Faktori rizika emitenta

U svom poslovanju Emitent može biti izložen sljedećim rizicima:

- Rizik promjena cijena materijala i resursa
- Rizik završetka projekta
- Makroekonomski rizik
- Rizik likvidnosti,
- Kreditnom riziku,
- Riziku konkurencije
- Operativnom riziku i
- Projektnom riziku.

Rizik promjena cijena materijala i resursa - Građevinska industrija osjetljiva je na promjene cijena sirovina (cement, čelik, asfalt) i energije. Neočekivani rast cijena može značajno povećati troškove projekta i smanjiti profitabilnost. Stepenn rizika: **SREDNJI**.

Rizik završetka projekta - Projekti u građevini i niskogradnji često su podložni kašnjenjima zbog složenih procedura, nedostatka materijala, loših vremenskih uslova ili problema s dozvolama. Nezavršeni projekti mogu ugroziti sposobnost Emitenta da generiše prihod za otplatu obveznica. Stepenn rizika: **SREDNJI**.

Makroekonomski rizik - Građevinska industrija je ciklička i snažno zavisi o stanju ekonomije. Recesija, smanjenje državnih ulaganja u infrastrukturu ili povećanje nezaposlenosti mogu negativno uticati na prihod Emitenta. Stepenn rizika: **SREDNJI**.

Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti da izmiri obaveze o roku njihovog dospijea. Predmetni rizik se reflektuje kroz mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapitala Emitenta usljed nesposobnosti ispunjavanja dospjelih obaveza, i to zbog: nemogućnosti pribavljanja novih izvora finansiranja (rizik likvidnosti izvora sredstava), ili otežanog pretvaranja imovine u likvidna sredstva (tržišni rizik likvidnosti). Društvo neprekidno vrši proces praćenja i procjene rizika likvidnosti, tako da u svakom trenutku bude u mogućnosti da ispunjava svoje obaveze, kontinuiranim praćenjem naplate potraživanja i plaćanja obaveza, s ciljem da osigura da sredstva budu raspoloživa u odgovararućem iznosu i roku dospijea. Stepenn rizika: **NIZAK**.

Pokazatelji likvidnosti			
Pokazatelj	2021	2022	2023
Racio ubrzane likvidnosti (kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina/kratkoročne obaveze)	1,10	0,79	0,60



Racio tekuće likvidnosti (kratkoročna imovina/kratkoročne obaveze)	1,25	0,90	0,79
---	------	------	------

Racio ubrzane likvidnosti predstavlja sposobnost entiteta da izmiri dospjele obaveze likvidnim dijelom imovine, odnosno gotovinom, gotovinskim ekvivalentima i potraživanjima.

Racio tekuće likvidnosti predstavlja odnos između obrtno (tekuće) imovine i kratkoročnih obaveza, odnosno sposobnost preduzeća da izmiri kratkoročne obaveze cjelokupnom obrtnom imovinom. Koeficijenti tekuće u ubrzane likvidnosti nisu na zadovoljavajućem nivou.

Kreditni rizik se odnosi na rizik nemogućnosti naplate potraživanja po osnovu ugovora od drugih strana koji mogu dovesti do finansijskog gubitka Društva. Izloženost Društva kreditnom riziku, bonitet i kreditni položaj drugih ugovornih strana su neprekidno praćeni. Pored toga, u skladu sa Međunarodnim standardom finansijskog izvještavanja 9 – *Finansijski instrumenti* na dan bilansa Društvo procjenjuje očekivani krediti gubitak i nenaplativost potraživanja, te vrši indirektni otpis potencijalno nenaplativih potraživanja čiji efekti se priznaju u bilansu uspjeha. Prosječna godišnja stopa indirektnog otpisa potraživanja je ispod 0,4%. Pored ocjene boniteta druge ugovorne strane, u slučaju kada je procjenjeni rizik viši od prihvatljivog, zahtjeva se osiguranje potraživanja bankarskom garancijom. Najveći kupci su nam državna privredna društva zadužena za upravljanje putevima i autoputevima te jedinice lokalnih samouprava. Stepen rizika: **SREDNJI**.

Rizik konkurencije - Konkurencija kao rizik predstavlja potencijalne gubitke koje Društvo može imati zbog konkurentskih snaga drugih entiteta koji se bave poslovima niskogradnje, te posluju na tržištu Bosne i Hercegovine. Društvo vrši neprekidno praćenje poslovanja konkurencije, te kroz povećanje kvaliteta proizvoda i usluga koje pruža, nastojanje ka smanjenju troškova poslovanja, kao i zajedničko nastupanje na tržištu sa društvima koja pripadaju grupi u okviru koje Emitent posluje, utiče se na smanjenje rizika konkurencije. Stepen rizika: **SREDNJI**.

Operativni rizik predstavlja rizik mogućeg smanjenja profitabilnosti usljed nefunkcionisanja resursa koji su neophodni za odvijanje ključnih aktivnosti Emitenta, što za posljedicu može dovesti do zastoja u proizvodnji i/ili isporuci proizvoda ili usluga kupcima. Eminent preduzima sve neophodne radnje, kao što redovni pregledi, servisi i održavanja svih sredstava, kako bi se rizik zastoja sveo na optimalan nivo. Stepen rizika: **NIZAK**.

Projektni rizik – značajan dio poslovanja Emitenta podrazumijeva implementaciju pojedinačnih projekata izgradnje. Ovakav oblik poslovanja uključuje rizike tehnologije, rizike nemogućnosti izvršenja projekta u dogovorenim rokovima, otkaz projekta od strane partnera i slično. Zbog toga prije ulaska u bilo koji pojedinačni projekat vrši se detaljna tehnička analiza i priprema kako bi se na vrijeme uočile potencijalne situacije koje bi mogle izazvati neku od navedenih situacija. Stepen rizika: **NIZAK**.



2.2. Faktori rizika hartija od vrijednosti

Mogući faktori rizika obveznica emitovanih ovom emisijom su sljedeći:


- Rizik tržišta kapitala,
- Rizik likvidnosti obveznica,
- Rizik inflacije,
- Rizik kamatne stope.

Tržište kapitala - Tržište kapitala u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj je još uvijek relativno plitko i nedovoljno razvijeno u poređenju sa razvijenim tržištima. Ograničavajući faktor jeste veličina tržišta, slaba likvidnost za postojeće instrumente, nepostojanje većeg broja domaćih institucionalnih investitora. Korporativnim obveznicama se manje trguje, i samim time su manje likvidne. Nezavisno o uvrštenju obveznica na uređeno tržište Banjalučke berze, nema nikakvih garancija da će se na sekundarnom tržištu razviti aktivno trgovanje istima. Stepen rizika: **SREDNJI**.

Rizik likvidnosti obveznica - Ne može se dati nikakva garancija da će se razviti sekundarno tržište za trgovanje obveznicama, kao ni garancija da će postojati likvidnost takvog sekundarnog tržišta ukoliko se isto razvije. Tržište kapitala u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj je još uvijek relativno plitko i nedovoljno razvijeno u poređenju sa razvijenim tržištima. Karakteriše ga dominantno trgovanje dužničkim hartijama od vrijednosti. Na tržištu kapitala Republike Srpske prisutne su sljedeće vrste dužničkih hartija od vrijednosti: obveznice izdate od strane Republike Srpske, municipalne obveznice, korporativne obveznice kao i obveznice banaka.

Obveznice emitovane od strane Republike Srpske su najčešće likvidne, za razliku od municipalnih i korporativnih obveznica sa kojima se manje trguje, i samim time su manje likvidne. Nezavisno o uvrštenju obveznica na uređeno tržište Banjalučke berze, nema nikakvih garancija da će se na sekundarnom tržištu razviti aktivno trgovanje istima. Sekundarno trgovanje obveznicama će biti potpuno slobodno i obim trgovanja će zavisi od interesa potencijalnih kupaca i prodavaca. Emitent nema ugovoren posao sa podržavaocima likvidnosti, koji će konstantno imati iskazanu ponudu i tražnju za obveznicama te s tim u vezi postoji rizik likvidnosti obveznica, odnosno nemogućnost prodaje u svakom trenutku. Stepen rizika: **VISOK**.

Rizik inflacije - Rizik inflacije predstavlja mogućnost da usljed pojave inflacije, koja ima za posledicu smanjenje kupovne moći, te posljedičnog rasta kamatne stope, dođe do smanjenja vrijednosti obveznica čime će se umanjiti ili obezvrijediti prinosi investitora. Prema predviđanjima Međunarodnog monetarnog fonda naredne godine stopa inflacije u Bosni i Hercegovini će biti u konstantnom padu. Stepen rizika: **SREDNJI**.



Izvor: <https://www.imf.org/>

Kamatni rizik - Rizik kamatne stope predstavlja mogućnost da će promjene u tržišnim kamatnim stopama negativno uticati na vrijednost obveznica. Ovo se dešava zato što postoji inverzna veza između kamatnih stopa i cijena obveznica. Kada kamatne stope rastu, cijena obveznica pada i obrnuto. Stepen rizika: **SREDNJI**.

2.3. Faktori rizika Garanta/Jemca emisije

U svom poslovanju Garant može biti izložen sljedećim rizicima:

- Rizik zavisnosti od javnih ugovora,
- Rizik podizvođača i dobavljača,
- Rizici povezani sa radnom snagom,
- Rizik likvidnosti,
- Kreditni rizik,
- Rizik konkurencije,
- Operativni rizik,
- Projektni rizik.

Rizik zavisnosti od javnih ugovora - Mnogi infrastrukturni projekti finansiraju se kroz javne ugovore. Rizik se povećava ako država ili lokalne vlasti smanje budžet za kapitalne projekte ili ako dođe do političkih promjena koje zaustavljaju planirane investicije. Stepen rizika: **VISOK**.

Rizik podizvođača i dobavljača - Građevinski projekti često uključuju velik broj podizvođača i dobavljača. Ako neki od njih ne isporuči na vrijeme ili ne ispuni kvalitetu, Garant/Jemca može biti suočen s kašnjenjima, dodatnim troškovima ili gubitkom reputacije. Stepen rizika: **SREDNJI**.

Rizici povezani s radnom snagom - Građevinski sektor često se suočava s manjkom stručnjaka poput inženjera, geodeta ili kvalifikovanih radnika (zidara, armirača, tesara, itd.). Nedostatak radne snage može usporiti projekte i povećati troškove rada. Stepen rizika: **SREDNJI**.

Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti da izmiri obaveze o roku njihovog dospijeca. Građevinski projekti često zahtijevaju značajna početna ulaganja i mogu imati duga



razdoblja povrata. Garant/Jemca može imati poteškoća u servisiranju obaveza ako se cash flow iz projekata odgodi. Stepen rizika: **SREDNJI**.

Kreditni rizik se odnosi na rizik nemogućnosti naplate potraživanja po osnovu ugovora od drugih strana koji mogu dovesti do finansijskog gubitka Društva. Kreditni rizik u građevinarstvu i niskogradnji karakteriše visoka izloženost nepovoljnim tržišnim i operativnim uslovima. Efikasno upravljanje projektima, finansijama i vanjskim rizicima ključno je za minimizaciju kreditnog rizika i osiguranje dugoročne stabilnosti Garanta. Stepen rizika: **NIZAK**.

Rizik konkurencije - Intenzivna konkurencija u građevinskom sektoru može dovesti do smanjenja profitnih marži, posebno ako Garant/Jemac mora snižavati cijene kako bi osigurao projekte. Stepen rizika: **NIZAK**.

Operativni rizik u građevinarstvu je kompleksan i višedimenzionalan, ali se može uspješno upravljati uz pravilno planiranje, efikasne procese i jasne kontrole. Učinkovito upravljanje ovim rizikom ne samo da smanjuje mogućnost gubitaka već i povećava reputaciju i povjerenje klijenata i investitora. Stepen rizika: **VISOK**.

Projektni rizik odnosi se na neizvjesnosti i potencijalne događaje koji mogu negativno uticati na postizanje ciljeva projekta, uključujući završetak na vrijeme, unutar budžeta i s odgovarajućim standardima kvaliteta. U građevinarstvu i niskogradnji, projektni rizik je posebno izražen zbog složenosti projekata, velikog broja učesnika i zavisnosti o vanjskim faktorima. Stepen rizika: **SREDNJI**.



3. DOKUMENT O REGISTRACIJI ZA DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

3.1. Odgovorna lica, informacije o trećim licima, stručni izvještaji i odobrenje nadležnog organa

3.1.1. Podaci o licima odgovornim za podatke

Za sve informacije i podatke prikazane u ovom Jedinstvenom prospektu, odgovoran je direktor Emitenta – Radenko Crnogorac.

3.1.2. Izjava odgovornog lica

„Potvrđujem da, prema mojim saznanjima, informacije sadržane u Jedinstvenom prospektu odgovaraju činjenicama te da u Jedinstvenom prospektu nisu izostavljene informacije koje bi mogle da utiču na njegov sadržaj.“

Radenko Crnogorac, direktor

3.1.3. Izvještaji stručnjaka

Pored informacija dobijenih od strane Emitenta, ovaj izvještaj sadrži i Emitentove revizorske izvještaje za 2022. i 2023. godinu, izvještaje o procjeni tržišne vrijednosti nekretnina u vlasništvu preduzeća “Prijedorputevi” a.d. koja služi kao obezbjeđenje ove emisije iz septembra 2024. i marta 2025. godine.

Reviziju finansijskih izvještaja za 2022. i 2023. godinu vršilo je Društvo za reviziju Grant Thornton d.o.o. Banja Luka, ovlašćeni revizor Aleksandar Džombić i ovlašćeni revizor Vedrana Knežević, Vase Pelagića 2/IV, 78 000 Banja Luka. Reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja Emitenta za 2022. i 2023. godinu vršilo je društvo za reviziju “Kontal” d.o.o. Banja Luka, ovlašćeni revizor Bojan Lužija, Cara Lazara 9a, 78000 Banja Luka.

Procjene tržišnih vrijednosti nepokretnosti koje služe kao zalog, izvršio je vještak građevinsko-arhitektonske struke Dragan Čampara, dipl. inž.arh., Banović Strahinje br.8, 78 000 Banja Luka. Navedene procjene izrađene su na zahtjev Emitenta za potrebe izrade ovog Prospekta uz saglasnost i odobrenje vještaka da izvještaji budu uključeni u Prospekt, odnosno budu njegov sastavni dio.



3.1.4. Informacije koje potiču od trećih strana

Osim revizorskih izvještaja koje su izradila lica navedena pod tačkom 3.1.3. Jedinstvenog prospekta i procjena tržišnih vrijednosti nepokretnosti vještaka građevinsko-arhitektonske struke Dragana Čampare, navedenih pod tačkom 3.1.3. Jedinstvenog prospekta, iz septembra 2024. i marta 2025. godine, u ovaj dokument nije uključeno mišljenje/izvještaj/informacija čiji je izvor treće lice. Informacije iz prethodno pomenutih revizorskih izvještaja i procjena su tačno prenesene i prema saznanjima kojima Emitent raspolaže i njegovim provjerama informacija koje su objavila treća lica, nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije bile netačne ili obmanjujuće.

3.1.5. Izjave

- ✓ Ovaj prospekt odobren je od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.
- ✓ Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske potvrđuje samo da je Emitent postupio u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti i da Jedinstveni prospekt sadrži sve elemente utvrđene zakonom i propisima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, te da Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske ne odgovara za istinitost, tačnost i potpunost podataka. Za istinitost, tačnost i potpunost Jedinstvenog prospekta odgovorni su Emitent, Garant/Jemac, ovlašćeno lice Emitenta, ovlašćeno lice Garanta/Jemca i revizor.
- ✓ Za štetu koja je nastala zbog neistinitih, netačnih i nepotpunih podataka u Jedinstvenom prospektu solidarno su odgovorni Emitent, ovlašćena lica Emitenta, Garant/Jemca, ovlašćena lica Garanta/Jemca i revizor.
- ✓ Odobrenje ovog Jedinstvenog prospekta ne bi se trebalo smatrati odobrenjem Emitenta na kojeg se ovaj dokument odnosi.
- ✓ Odobrenje ovog Jedinstvenog prospekta ne treba se smatrati potvrdom kvaliteta hartija od vrijednosti na koje se ovaj dokument odnosi.
- ✓ Investitori treba samostalno da procjene prikladnost ulaganja u hartije od vrijednosti ponuđene ovim dokumentom.

3.2. Ovlašćeni revizori

Reviziju finansijskih izvještaja za 2022. i 2023 godinu vršilo je Društvo za reviziju Grant Thornton d.o.o. Banja Luka, ovlašćeni revizor Aleksandar Džombić i ovlašćeni revizor Vedrana Knežević, Vase Pelagića 2/IV, 78 000 Banja Luka. Reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja Emitenta za 2022. i 2023. godinu vršilo je društvo za reviziju "Kontal" d.o.o. Banja Luka, ovlašćeni revizor Bojan Lužija, Cara Lazara 9a, 78000 Banja Luka.

Navedeni revizori su članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske. U posmatranom periodu nije došlo do promjene revizorske kuće koja je vršila reviziju finansijskih izvještaja Emitenta.



3.3. Informacije o emitentnu

3.3.1. Istorija i razvoj emitenta

Društvo Prijedorputevi a.d. Prijedor osnovano je prije više od 50 godina kao dio preduzeća za održavanje i zaštitu puteva u Prijedoru i od tada je promijenilo razne oblike organizovanja. Od 1990 godine posluje kao Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva Prijedor, a od 1995.g. kao Osnovno državno preduzeće za održavanje i zaštitu puteva Prijedorputevi Prijedor. Transformacija državnog kapitala je registrovana u Osnovnom sudu Banja Luka 12.10.2002.g. i od tada društvo posluje pod nazivom Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva Prijedorputevi a.d. Prijedor. Rješenjem Osnovnog suda u Banja Luci broj. 071-0-Reg-07-001724 od 01.11.2007. godine registrovana je promjena naziva Društva u Preduzeće za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva Prijedorputevi a.d. Prijedor. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banja Luci broj 057-0-Reg-13-001904 od 01.10.2013.g. upisana je promjena naziva Društva te od tada njegov naziv glasi Privredno društvo za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva „Prijedorputevi“ akcionarsko društvo Prijedor.

OSNOVNI PODACI O EMITENTU

Puno poslovno ime:	Privredno društvo za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva „PRIJEDORPUTEVI“ akcionarsko društvo Prijedor
Skraćeno poslovno ime:	Prijedorputevi a.d. Prijedor
Sjedište:	Prijedor
Matični broj:	1128205
Oznaka i broj u registru emitenata:	04-55-64
Zakonodavstvo:	Eminent posluje u skladu za Zakonom o privrednim društvima Republike Srpske i drugim propisima kojima se uređuje poslovanje privrednih društava u Republici Srpskoj
Država :	Eminent je osnovan u Bosni i Hercegovini
Adresa:	27. juna broj 17, 79101 Prijedor
Telefon:	+387 52 233 117
E-mail:	prijedorputevi@fortisgroup.ba
Web:	www.prijedorputevi.ba

Napomena: Informacije koje se nalaze na internet stranici nisu dio prospekta.



3.3.2. Podaci o nedavnim događajima koji su specifični za Emitenta i u značajnoj mjeri relevantni za procjenu solventnosti Emitenta

U septembru 2024. godine izvršena je procjena dijela zemljišta u vlasništvu Emitenta koje služi kao obezbjeđenje prve emisije obveznica te je utvrđena veća sadašnja vrijednost nego što je prikazano u finansijskim izvještajima. Procijenjena vrijednost je 5.560.000 KM, a vrijednost iskazana u finansijskim izvještajima je 692.406 KM. Pored navedenog, u martu 2025. godine izvršena je procjena zemljišta u vlasništvu Emitenta na parceli označenoj kao: k.č. br. 1260/3 Hambarine. Procijenjena vrijednost je 1.573.720 KM a knjigovodstvena je 503.820 KM. Računovodstvenom politikom Emitenta definisano je da se vrednovanje nepokretnosti vrši principom troška nabavke.

Osim navedenog, nije bilo specifičnih događaja koji su relevantni za procjenu solventnosti Emitenta.

3.3.3. Kreditni rejtnzi dodjeljeni Emitentu na zahtjev ili u saradnji sa Emitentom u postupku određivanja kreditnog rejtinga

Emitent nema dodjeljen kreditni rejting.

3.3.4. Informacije o bitnim promjenama finansijskih potreba Emitenta i strukturi finansiranja od završetka posljednjeg obračunskog perioda

Od završetka posljednjeg obračunskog perioda nije došlo do bitnih promjena finansijskih potreba Emitenta kao ni do promjena u strukturi finansiranja. U narednoj tački dat je pregled strukture finansiranja Emitenta zaključno sa 31.12.2023. godine te se ista nije bitno promijenila u periodu od završetka navedenog obračunskog perioda.

3.3.5. Opis očekivanog načina finansiranja djelatnosti Emitenta

Emitent se finansira iz redovnih prihoda iz poslovanja i kreditnih sredstava. U narednoj tabeli dat je prikaz informacija o kapitalu i obavezama Emitenta.

Pozicija	2023	2022
KAPITAL	28.361.292	26.855.999
Osnovni kapital	10.460.380	10.460.380
Rezerve	5.232.123	5.232.123
Neraspoređeni dobitak	16.466.460	14.960.658
Pozitivni efekti vrednovanja finansijskih sredstava	930.607	930.607
Negativni efekti vrednovanja finansijskih sredstava	412.567	412.058
Gubitak	4.315.711	4.315.711
REZERVISANJA	113.962	120.616
OBAVEZE	33.508.112	32.741.829



DUGOROČNE OBAVEZE	3.023.261	2.308.729
Dugoročni krediti	1.445.384	2.070.316
Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	1.577.877	238.413
KRATKOROČNE OBAVEZE	30.484.851	30.433.100
Kratkoročne finansijske obaveze	16.067.415	15.497.261
Obaveze iz poslovanja	13.870.120	14.091.172
Obaveze za zarade i naknade zarada	295.582	242.709
Druge obaveze	41.487	393.637
PVR	210.247	208.321
UKUPNA PASIVA	61.983.366	59.718.444

Učešće pozajmljenih izvora sredstava u pasivi društva na dan 31.12.2023. godine iznosi 54,06%, dok je učešće vlastitih sredstava 45,94%. U narednom periodu očekuje se približno isti ili manji udio pozajmljenih izvora sredstava. U skorijem periodu, očekuje se da će udio pozajmljenih sredstava u ukupnim sredstvima biti 54,03%. U strukturi pozajmljenih sredstava, 20% će biti dugoročna sredstva, 80% kratkoročna sredstva.

3.4. Pregled poslovanja

3.4.1. Glavne djelatnosti Emitenta

Osnovna djelatnost Emitenta 42.11 – izgradnja puteva i autoputeva

Osnovna djelatnost preduzeća je izgradnja, održavanje i zaštita svih vrsta drumskih saobraćajnica (autoputevi, magistralni i regionalni putevi i dr.), proizvodnja i prodaja kamenih agregata, proizvodnja, prodaja i ugradnja asfalta i betona, postavljanje i održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije te ostali poslovi iz oblasti niskogradnje.

3.4.2. Podatak o svim značajnim novim proizvodima ili djelatnostima Emitenta

Emitent nije uveo nove proizvode/usluge i djelatnosti.

3.4.3. Glavna tržišta na kojima Emitent konkuriše

Emitent pruža svoje proizvode i usluge na teritoriji Bosne i Hercegovine.

3.5. Organizaciona struktura

Društvo Prijedorputevi a.d. Prijedor posluje u okviru Grupe Fortis. Istovremeno, Prijedorputevi a.d. Prijedor imaju učešće u vlasništvu, odnosno matično su društvo sljedećih društava:

- Egzotik d.o.o. Prijedor,
- Japra a.d. Novi Grad



- Krajina osiguranje a.d. Banja Luka,
- Bijeljina put d.o.o. Bijeljina,
- Fortis Petrol d.o.o. Bijeljina.

Ovlašćena lica za zastupanje privrednog društva Grupa Fortis d.o.o.:

- Dragan Čorokalo, izvršni direktor, bez ograničenja ovlašćenja,
- Mile Janjić, zamjenik direktora, bez ograničenja ovlašćenja,
- Dejan Škrbić, prokurista,

imenovana su za članove Upravnog odbora privrednog društva Prijedorputevi a.d. i to:

- Dragan Čorokalo, predsjednik Upravnog odbora,
- Mile Janjić, član
- Dejan Škrbić, član.

Grupu Fortis čini šesnaest povezanih društava čija je djelatnost pretežno vezana za građevinsku industriju, niskogradnju. Grupa posluje pretežno na tržištu Bosne i Hercegovine, te u manjoj mjeri na tržištima Srbije i Crne Gore.

Povezana pravna lica Prijedorputeva a.d. Prijedor su:

Grupa Fortis d.o.o. Banja Luka
Kozaraputevi d.o.o. Banja Luka
Bijeljina put d.o.o. Bijeljina
Ilidžaputevi d.o.o. Istočno Sarajevo
Japra a.d. Novi Grad
Egzotik d.o.o. Prijedor
Livnica a.d. Ljubija - Prijedor
Fortis Mont d.o.o. Herceg Novi
Fortis Petrol d.o.o. Bijeljina
Fortis Niskogradnja d.o.o. Beograd
Krajina osiguranje a.d. Banja Luka
Krajina teh d.o.o. Banja Luka
Brokersko društvo u osiguranju Fortis d.o.o
Fortis nekretnine d.o.o. Banja Luka
Mikrokreditno društvo Krajina a.d. Banja Luka

Poslovni odnosi između Društva i povezanih pravnih lica regulisani su na ugovornoj osnovi, po tržišnim uslovima.



3.6. Informacije o trendovima

3.6.1. Opis svih značajnih negativnih promjena poslovnih mogućnosti Emitenta od datuma posljednjih objavljenih revidiranih finansijskih izvještaja

Od završetka 2023. godine do dana izrade Jedinstvenog prospekta ne postoje značajne negativne promjene poslovnih mogućnosti Emitenta.

3.6.2. Opis svih značajnih promjena finansijskih rezultata grupe od završetka posljednjeg obračunskog perioda za koje su objavljenje finansijske informacije do datuma Jedinstvenog prospekta

Ne postoje značajne promjene finansijskih rezultata grupe od završetka posljednjeg obračunskog perioda za koje su objavljene finansijske informacije do datuma Jedinstvenog prospekta.

3.6.3. Informacije o svim poznatim trendovima, nepredvidivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja Emitenta, najmanje za tekuću finansijsku godinu

U trenutku sastavljanja ovog dokumenta Emitent nema informacije o trendovima, niti ima preuzete obaveze ili događaje koji bi mogli uticati na njegov razvoj.

3.7. Predviđanja ili procjene dobiti

Jedinstveni prospekt ne sadrži informacije koje se odnose na predviđanja ili procjene dobiti.

3.8. Rukovodeći i nadzorni organi

3.8.1. Informacije o rukovodećim i nadzornim organima Emitenta

UPRAVNI ODBOR

Rb.	Ime i prezime	Funkcija	Poslovna adresa
1.	Dragan Čorokalo	Predsjednik	27. juna br. 17, Prijedor
2.	Mile Janjić	član	27. juna br. 17, Prijedor
3.	Dejan Škrbić	član	27. juna br. 17, Prijedor

Lica ovlaštena za zastupanje Emitenta:

Radenko Crnogorac, adresa: Ulica 27. juna br 17, Prijedor, Direktor Društva, bez ograničenja ovlaštenja,

Mile Janjić, adresa: Ulica 27. juna br 17, Prijedor, Direktor administrativno-finansijskog sektora, bez ograničenja ovlaštenja,

Boris Briševac, adresa Vojvode Putnika broj 2G, Prijedor, Izvršni direktor operativno-tehničkog sektora, bez ograničenja ovlaštenja,



Dragan Čorokalo, Adresa: Ulica 27. juna br 17, Prijedor, Prokurista, zaključivanje ugovora i vršenje pravnih poslova i radnji u vezi sa djelatnošću Društva. Prednja ovlaštenja ne sadrže ovlaštenje za zaključivanje ugovora koji se odnose na otuženji i opterećenje nepokretnosti.

Pored navedenih poslova, ovlaštena lica Emitenta obavljaju i sledeće poslove:

- Dragan Čorokalo, izvršni direktor u privrednom društvu Grupa Fortis d.o.o. i izvršni direktor u privrednom društvu Kozaraputevi d.o.o.
- Mile Janjić, zamjenik direktora u privrednom društvu Grupa Fortis d.o.o.
- Dejan Škrbić, prokurista u privrednom društvu Grupa Fortis d.o.o. i izvršni direktor u privrednom društvu Kozaraputevi d.o.o.
- Radenko Crnogorac, prokurista u privrednom društvu Grupa Fortis d.o.o.

Osim pomenutih, ovlaštena lica Emitenta emisije nemaju aktivnosti van Emitenta emisije koje bi mogle biti od značaja za Emitenta emisije ili Garanta/Jemca.

3.8.2. Sukob interesa rukovodećih i nadzornih organa

Prethodno navedena lica nisu u potencijalnom sukobu interesa između poslova koje obavljaju za Emitenta i njihovih privatnih interesa i/ili drugih poslova.

3.9. Većinski vlasnici

Jedini vlasnik Emitenta je Igor Čorokalo.

Ne postoje aranžmani poznati Emitentu čije bi sprovođenje moglo rezultovati promjenom kontrole nad Emitentom.

3.10. Finansijske informacije o imovini i obavezama, finansijskom položaju te dobiti i gubicima Emitenta

3.10.1. Revidirani godišnji finansijski izvještaji Emitenta za 2023. i 2022. godinu

Uporedni prikaz pozicija bilansa stanja na dan 31.12.2023. i 31.12.2022. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
				Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	BILANSNA AKTIVA						
	A. STALNA SREDSTVA	001		60.586.329	22.380.433	38.205.896	32.215.610



	(002+008+015+016+017+022+034)						
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002		369.017	139.684	229.333	150.333
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003					
011, 013 dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004		33.800	4.750	29.050	29.880
012, dio 019	3. Goodwill	005					
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006		335.217	134.934	200.283	120.453
015, 016, dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007					
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008		38.935.568	21.923.258	17.012.310	15.774.686
020, dio 029	1. Zemljište	009		3.851.642		3.851.642	3.851.642
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		3.789.390	242.593	3.546.797	2.086.886
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		28.766.183	21.680.665	7.085.518	7.307.805
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012					
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013					
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014		2.528.353		2.528.353	2.528.353
03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015		301.877	66.036	235.841	243.388
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016		2.255.878	251.455	2.004.423	376.843
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017					
050, dio 059	1. Šume	018					
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019					
052, 053 dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020					
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021					
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023+024+025+030+033)	022		18.723.989		18.723.989	15.670.360
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023		14.912.698		14.912.698	12.052.127
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024					
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025		3.610.233		3.610.233	3.618.233



062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026					
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027		10.233		10.233	10.233
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028					
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029		3.600.000		3.600.000	3.608.000
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031+032)	030					
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031					
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032					
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033		201.058		201.058	
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA	034					
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035					
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037+044)	036		25.536.282	1.758.812	23.777.470	27.502.834
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037		3.962.887	59.471	3.903.416	2.068.773
100 do 109	1. Zalihe materijala	038		1.310.570		1.310.570	1.461.241
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039					
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040					
130 do 139	4. Zalihe robe	041		8.842		8.842	18.651
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042		92.665		92.665	92.665
150 do 159	6. Dati avansi	043		2.550.810	59.471	2.491.339	496.216
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065)	044		21.573.395	1.699.341	19.874.054	25.434.061
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		16.764.323	1.480.559	15.283.764	17.035.886
200, dio 209	1.1. Kupci - povezana pravna lica	046		11.637.694	1.059.955	10.577.739	10.471.693
201, 202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047		4.680.043	400.573	4.279.470	5.473.142
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048		41.185	20.031	21.154	6.225
grupa 21,	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049					



osim 214							
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050		393.284		393.284	1.072.709
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051		12.117		12.117	12.117
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052		3.079.368	218.782	2.860.586	6.111.595
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053		2.895.057	57.704	2.837.353	5.813.157
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054		2.577.773		2.577.773	4.776.575
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055		317.284	57.704	259.580	1.036.582
232, dio 238	c) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056					
233, dio 238	d) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057					
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058		184.311	161.078	23.233	298.438
234, 239	2.3. Potraživanje po finansijskom lizingu	059					
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060					
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061		145.302		145.302	883.969
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062					
241 do 249	3.2. Gotovina	063		145.302		145.302	883.969
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064		255.760		255.760	74.654
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065		1.328.642		1.328.642	1.327.957
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		86.122.611	24.139.245	61.983.366	59.718.444
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067					

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
1	2,A1)	3	4	5	6
	BILANSNA PASIVA				
	A. KAPITAL (102 -110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)	101		28.361.292	26.855.999



30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		10.460.380	10.460.380
300	1. Akcijski kapital (104 + 105)	103		10.460.380	10.460.380
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104		10.460.380	10.460.380
	1.2. Akcijski kapital – povlašćene (prioritetne) akcije	105			
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106			
304	3. Ulozi	107			
305	4. Državni kapital	108			
309	5. Ostali osnovni kapital	109			
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110			
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111			
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112			
320	III EMISIONA PREMIJA	113			
321	IV EMISIONI GUBITAK	114			
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115		5.232.123	5.232.123
322	1. Zakonske rezerve	116		1.001.933	1.001.933
323	2. Statutarne rezerve	117		4.230.190	4.230.190
329	3. Ostale rezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119			
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120			
331 i 334	2. Ostale revalorizacione rezerve	121			
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122		930.607	930.607
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123		412.567	412.058
34	IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)	124		16.466.460	14.960.658
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125		15.197.234	12.063.424
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		1.269.226	2.897.234
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128		4.315.711	4.315.711
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129		4.315.711	4.315.711
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130			



	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132		3.137.223	2.429.345
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133		113.962	120.616
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134		9.647	7.975
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135		84.255	92.641
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136		20.060	20.000
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137		3.023.261	2.308.729
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139		1.445.384	2.070.316
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140			
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142		1.577.877	238.413
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143			
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144			
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145			
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146			
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147		30.484.851	30.433.100
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		16.067.415	15.497.261
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149		10.000	275.000
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		15.628.744	15.050.610
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151		428.671	171.651
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152			
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153			



429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154			
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155		13.870.120	14.091.172
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		462.462	165.158
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157		7.990.553	8.821.501
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		4.925.305	4.872.697
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159		383.566	97.347
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160		108.234	134.469
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161			
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162		295.582	242.709
460 do 469	5. Ostale obaveze	163		14.191	8.179
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164		2.659	
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165		24.637	27.122
481	8. Obaveze za porez na dobit	166			358.336
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167		210.247	208.321
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		61.983.366	59.718.444
890 do 898	Đ. VANBILANSNA PASIVA	170			

Uporedni prikaz pozicija bilansa uspjeha za 2023. i 2022. godinu

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)	201		25.166.762	31.540.920
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		477.843	415.692
600, dio 605	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		39.923	83.204
601, 602, 603, dio 605	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		437.920	332.488



604, dio 605	c) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205			
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206		1.419.678	1.097.333
610, dio 615	a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207		84.424	171.072
611, 612, 613, dio 615	b) Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208		1.335.254	926.261
614, dio 615	c) Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209			
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210		23.037.712	29.694.590
620, dio 625	a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211		3.483.583	3.209.294
621, 622, 623, dio 625	b) Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212		19.554.129	26.325.637
624, dio 625	c) Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213			159.659
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	214			
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215			
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216			
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217			
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218		231.529	333.305
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219		23.656.700	27.677.984
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodate robe	220		400.801	261.523
510 do 512	2. Troškovi materijala	221		7.286.340	9.700.129
513	3. Troškovi goriva i energije	222		2.263.480	2.185.988
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223		3.528.319	3.160.255
520 i 523	a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224		3.490.757	3.113.630
524 do 529	b) Troškovi ostalih ličnih primanja	225		37.562	46.625
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226		6.941.765	9.119.115
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227		2.290.954	2.108.523
540	6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		2.275.448	2.061.884



dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		1.771.937	1.956.352
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230		7.547	7.547
dio 540	c) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231		204.205	47.251
dio 540	d) Amortizacija ostalih sredstava	232		291.759	50.734
541	6.2 Troškovi rezervisanja	233		15.506	46.639
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234		653.684	937.885
555	8. Troškovi poreza	235		288.021	201.795
556	9. Troškovi doprinosa	236		3.336	2.771
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237		1.510.062	3.862.936
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238			
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	239		89.577	124.408
660, 661	1. Prihodi od kamata	240		87.711	124.407
662	2. Pozitivne kursne razlike	241			1
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			
669	4. Ostali finansijski prihodi	243		1.866	
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244		567.904	634.539
560, 561	1. Rashodi kamata	245		567.904	634.035
562	2. Negativne kursne razlike	246			504
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248			
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249		1.031.735	3.352.805
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250			
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251		330.043	340.614
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobiti po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252		221.439	187.914
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobiti po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253			
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobiti po osnovu prodaje bioloških sredstava	254			
673, 573, neto prikaz	4. Neto dobiti po osnovu prodaje stalnih sredstava	255			



	namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja				
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobiti po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256			
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobiti po osnovu prodaje materijala	257			
676	7. Viškovi	258		7.502	68.009
677, 679	8. Ostali prihodi i dobiti	259		101.102	84.691
678, 577	9. Neto dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata	260			
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261		101.242	354.874
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262			52.359
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263			
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264			
573, 673, neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265			
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici od otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266			
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267			
576	7. Manjkovi	268		44.678	31.198
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269			
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270		56.564	271.317
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271		228.801	
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272			14.260
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273		83.779	435.223
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274			413



680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	275			
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	276			
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277			
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278			
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279			413
688, dio 689, 588, dio 589neto prikaz	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280			
dio 68	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281		83.779	434.810
684, 584 neto prikaz	2.1 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282			
686, 585 neto prikaz	2.2 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283		83.779	
687, 587 neto prikaz	2.3 Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	284			434.810
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.4 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285			
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286		11.131	494.411
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287			2.282
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava	288			



581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	289			
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290			
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291			
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292			2.282
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293			
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294		11.131	492.129
584, 684 neto prikaz	2.1 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295			
586, 686 neto prikaz	2.2 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296			
587, 687 neto prikaz	2.3 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297		11.131	492.129
dio 589, dio 689neto prikaz	2.4 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298			
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299		72.648	
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300			59.188
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301		5.899	91
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302		69.857	23.878
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303			



	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304			
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305		25.676.060	32.441.256
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306		24.406.834	29.185.686
	M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306)	307		1.269.226	3.255.570
	2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)	308			
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	309			358.336
	1. Poreski rashodi perioda				
	2. Odloženi poreski rashodi (311 + 312)	310			
722	2.1 Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311			
724	2.2 Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312			
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313			
723	3.1 Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314			
725	3.2 Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315			
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA				
	1. Neto dobit tekuće godine (307-309-310+313)>0 i 307>0 ili (313-308-309-310)>0 i 308>0	316		1.269.226	2.897.234
	2. Neto gubitak tekuće godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307-313)>0 i 307>0	317			
726	O. Međuidividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320			
	Obična zarada po akciji	321			
	Razrijeđena zarada po akciji	322			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323		191	183
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		191	183
	A.NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		1.269.226	2.897.234
	1.Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (≠402+403≠404≠405≠406≠407)	401			
Promjena na332 i 333	1.1.Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402			



Promjena na 331	1.2.Efekti proistekli iz transakcija zaštite (haging)	403			
	1.3.Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404			
	1.4.Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405			
Promjena na 339, dio	1.5.Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilansu uspjeha	406			
	1.6.Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407			
	2.Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (≠409≠410≠411≠412≠413≠414)	408			
Promjena na 330	2.1.Revalorizacija nekretnina, opreme i nematerijane imovine	409			
Promjenana 332 i 333	2.2. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410			
Promjena na 339, dio	2.3.Aktuarski dobiti/(gubici) od planova definisanih primanja	411			
	2.4. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412			
Promjena na 339, dio	2.5.Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413			
	2.6.Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414			
	B.OSTALA DOBIT/GUBITAK U PERIODU (≠401≠408)	415			
	V.UKUPNA DOBIT/(GUBITAK) (400≠415)	416		1.269.226	2.897.234
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417			
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418			

Uporedni prikaz pozicija bilansa tokova gotovine za 2023. i 2022. godinu

Redni broj	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
A	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I	Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (502 do 505)	501		30.790.245	35.879.061
1	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		29.271.853	35.102.143
2	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503			
3	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504		54.809	41.140



4	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		1.463.583	735.778
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506		30.667.138	35.694.430
1	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		22.616.415	29.615.498
2	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		2.469.420	835.009
3	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		580.521	670.754
4	Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	510		3.451.602	2.936.344
5	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		302.519	
6	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		1.246.661	1.636.825
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		123.107	184.631
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514			
B I	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515		4.449.686	13.808.575
1	Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516			
2	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517		145.194	95.000
3	Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518			
4	Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519			
5	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520			
6	Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521			
7	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522			
8	Prilivi od finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523			
9	Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524		4.204.085	13.543.533
10	Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
11	Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
12	Prilivi po osnovu kamata	527		100.407	170.042



13	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528			
14	Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
15	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530			
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531		5.016.189	13.466.998
1	Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532		741.666	
2	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533		1.883.979	1.639.222
3	Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534			
4	Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535			
5	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536			
6	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537			
7	Odlivi po osnovu finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538			
8	Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539		2.390.544	11.827.776
9	Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540			
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541			
III	Neto prilog gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)	542			341.577
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543		566.503	
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544		44.019.893	68.154.843
1	Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
2	Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
3	Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547		2.000.000	4.914.924
4	Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548		42.019.893	63.239.919
5	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenta	549			
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550			
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551		44.315.164	68.407.797



1	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
2	Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553			2.012.459
3	Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554		44.066.691	65.550.025
4	Odlivi po osnovu lizinga	555		248.473	145.313
5	Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
6	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557			700.000
7	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558			
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559			
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560		295.271	252.954
G	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		79.259.824	117.842.479
D	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		79.998.491	117.569.225
Đ	NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563			273.254
E	NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564		738.667	
Ž	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565		883.969	610.715
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566			
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567			
J	GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568		145.302	883.969



Izvještaj o promjenama na kapitalu za 2023. godinu

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP									UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERESI)	UKUPNI KAPITAL (10+11)
		Akcijski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizaci- ne rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacio- ne rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizaci- one rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit/(nepokriveni gubitak)	Ukupno (3+4+5+6±7± 8 ± 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Stanje na dan 01.01.2022. god.	901	10.460.380					5.232.123	9.606.777	25.299.280		25.299.280
2. Efekti promjena u računovodstveni m politikama	902										
3. Efekti ispravki grešaka	903										
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2022. god. (901 ± 902 ± 903)	904	10.460.380					5.232.123	9.606.777	25.299.280		25.299.280
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							2.897.234	2.897.234		2.897.234
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906							-1.340.515	-1.340.515		-1.340.515



7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907							1.556.719	1.556.719		1.556.719
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908										
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909										
10. Objavljene dividende	910										
11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911										
12. Ostale promjene	912										
13. Stanje na dan 31.12.2022. god. / 01.01.2023. god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	10.460.380					5.232.123	11.163.496	26.855.999		26.855.999
14. Efekti promjena u računovodstveni m politikama	914										
15. Efekti ispravki grešaka	915										



16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2023. godine (913 ± 914 ± 915)	916	10.460.380					5.232.123	11.163.496	26.855.999		26.855.999
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							1.269.226	1.269.226		1.269.226
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918							236.067	236.067		236.067
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919							1.505.293	1.505.293		1.505.293
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920										
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921										
22. Objavljene dividende	922										
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923										
24. Ostale promjene	924										
25. Stanje na dan 31.12.2023. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922 ± 923 ± 924)	925	10.460.380					5.232.123	12.668.789	28.361.292		28.361.292



Izvještaj o promjenama na kapitalu za 2022. godinu

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP									UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERESI)	UKUPNI KAPITAL (10+11)
		Akcijski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizaci one rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizaci one rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit/(nepokriveni gubitak)	Ukupno (3+4+5+6±7± 8 ± 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Stanje na dan 01.01.2021. god.	901	2.504.294		125.260	932.463			3.739.811	7.301.828		7.301.828
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902										
3. Efekti ispravki grešaka	903										
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2021. god. (901 ± 902 ± 903)	904	2.504.294		125.260	932.463			3.739.811	7.301.828		7.301.828
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							2.767.656	2.767.656		2.767.656
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906				-18.194			18.194	0		0



7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907				-18.194			2.785.850	2.767.656		2.767.656
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908										
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909										
10. Objavljene dividende	910							421.000	421.000		421.000
11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911			53.788				-53.788	0		0
12. Ostale promjene	912										
13. Stanje na dan 31.12.2021. god. / 01.01.2022. god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	2.504.294		179.048	914.269			6.050.873	9.648.484		9.648.484
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914										
15. Efekti ispravki grešaka	915										



16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2022. godine (913 ± 914 ± 915)	916	2.504.294		179.048	914.269			6.050.873	9.648.484		9.648.484
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							1.728.732	1.728.732		1.728.732
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918								0		0
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919				0			1.728.732	1.728.732		1.728.732
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920										
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921										
22. Objavljene dividende	922							880.000	880.000		880.000
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923								0		0
24. Ostale promjene	924			71.381		-600.000		-71.382	-600.001		-600.001
25. Stanje na dan 31.12.2022. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922 ± 923 ± 924)	925	2.504.294		250.429	914.269	-600.000	0	6.828.223	9.897.215		9.897.215



3.10.2 Nerevidirani polugodinišnji finansijski izvještaji Emitenta za period 01.01 – 30.06.2024. godine

Uporedni prikaz pozicija bilansa stanja na 30.06.2024. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
				Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	BILANSNA AKTIVA						
	A. STALNA SREDSTVA (002+008+015+016+017+022+034)	001		62.559.652	22.752.860	39.806.792	38.205.896
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002		369.017	181.041	187.976	229.333
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003					
011, 013 dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004		33.800	5.163	28.637	29.050
012, dio 019	3. Goodwill	005					
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006		335.217	175.878	159.339	200.283
015, 016, dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007					
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008		40.388.803	22.096.219	18.292.584	17.012.310
020, dio 029	1. Zemljište	009		3.832.202		3.832.202	3.851.642
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		3.789.390	275.984	3.513.406	3.546.797
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		30.238.858	31.820.235	8.418.623	7.085.518
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012					
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013					
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014		2.528.353		2.528.353	2.528.353
03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015				0	235.841
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016		2.976.229	475.600	2.500.629	2.004.423
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017					
050, dio 059	1. Šume	018					



051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019					
052, 053 dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020					
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021					
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023+024+025+030+033)	022		18.825.603	0	18.825.603	18.723.989
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023		14.912.698		14.912.698	14.912.698
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024					
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025		3.610.233	0	3.610.233	3.610.233
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026					
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027		10.233		10.233	10.233
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028					
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029		3.600.000		3.600.000	3.600.000
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031+032)	030		20.305	0	20.305	0
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031					
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032		20.305		20.305	
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033		282.367		282.367	201.058
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA	034					
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035					
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037+044)	036		25.892.198	1.758.812	24.133.386	23.777.470
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037		1.660.640	59.471	1.601.169	3.903.416
100 do 109	1. Zalihe materijala	038		1.279.288		1.279.288	1.310.570
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039					
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040					
130 do 139	4. Zalihe robe	041				0	8.842
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042		92.665		92.665	92.665



150 do 159	6. Dati avansi	043		288.687	59.471	229.216	2.491.339
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065)	044		24.231.558	1.699.341	22.532.217	19.874.054
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		18.888.905	1.480.559	17.408.346	15.283.764
200, dio 209	1.1. Kupci - povezana pravna lica	046		12.774.117	1.059.955	11.714.162	10.577.739
201, 202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047		5.682.523	400.573	5.281.950	4.279.470
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048		24.038	20.031	4.007	21.154
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049					
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050		396.110		396.110	393.284
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051		12.117		12.117	12.117
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052		3.575.045	218.782	3.356.263	2.860.586
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053		3.390.734	57.704	3.333.030	2.837.353
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054		3.016.704		3.016.704	2.577.773
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055		374.030	57.704	316.326	259.580
232, dio 238	c) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056					
233, dio 238	d) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057					
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058		184.311	161.078	23.233	23.233
234, 239	2.3. Potraživanje po finansijskom lizingu	059					
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060					
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061		113.585	0	113.585	145.302
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062					
241 do 249	3.2. Gotovina	063		113.585		113.585	145.302
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064		325.381		325.381	255.760
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065		1.328.642		1.328.642	1.328.642
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		88.451.850	24.511.672	63.940.178	61.983.366



880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067				
---------------	------------------------------	------------	--	--	--	--

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
1	2,A1)	3	4	5	6
	BILANSNA PASIVA				
	A. KAPITAL (102 -110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)	101		17.333.888	28.361.292
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		10.460.380	10.460.380
300	1. Akcijski kapital (104 + 105)	103		10.460.380	10.460.380
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104		10.460.380	10.460.380
	1.2. Akcijski kapital – povlašćene (prioritetne) akcije	105			
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106			
304	3. Ulozi	107			
305	4. Državni kapital	108			
309	5. Ostali osnovni kapital	109			
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110			
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111			
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112			
320	III EMISIONA PREMIJA	113			
321	IV EMISIONI GUBITAK	114			
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115		5.232.123	5.232.123
322	1. Zakonske rezerve	116		1.001.933	1.001.933
323	2. Statutarne rezerve	117		4.230.190	4.230.190
329	3. Ostale rezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119			
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120			
331 i 334	2. Ostale revalorizacione rezerve	121			
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122		930.607	930.607
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123		412.567	412.567
34	IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)	124		5.439.056	16.466.460



340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125		4.804.295	15.197.234
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		634.761	1.269.226
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128		4.315.711	4.315.711
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129		4.315.711	4.315.711
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130			
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132		15.361.701	3.137.223
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133		94.962	113.962
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134		9.647	9.647
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135		65.255	84.255
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136		20.060	20.060
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137		15.266.739	3.023.261
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		11.000.000	
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139		2.066.885	1.445.384
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140			
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142		2.199.854	1.577.877
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143			
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144			
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145			
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146			
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147		31.244.589	30.484.851
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		15.566.189	16.067.415



420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149		10.000	10.000
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		15.279.852	15.628.744
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151		276.337	428.671
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152			
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153			
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154			
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155		15.109.939	13.870.120
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		323.166	462.462
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157		9.092.199	7.990.553
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		5.146.741	4.925.305
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159		378.177	383.566
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160		169.656	108.234
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161			
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162		323.667	295.582
460 do 469	5. Ostale obaveze	163		13.547	14.191
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164			2.659
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165		27.492	24.637
481	8. Obaveze za porez na dobit	166			
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167		203.755	210.247
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		63.940.178	61.983.366
890 do 898	Đ. VANBILANSNA PASIVA	170			



Uporedni prikaz pozicija bilansa uspjeha na 30.06.2024. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	I POSLOVNI PRIHODI	201		11.306.007	12.538.791
	(202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)				
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		133.433	147.576
600, dio 605	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		31.844	7.419
601, 602, 603, dio 605	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		101.589	140.157
604, dio 605	c) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205			
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206		531.349	483.415
610, dio 615	a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207		10.412	48.832
611, 612, 613, dio 615	b) Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208		520.937	434.583
614, dio 615	c) Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209			
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210		10.556.017	11.789.453
620, dio 625	a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211		2.458.355	1.911.793
621, 622, 623, dio 625	b) Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212		8.097.662	9.877.660
624, dio 625	c) Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213			
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	214			
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215			
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216			
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217			
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218		85.208	118.347



	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219		10.365.174	10.800.416
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	220		107.134	109.405
510 do 512	2. Troškovi materijala	221		3.025.804	3.167.111
513	3. Troškovi goriva i energije	222		990.965	879.046
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223		1.945.244	1.733.160
520 i 523	a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224		1.938.057	1.718.963
524 do 529	b) Troškovi ostalih ličnih primanja	225		7.187	14.197
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226		2.700.765	3.431.337
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227		1.210.391	1.147.442
540	6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		1.210.391	1.147.442
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		913.420	1.048.441
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230		1.237	3.742
dio 540	c) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231		224.144	70.101
dio 540	d) Amortizacija ostalih sredstava	232		71.590	25.158
541	6.2 Troškovi rezervisanja	233			
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234		278.878	233.452
555	8. Troškovi poreza	235		99.434	98.107
556	9. Troškovi doprinosa	236		6.559	1.356
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237		940.833	1.738.375
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238			
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI	239		70.734	41.287
	I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)				
660, 661	1. Prihodi od kamata	240		70.734	41.287
662	2. Pozitivne kursne razlike	241			
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			
669	4. Ostali finansijski prihodi	243			
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244		292.285	245.451
560, 561	1. Rashodi kamata	245		292.285	245.451
562	2. Negativne kursne razlike	246			
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248			



	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249		719.282	1.534.211
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250			
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251		219.248	38.770
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252		202.973	
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253		9.164	
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	254			
673, 573, neto prikaz	4. Neto dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255			
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobici po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256			
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobici po osnovu prodaje materijala	257			
676	7. Viškovi	258			
677, 679	8. Ostali prihodi i dobici	259		7.111	38.770
678, 577	9. Neto dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	260			
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261		40.926	30.405
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262			
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263			
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264			
573, 673, neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265			
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici od otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266			
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267			
576	7. Manjkovi	268			



577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269			
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270		40.926	30.405
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271		178.322	8.365
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272			
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273			
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274			
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	275			
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	276			
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277			
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278			
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279			
688, dio 689, 588, dio 589neto prikaz	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280			
dio 68	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281			
684, 584 neto prikaz	2.1 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282			
686, 585 neto prikaz	2.2 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283			



687, 587 neto prikaz	2.3 Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	284			
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.4 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285			
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286			
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287			
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava	288			
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	289			
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290			
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291			
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292			
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293			
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294			
584, 684 neto prikaz	2.1 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295			
586, 686 neto prikaz	2.2 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296			
587, 687 neto prikaz	2.3 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297			
dio 589, dio 689neto prikaz	2.4 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298			



	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299			
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300			
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301			954
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302		262.843	57.998
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303			
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304			
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305		11.595.989	12.619.802
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306		10.961.228	11.134.270
	M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306)	307		634.761	1.485.532
	2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)	308			
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	309			
	1. Poreski rashodi perioda				
	2. Odloženi poreski rashodi (311 + 312)	310			
722	2.1 Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311			
724	2.2 Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312			
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313			
723	3.1 Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314			
725	3.2 Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315			
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA				
	1. Neto dobit tekuće godine (307-309-310+313)>0 i 307>0 ili (313-308-309-310)>0 i 308>0	316		634.761	1.485.532
	2. Neto gubitak tekuće godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307-313)>0 i 307>0	317			
726	O. Međuidividue i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318			



	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320			
	Obična zarada po akciji	321			
	Razrijeđena zarada po akciji	322			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323		189	181
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		189	181
	A.NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		634.761	1.485.532
	1.Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (≠402+403≠404≠405≠406≠407)	401			
Promjena na 332 i 333	1.1.Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402			
Promjena na 331	1.2.Efekti proistekli iz transakcija zaštite (haging)	403			
	1.3.Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404			
	1.4.Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405			
Promjena na 339, dio	1.5.Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilansu uspjeha	406			
	1.6.Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407			
	2.Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (≠409≠410≠411≠412≠413≠414)	408			
Promjena na 330	2.1.Revalorizacija nekretnina, opreme i nematerijane imovine	409			
Promjenana 332 i 333	2.2. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410			
Promjena na 339, dio	2.3.Aktuarski dobiti/(gubici) od planova definisanih primanja	411			
	2.4. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412			
Promjena na 339, dio	2.5.Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413			
	2.6.Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414			
	B.OSTALA DOBIT/GUBITAK U PERIODU (≠401≠408)	415			
	V.UKUPNA DOBIT/(GUBITAK) (400≠415)	416		634.761	1.485.532
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417			
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418			



Uporedni prikaz pozicija tokova gotovine na 30.06.2024. godine

Redni broj	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
A	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I	Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (502 do 505)	501		13.626.684	30.790.245
1	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		10.288.867	29.271.853
2	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503		17.147	
3	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504		29.424	54.809
4	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		3.291.246	1.463.583
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506		11.923.587	30.667.138
1	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		4.664.792	22.616.415
2	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		325.168	2.469.420
3	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		291.938	580.521
4	Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	510		1.931.090	3.451.602
5	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511			302.519
6	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		4.710.599	1.246.661
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		1.703.097	123.107
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514			
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515		67.846	4.449.686
1	Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516			
2	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517			145.194
3	Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518			
4	Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519			
5	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520			



6	Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521			
7	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522			
8	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523			
9	Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524			4.204.085
10	Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
11	Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
12	Prilivi po osnovu kamata	527		67.846	100.407
13	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528			
14	Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
15	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530			
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531		2.290.287	5.016.189
1	Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532			741.666
2	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533		2.290.287	1.883.979
3	Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534			
4	Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535			
5	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536			
6	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537			
7	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538			
8	Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539			2.390.544
9	Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540			
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541			
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)	542			
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543		2.222.441	566.503



B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544		34.999.544	44.019.893
1	Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
2	Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
3	Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547		11.850.000	2.000.000
4	Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548		23.149.544	42.019.893
5	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenta	549			
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550			
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551		34.511.917	44.315.164
1	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
2	Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553			
3	Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554		23.151.934	44.066.691
4	Odlivi po osnovu lizinga	555		259.983	248.473
5	Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
6	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557		11.100.000	
7	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558			
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559		487.627	
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560			295.271
G	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		48.694.074	79.259.824
D	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		48.725.791	79.998.491
Đ	NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563			
E	NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564		31.717	738.667
Ž	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565		145.302	883.969
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566			
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567			
J	GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568		113.585	145.302



Izveštaj o promjenama na kapitalu na 30.06.2024. godine

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP									UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERESI)	UKUPNI KAPITAL (10+11)
		Akcijski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit/(nepokriveni gubitak)	Ukupno (3+4+5+6±7± 8 ± 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Stanje na dan. god.	901	10.460.380	0	0	0	0	5.232.123	11.163.496	26.855.999	0	26.855.999
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902										
3. Efekti ispravki grešaka	903										
4. Ponovo iskazano stanje na dan. god. (901 ± 902 ± 903)	904	10.460.380	0	0	0	0	5.232.123	11.163.496	26.855.999	0	26.855.999
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							1.269.226	1.269.226	0	1.269.226
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906							236.067	236.067	0	236.067
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907	0	0	0	0	0	0	1.505.293	1.505.293	0	1.505.293



8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908											
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909											
10. Objavljene dividende	910											
11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911											
12. Ostale promjene	912											
13. Stanje na dan. god. / . god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	10.460.380	0	0	0	0	5.232.123	12.668.789	28.361.292	0	28.361.292	
14. Efekti promjena u računovodstveni m politikama	914											
15. Efekti ispravki grešaka	915											
16. Ponovo iskazano stanje na dan. godine (913 ± 914 ± 915)	916	10.460.380	0	0	0	0	5.232.123	12.668.789	28.361.292	0	28.361.292	



17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							634.761	634.761	0	634.761
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918							-662.165	-662.165	0	-662.165
19. Ukupna dobit/(gubitak) ($\pm$ 917 $\pm$ 918)	919	0	0	0	0	0	0	-27.404	-27.404	0	-27.404
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920										
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921										
22. Objavljene dividende	922										
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923							-11.000.000	-11.000.000	0	-11.000.000
24. Ostale promjene	924										
25. Stanje na dan. godine (916 $\pm$ 919 $\pm$ 920 - 921 - 922 $\pm$ 923 $\pm$ 924)	925	10.460.380	0	0	0	0	5.232.123	1.641.385	17.333.888	0	17.333.888

Napomene uz finasijske izvještaje nalaze u prilogu prospekta.



3.10.3. Konsolidovani finansijski izvještaji Emitenta za 2023. i 2022. godinu

Uporedni prikaz pozicija bilansa stanja na dan 31.12.2023. i 31.12.2022. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
				Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	BILANSNA AKTIVA						
	A. STALNA SREDSTVA (002+008+015+016+017+022+034)	001		109.310.408	51.955.231	57.355.177	31.871.401
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002		487.164	195.592	291.572	150.333
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003		5.045	5.045	0	29.880
011, 013 dio 019	2. Koncesije, patent, licence, softver i ostala prava	004		116.307	25.018	91.289	
012, dio 019	3. Goodwill	005					
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006		365.812	165.529	200.283	120.453
015, 016, dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007					
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008		88.900.334	50.411.127	38.489.207	15.774.686
020, dio 029	1. Zemljište	009		7.045.091		7.045.091	3.851.642
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		18.065.033	6.372.819	11.692.214	2.086.886
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		60.227.600	44.006.243	16.221.357	7.307.805
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012		33.101	32.065	1.036	
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013					
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014		3.529.509		3.529.509	2.528.353
03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015		7.992.325	700.172	7.292.153	243.388
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016		2.255.878	251.455	2.004.423	376.843
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017					
050, dio 059	1. Šume	018					



051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019					
052, 053 dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020					
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021					
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023+024+025+030+033)	022		9.674.707	396.885	9.277.822	15.326.151
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023				0	4.506.221
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024		55.044		55.044	7.201.697
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025		7.410.055	370.001	7.040.054	3.618.233
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026					
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027		28.443		28.443	10.233
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028					
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029		7.381.612	370.001	7.011.611	3.608.000
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031+032)	030		2.008.550	26.884	1.981.666	0
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031		2.000		2.000	
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032		2.006.550	26.884	1.979.666	
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033		201.058		201.058	
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA	034					
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035					
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037+044)	036		47.875.307	7.356.187	40.519.120	27.818.845
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037		9.552.339	259.430	9.292.909	2.066.554
100 do 109	1. Zalihe materijala	038		5.403.618	49.106	5.354.512	1.461.241
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039					
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040		917.178		917.178	
130 do 139	4. Zalihe robe	041		12.446		12.446	18.651
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042		92.665		92.665	92.665



150 do 159	6. Dati avansi	043		3.126.432	210.324	2.916.108	493.997
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065)	044		38.322.968	7.096.757	31.226.211	25.752.291
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		25.071.342	6.636.949	18.434.393	17.363.868
200, dio 209	1.1. Kupci - povezana pravna lica	046		10.585.829	1.059.955	9.525.874	10.580.525
201, 202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047		9.772.614	2.413.642	7.358.972	5.534.751
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048		63.017	20.060	42.957	6.225
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049					
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050		4.623.379	3.143.292	1.480.087	1.230.250
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051		26.503		26.503	12.117
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052		6.043.532	382.393	5.661.139	6.100.736
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053		4.898.451	221.286	4.677.165	5.802.298
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054		1.859.220		1.859.220	4.765.716
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055		3.039.231	221.286	2.817.945	1.036.582
232, dio 238	c) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056					
233, dio 238	d) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057					
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058		1.145.081	161.107	983.974	298.438
234, 239	2.3. Potraživanje po finansijskom lizingu	059					
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060					
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061		1.810.588	77.415	1.733.173	884.536
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062				0	567
241 do 249	3.2. Gotovina	063		1.810.588	77.415	1.733.173	883.969
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064		268.594		268.594	74.654
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065		5.128.912		5.128.912	1.328.497
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		157.185.715	59.311.418	97.874.297	59.690.246



880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067		405.864		405.864	
---------------	------------------------------	------------	--	----------------	--	----------------	--

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
1	2,A1)	3	4	5	6
	BILANSNA PASIVA				
	A. KAPITAL (102 -110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)	101		35.862.074	26.607.040
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		10.460.380	10.460.380
300	1. Akcijski kapital (104 + 105)	103		10.460.380	10.460.380
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104		10.460.380	10.460.380
	1.2. Akcijski kapital – povlašćene (prioritetne) akcije	105			
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106			
304	3. Ulozi	107			
305	4. Državni kapital	108			
309	5. Ostali osnovni kapital	109			
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110			
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111			
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112			
320	III EMISIONA PREMIJA	113			
321	IV EMISIONI GUBITAK	114		6.261.000	
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115		6.677.104	5.328.885
322	1. Zakonske rezerve	116		2.364.288	1.016.069
323	2. Statutarne rezerve	117		4.312.816	4.312.816
329	3. Ostale rezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119		5.370.280	0
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120		4.490.058	
331 i 334	2. Ostale revalorizacione rezerve	121		880.222	
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122		930.607	930.607
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123		412.567	412.058



34	IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)	124		18.280.547	14.787.699
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125		15.734.038	12.094.076
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		2.428.664	2.693.623
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127		117.845	
35	X GUBITAK (129 + 130)	128		7.173.511	4.488.473
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129		7.173.511	4.488.473
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130			
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131		7.990.234	
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132		5.284.906	2.433.974
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133		329.167	120.616
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134		10.866	7.975
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135		150.583	92.641
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136		167.718	20.000
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137		4.955.739	2.313.358
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		4.629	4.629
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139		1.618.949	2.070.316
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140			
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142		3.332.161	238.413
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143			
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144			
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145			
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146			
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147		56.727.317	30.649.232



42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		23.185.989	15.477.574
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149		166.715	255.015
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		21.772.304	15.050.908
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151		1.138.835	171.651
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152			
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153			
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154		108.135	
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155		21.830.559	14.324.990
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		1.823.121	161.459
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157		7.427.913	8.823.041
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		10.038.501	4.880.764
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159		1.321.965	97.347
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160		1.219.059	362.379
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161			
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162		1.991.747	244.115
460 do 469	5. Ostale obaveze	163		359.210	8.384
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164		2.659	
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165		911.014	27.148
481	8. Obaveze za porez na dobit	166		146.640	358.336
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167		8.299.499	208.685
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		97.874.297	59.690.246
890 do 898	Đ. VANBILANSNA PASIVA	170		405.864	



Uporedni prikaz pozicija bilansa uspjeha za 2023. i 2022. godinu

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)	201		52.662.600	31.540.920
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		449.220	415.692
600, dio 605	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		37.828	83.204
601, 602, 603, dio 605	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		411.392	332.488
604, dio 605	c) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205			
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206		3.435.635	1.097.333
610, dio 615	a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207		272.143	171.072
611, 612, 613, dio 615	b) Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208		3.161.979	926.261
614, dio 615	c) Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209		1.513	
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210		46.973.065	29.694.590
620, dio 625	a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211		3.830.509	3.209.294
621, 622, 623, dio 625	b) Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212		43.142.556	26.325.637
624, dio 625	c) Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213			159.659
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	214			
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215		72.218	
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216			
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217			
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218		1.876.898	333.305



	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219		50.626.627	27.678.468
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodate robe	220		556.212	261.523
510 do 512	2. Troškovi materijala	221		18.372.462	9.700.129
513	3. Troškovi goriva i energije	222		3.230.480	2.185.988
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223		9.100.371	3.160.255
520 i 523	a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224		8.910.677	3.113.630
524 do 529	b) Troškovi ostalih ličnih primanja	225		189.694	46.625
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226		13.342.856	9.119.227
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227		3.818.869	2.108.523
540	6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		3.789.893	2.061.884
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		3.269.905	1.956.352
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230		19.717	7.547
dio 540	c) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231		204.205	47.251
dio 540	d) Amortizacija ostalih sredstava	232		296.066	50.734
541	6.2 Troškovi rezervisanja	233		28.976	46.639
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234		1.675.562	938.217
555	8. Troškovi poreza	235		479.175	201.835
556	9. Troškovi doprinosa	236		50.640	2.771
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237		2.035.973	3.862.452
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238			
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI	239		365.848	124.408
	I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)				
660, 661	1. Prihodi od kamata	240		210.864	124.407
662	2. Pozitivne kursne razlike	241			1
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			
669	4. Ostali finansijski prihodi	243		154.984	
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244		1.095.210	634.539
560, 561	1. Rashodi kamata	245		978.660	634.035
562	2. Negativne kursne razlike	246			504
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248		116.550	



	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249		1.306.611	3.352.321
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250			
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251		736.454	340.614
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobiti po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252		323.785	187.914
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobiti po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253			
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobiti po osnovu prodaje bioloških sredstava	254			
673, 573, neto prikaz	4. Neto dobiti po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255			
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobiti po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256			
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobiti po osnovu prodaje materijala	257		52.942	
676	7. Viškovi	258		12.071	68.009
677, 679	8. Ostali prihodi i dobiti	259		347.656	84.691
678, 577	9. Neto dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata	260			
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261		392.897	354.874
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262			52.359
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263			
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264			
573, 673, neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265			
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici od otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266			
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267			
576	7. Manjkovi	268		44.678	31.198



577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269			
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270		348.219	271.317
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271		343.557	
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272			14.260
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273		100.143	435.223
dio 68	1. Neto dobici od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274		0	413
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	275			
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	276			
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277			
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278			
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279			413
688, dio 689, 588, dio 589neto prikaz	1.6. Neto dobici od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280			
dio 68	2. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281		100.143	434.810
684, 584 neto prikaz	2.1 Neto dobici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282		16.364	
686, 585 neto prikaz	2.2 Neto dobici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283		83.779	



687, 587 neto prikaz	2.3 Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	284			434.810
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.4 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285			
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286		143.799	494.411
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287		0	2.282
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava	288			
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	289			
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290			
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291			
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292			2.282
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293			
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294		143.799	492.129
584, 684 neto prikaz	2.1 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295		55.404	
586, 686 neto prikaz	2.2 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296			
587, 687 neto prikaz	2.3 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297		88.395	492.129
dio 589, dio 689neto prikaz	2.4 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298			



	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299			
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300		43.656	59.188
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301		12.629	91
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302		69.978	23.878
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303		869.969	
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304			203.167
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305		54.747.643	32.441.256
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306		52.328.511	29.389.337
	M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306)	307		2.419.132	3.051.919
	2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)	308			
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	309			358.336
	1. Poreski rashodi perioda				
	2. Odloženi poreski rashodi (311 + 312)	310			
722	2.1 Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311			
724	2.2 Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312			
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313			
723	3.1 Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314			
725	3.2 Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315			
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA				
	1. Neto dobit tekuće godine (307-309-310+313)>0 i 307>0 ili (313-308-309-310)>0 i 308>0	316		2.419.132	2.693.583
	2. Neto gubitak tekuće godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307-313)>0 i 307>0	317			
726	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318			



	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320			
	Obična zarada po akciji	321			
	Razrijeđena zarada po akciji	322			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323		415	183
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		455	183
	A.NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		2.419.132	2.693.583
	1.Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (≠402+403≠404≠405≠406≠407)	401			
Promjena na 332 i 333	1.1.Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402			
Promjena na 331	1.2.Efekti proistekli iz transakcija zaštite (haging)	403			
	1.3.Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404			
	1.4.Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405			
Promjena na 339, dio	1.5.Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilansu uspjeha	406			
	1.6.Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407			
	2.Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (≠409≠410≠411≠412≠413≠414)	408			
Promjena na 330	2.1.Revalorizacija nekretnina, opreme i nematerijane imovine	409			
Promjena na 332 i 333	2.2. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410			
Promjena na 339, dio	2.3.Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja	411			
	2.4. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412			
Promjena na 339, dio	2.5.Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413			
	2.6.Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414			
	B.OSTALA DOBIT/GUBITAK U PERIODU (≠401≠408)	415			
	V.UKUPNA DOBIT/(GUBITAK) (400≠415)	416		2.419.132	2.693.583
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417		1.887.558	
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418		541.106	



Uporedni prikaz pozicija bilansa tokova gotovine za 2023. i 2022. godinu

Redni broj	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
A	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I	Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (502 do 505)	501		59.899.335	35.882.232
1	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		55.506.632	35.105.314
2	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503		4.672	
3	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504		165.120	41.140
4	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		4.222.911	735.778
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506		58.535.966	35.698.013
1	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		37.934.029	29.619.081
2	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		4.031.292	835.009
3	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		954.453	670.754
4	Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	510		9.196.511	2.936.344
5	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		336.667	
6	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		6.083.014	1.636.825
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		1.363.369	184.219
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514			
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515		7.057.373	13.808.575
1	Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516			
2	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517		224.579	95.000
3	Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518			
4	Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519			



5	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520			
6	Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521			
7	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522			
8	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523		293.000	
9	Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524		4.729.085	13.543.533
10	Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
11	Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
12	Prilivi po osnovu kamata	527		210.709	170.042
13	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528			
14	Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
15	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530		1.600.000	
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531		8.572.045	13.466.998
1	Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532		1.281.216	
2	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533		2.346.635	1.639.222
3	Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534			
4	Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535			
5	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536			
6	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537			
7	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538		1.368.000	
8	Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539		2.526.194	11.827.776
9	Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540			
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541		1.050.000	
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)	542			341.577
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543		1.514.672	



B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544		44.299.579	68.154.843
1	Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545		899.000	
2	Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
3	Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547		2.000.000	4.914.924
4	Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548		41.400.579	63.239.919
5	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenta	549			
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550			
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551		43.299.639	68.407.797
1	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
2	Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553			2.012.459
3	Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554		42.281.691	65.550.025
4	Odlivi po osnovu lizinga	555		1.017.948	145.313
5	Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
6	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557			700.000
7	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558			
III	Neto prilog gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559		999.940	
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560			252.954
G	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		111.256.287	117.845.650
D	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		110.407.650	117.572.808
Đ	NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563		848.637	272.842
E	NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564			
Ž	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565		884.536	611.694
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566			
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567			
J	GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568		1.733.173	884.536



Izvještaj o promjenama na kapitalu na 31.12.2023. godine

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP									UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERESI)	UKUPNI KAPITAL (10+11)
		Akcijski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit/(nepokriveni gubitak)	Ukupno (3+4+5+6±7± 8 ± 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Stanje na dan. god.	901	10.460.380				518.549	5.328.885	7.605.603	23.913.417		23.913.417
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902										
3. Efekti ispravki grešaka	903										
4. Ponovo iskazano stanje na dan. god. (901 ± 902 ± 903)	904	10.460.380	0	0	0	518.549	5.328.885	7.605.603	23.913.417	0	23.913.417
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							2.693.583	2.693.583		2.693.583
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906							40	40		40
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907	0	0	0	0	0	0	2.693.623	2.693.623	0	2.693.623



8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908											
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909											
10. Objavljene dividende	910											
11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911											
12. Ostale promjene	912											
13. Stanje na dan. god. / . god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	10.460.380	0	0	0	518.549	5.328.885	10.299.226	26.607.040	0	26.607.040	
14. Efekti promjena u računovodstveni m politikama	914											
15. Efekti ispravki grešaka	915								0		0	
16. Ponovo iskazano stanje na dan. godine (913 ± 914 ± 915)	916	10.460.380	0	0	0	518.549	5.328.885	10.299.226	26.607.040	0	26.607.040	



17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							2.428.664	2.428.664		2.428.664
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918		-6.261.000		5.370.280		1.348.219	-1.621.363	-1.163.864		-1.163.864
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919	0	-6.261.000	0	5.370.280	0	1.348.219	807.301	1.264.800	0	1.264.800
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920								0	7.990.234	7.990.234
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921										
22. Objavljene dividende	922										
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923										
24. Ostale promjene	924										
25. Stanje na dan. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922 ± 923 ± 924)	925	10.460.380	-6.261.000	0	5.370.280	518.549	6.677.104	11.106.527	27.871.840	7.990.234	35.862.074



Izveštaj o promjenama na kapitalu na 31.12.2022. godine

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP									UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERESI)	UKUPNI KAPITAL (10+11)
		Akcijski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit/(nepokriveni gubitak)	Ukupno (3+4+5+6±7± 8 ± 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Stanje na dan. god.	901	10.460.380					5.328.885	10.344.149	26.133.414		26.133.414
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902										
3. Efekti ispravki grešaka	903								0		0
4. Ponovo iskazano stanje na dan. god. (901 ± 902 ± 903)	904	10.460.380	0	0	0	0	5.328.885	10.344.149	26.133.414	0	26.133.414
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							1.577.165	1.577.165		1.577.165
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906					518.549		-4.315.711	-3.797.162		-3.797.162
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907	0	0	0	0	518.549	0	-2.738.546	-2.219.997	0	-2.219.997



8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908											
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909											
10. Objavljene dividende	910											
11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911											
12. Ostale promjene	912											
13. Stanje na dan. god. / . god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	10.460.380	0	0	0	518.549	5.328.885	7.605.603	23.913.417	0	23.913.417	
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914											
15. Efekti ispravki grešaka	915											
16. Ponovo iskazano stanje na dan. godine (913 ± 914 ± 915)	916	10.460.380	0	0	0	518.549	5.328.885	7.605.603	23.913.417	0	23.913.417	



17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							2.693.583	2.693.583		2.693.583
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918							40	40		40
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919	0	0	0	0	0	0	2.693.623	2.693.623	0	2.693.623
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920										
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921										
22. Objavljene dividende	922										
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923								0		0
24. Ostale promjene	924								0		0
25. Stanje na dan. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922 ± 923 ± 924)	925	10.460.380	0	0	0	518.549	5.328.885	10.299.226	26.607.040	0	26.607.040

Napomene uz finasijske izvještaje nalaze u prilogu prospekta.



3.10.4. Revizorski izvještaj finansijskih izvještaja za 2023. godinu

Izvještaj nezavisnog revizora

Grant Thornton d.o.o. Banja Luka

Vase Pelagića 2/IV
78 000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

T +387 51 211 509; +387 51 211 294

F +387 51 211 501 E

office@ba.gt.com

www.grantthornton.ba

Akcionarima društva „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor

Mišljenje

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Prijedorputevi a.d. Prijedor (u daljem tekstu “Društvo”), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2023. godine, bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu i izvještaj o novčanim tokovima za tada završenu godinu, kao i napomena uz finansijske izvještaje koje uključuju i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2023. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za tada završenu godinu, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske.

Osnove za mišljenje

Obavili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljno opisane u našem izvještaju u odjeljku Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Nezavisni smo u odnosu na Društvo u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA), i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.

Značajna neizvjesnost u vezi s vremenski neograničenim poslovanjem

Kao što je objelodanjeno u Napomeni 2 uz priložene finansijske izvještaje, Društvo sastavlja svoje finansijske izvještaje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. Na dan 31. decembra 2023. godine kratkoročne obaveze su veće od tekuće imovine za iznos od 6.707.381 KM. Ovaj indikator može da ukazuje na postojanje potencijalnih problema vezanih za nemogućnost servisiranja tekućih obaveza Društva u toku redovnih operativnih aktivnosti, međutim rukovodstvo Društva smatra da preuzima sve neophodne mjere vezane za normalno i kontinuirano obavljanje operativnih aktivnosti, da neće biti ugrožena likvidnost Društva i da je načelo stalnosti poslovanja validno primjenjeno u pripremi ovih finansijskih izvještaja u datim okolnostima.



Naše mišljenje nije modificirano u skladu sa ovim pitanjem.

Isticanje pitanja

1. Kao što je objelodanjeno u Napomeni 31 uz priložene finansijske izvještaje, Društvo se javlja kao sudužnik ili garant za kreditna zaduženja članica Fortis grupe. Na osnovu procjene Društva na dan 31. decembra 2023. godine, nisu vršena dodatna rezervisanja za potencijalne gubitke i obaveze po osnovu eventualnog vraćanja kredita i plaćanja drugih obaveza za povezana pravna lica. Prema izjavama rukovodstva, Društvo prati rad povezanih pravnih lica kojima je bio jemac u kreditnim zaduženjima i smatra da data jemstva neće prouzrokovati materijalno značajne štete po Društvo.

Dalje, poslovne banke su u ime Društva izdale činidbene i plative garancije. U prethodnim periodima, Društvo nije imalo aktiviranih garancija. Uzimajući u obzir neizvjesnost i rizike budućih događaja, Društvo je u 2023. godini procijenilo budući trošak aktiviranja garancija. Naše mišljenje nije modificirano u vezi sa gore navedenim pitanjima.

Ključna pitanja

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Ova pitanja su obrađena u kontekstu revizije finansijskih izvještaja u cjelini, kao i u formiranju našeg mišljenja o njima i mi ne izražavamo posebno mišljenje o ovim pitanjima.

Ključna pitanja revizije: Prihod od prodaje proizvoda i pruženih usluga	Primijenjene procedure revizije
Prihodi od prodaje proizvoda i prihodi od pruženih usluga u iznosu od 24.457.390 KM (veza Napomene 5 i 6) se najvećim dijelom sastoje od prihoda od asfaltiranja, održavanja i sanacije putne infrastrukture. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga su odabrani kao ključno pitanje zato što postoji rizik priznavanja prihoda od prodaje proizvoda i pruženih usluga od strane Društva, kao i rizik iskazivanja prihoda u periodu u kome su nastali. MRS pretpostavlja da postoji rizik usljed prevare u pogledu priznavanje prihoda u okviru svakog revizijskog angažmana, kao i evidentiranje prihoda na pravilan način.	U okviru revizijskih procedura izvršili smo testiranje internih kontrola ustanovljenih od strane Društva, u vezi priznavanja i evidentiranja prihoda, kako bismo odredili obim potrebnih testiranja. Sproveli smo analitičke procedure. Na bazi uzorka sproveli smo test kontrola. Na bazi uzorka izvršili smo usaglašavanje potraživanja. Na bazi uzorka izvršili smo testiranje prihoda u periodu u kome su stvarno i nastali.



Povezane računovodstvene politike, mišljenja i procjene su prikazani u Napomeni 3 priloženih finansijskih izvještaja.	Ocjenjivali smo dosljednost primjene politike za priznavanje prihoda tako što smo preispitali računovodstvenu politiku za priznavanje prihoda Društva.
---	--

Odgovornost Uprave za finansijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima u Republici Srpskoj i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja, a koji su bez značajnog pogrešnog prikaza usljed prevare ili greške.

U sastavljanju finansijskih izvještaja, Uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju i objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja.

Lica ovlaštena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji, kao cjelina, bez značajnog pogrešnog prikaza usljed prevare ili pogreške i izdati revizorov izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viši nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati usljed prevare ili pogreške i smatraju se značajnim ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- prepoznamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog usljed prevare je veći od rizika nastalog usljed pogreške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola;
- stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva;
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika, razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila Uprava;



- zaključujemo o primjerenosti korištenja računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja i, temeljno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem revizorskom izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modifikujemo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju;
- ocjenjujemo ukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji, osnovne transakcije i događaje na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo sa onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim obimom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i sve značajne nedostatke u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

Takođe, dostavljamo rukovodstvu Društva izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koje može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Od pitanja koja su saopštena rukovodstvu Društva, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja za tekući period i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve obavijesti.

Partner na revizorskom angažmanu čiji je rezultat ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Vedrana Knežević.

Grant Thornton d.o.o. Banja Luka
Banja Luka, 15. avgusta 2024. godine

Isidora Džombić
Managing Partner – Direktor
Grant Thornton d.o.o. Banja Luka

Vedrana Knežević
Ovlašćeni revizor
Grant Thornton d.o.o. Banja Luka

3.10.5. Revizorski izvještaj finansijskih izvještaja za 2022. godinu

Izvještaj nezavisnog revizora

Grant Thornton d.o.o. Banja Luka

Vase Pelagića 2/IV
78 000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

T +387 51 211 509; +387 51 211 294
F +387 51 211 501 E
office@ba.gt.com
www.grantthornton.ba

Akcionarima društva „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor

Mišljenje

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja Prijedorputevi a.d. Prijedor (u daljem tekstu “Društvo“), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2022. godine, bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu i izvještaj o novčanim tokovima za tada završenu godinu, kao i napomena uz finansijske izvještaje koje uključuju i sažetak značajnih računovodstvenih politika. Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2022. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za tada završenu godinu, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske.

Osnove za mišljenje

Obavili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljno opisane u našem izvještaju u odjeljku Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Nezavisni smo u odnosu na Društvo u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA), i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Uvjereni smo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.

Značajna neizvjesnost u vezi s vremenski neograničenim poslovanjem

Na dan 31. decembra 2022. godine kratkoročne obaveze su veće od tekuće imovine za iznos od 2.930.266 KM. Ovaj indikator može da ukazuje na postojanje potencijalnih problema vezanih za nemogućnost servisiranja tekućih obaveza Društva u toku redovnih operativnih aktivnosti. Naime, povećanje kratkoročnih obaveza (čije je izmirenje ugovoreno do 31. decembra 2023. godine) je, najznačajnijim dijelom, posljedica kupovine udjela Bijeljina puta d.o.o. Bijeljina od povezanog pravnog lica (veza Napomene 16 i 25). Ukoliko bi se obaveze

prema povezanom pravnom licu po osnovu navedene kupovine udjela isključile iz obračuna, onda bi koeficijent likvidnosti bio veći od 1. Na osnovu gore navedenog, rukovodstvo Društva smatra da preuzima sve neophodne mjere vezane za normalno i kontinuirano obavljanje operativnih aktivnosti, da neće biti ugrožena likvidnost Društva i da je načelo stalnosti poslovanja validno primjenjeno u pripremi ovih finansijskih izvještaja u datim okolnostima. Naše mišljenje nije modificirano u skladu sa ovim pitanjem.

Isticanje pitanja

Kao što je objelodanjeno u Napomeni 29 uz priložene finansijske izvještaje, Društvo se javlja kao sudužnik ili garant za kreditna zaduženja članica Fortis grupe. Na osnovu procjene Društva na dan 31. decembar 2022. godine, nisu vršena dodatna rezervisanja za potencijalne gubitke i obaveze po osnovu eventualnog vraćanja kredita i plaćanja drugih obaveza za povezana pravna lica. Prema izjavama rukovodstva, Društvo prati rad povezanih pravnih lica kojima je bio jemac u kreditnim zaduženjima i smatra da data jemstva neće prouzrokovati materijalno značajne štete po Društvo. Dalje, poslovne banke su u ime Društva izdale činidbene i plative garancije. Društvo po osnovu istih nije vršilo rezervisanja u svojim poslovnim evidencijama, jer smatra da nisu neophodna rezervisanja za potencijalne gubitke po osnovu izdatih činidbenih i plativih garancija. Naše mišljenje nije modificirano u vezi sa gore navedenim pitanjima.

Ključna pitanja

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Ova pitanja su obrađena u kontekstu revizije finansijskih izvještaja u cjelini, kao i u formiranju našeg mišljenja o njima i mi ne izražavamo posebno mišljenje o ovim pitanjima.

Ključna pitanja revizije: Prihod od prodaje učinaka	Revizijski pristup
Prihodi od prodaje proizvoda i prihodi od pruženih usluga u iznosu od 30.791.923 KM (Napomena 6) se najvećim dijelom sastoje od prihoda od asfaltiranja, održavanja i sanacije putne infrastrukture. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga su odabrani kao ključno pitanje zato što postoji značajan rizik priznavanja prihoda od prodaje proizvoda i usluga od strane Društva. MRS pretpostavlja da postoji rizik usljed prevare u pogledu priznavanje prihoda u okviru svakog revizorskog angažmana. Fokusirali smo se na priznavanje prihoda s obzirom da postoji rizik da je Rukovodstvo namjerno precjenjivalo prihode. Pored toga postoji i rizik da Društvo nije evidentiralo transakcije prihoda na pravilan način. Povezane računovodstvene politike, mišljenja i procjene su prikazani u napomeni 3 priloženih finansijskih izvještaja.	Prilikom revizije izvršili smo testiranje procedura koje se sprovode prilikom obračuna i izdavanja faktura te načina na koji se vrši priznavanje prihoda i usklađenosti priznatih prihoda sa potpisanim ugovorima. Testiranje je izvršeno na bazi uzorka, na način da smo takođe pratili definisane procedure u okviru Društva. Na osnovu sprovedenih revizorskih procedura nismo identifikovali značajne nalaze u odnosu na tačnost i osnov za evidentiranja prihoda, kao i usklađenost sa potpisanim ugovorima. Ocjenjivali smo dosljednost primjene politike za priznavanje prihoda tako što smo preispitali računovodstvenu politiku za različite izvore prihoda Društva. Testirali smo dizajn i operativnu efikasnost kontrola nad sistemima za prihode kako bi se odredio obim potrebnih dodatnih testiranja. Prilikom testiranja nismo uočili materijalno značajne greške. Provjerili smo da li su prihodi priznati u pravo vrijeme tako što smo testirali uzorak transakcija i uporedili datum isporuke sa priznatim prihodima. Prilikom testiranja nisu uočeni izuzeci.
Ključna pitanja revizije: Prihod od prodaje učinaka	Revizijski pristup

Rizik zaobilaženja kontrola od strane rukovodstva U skladu s MRS i našom revizorskom metodologijom, zaobilaženja kontrola od strane rukovodstva se smatra značajnim rizikom u okviru svakog revizorskog angažmana. Rukovodstvo može direktno ili indirektno manipulirati sa računovodstvenom evidencijom i pripremiti lažne finansijske izvještaje tako što zaobilazi kontrole koje su inače efektivne.	Testirali smo prikladnost evidencija unijetih u glavnu knjigu tako što smo ispitali osobe koje su uključene u proces finansijskog izvještavanja o neprikladnim i neobičajnim aktivnostima, te testirali knjiženja. Ocjenivali smo da li postoji dokaz o pristrasnosti od strane Uprave u značajnim računovodstvenim procjenama i mišljenjima relevantnim za finansijske izvještaje. Pored toga smo procijenili i generalno okruženje Društva u pogledu kontrola, te razgovarali s višim rukovodstvom. Prilikom testiranja nisu uočeni izuzeci.
---	--

Odgovornost Uprave za finansijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima u Republici Srpskoj i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja, a koji su bez značajnog pogrešnog prikaza usljed prevare ili greške.

U sastavljanju finansijskih izvještaja, Uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju i objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja.

Lica ovlaštena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji, kao cjelina, bez značajnog pogrešnog prikaza usljed prevare ili pogreške i izdati revizorov izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viši nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati usljed prevare ili pogreške i smatraju se značajnim ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke

kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog usljed prevare je veći od rizika nastalog usljed pogreške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola;

- stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva;
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika, razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila Uprava;
- zaključujemo o primjerenosti korištenja računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja i, temeljno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem revizorskom izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modifikujemo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju;
- ocjenjujemo ukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji, osnovne transakcije i događaje na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo sa onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim obimom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i sve značajne nedostatke u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.


Takođe, dostavljamo rukovodstvu Društva izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koje može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Od pitanja koja su saopštena rukovodstvu Društva, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja za tekući period i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve obavijesti.

Partner na revizorskom angažmanu čiji je rezultat ovaj izvještaj nezavisnog revizora je
Aleksandar



Isidora Džombić
Managing Partner – Direktor
Grant Thornton d.o.o. Banja Luka



Aleksandar Džombić
Ovlašćeni revizor
Grant Thornton d.o.o. Banja Luka

3.10.6. Revizorski izvještaj konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2023. godinu

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA **SKUPŠTINI AKCIONARA „PRIJEDORPUTEVI“ A.D. PRIJEDOR**

Mišljenje

Obavili smo reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja Društva „**PRIJEDORPUTEVI**“ a.d. **Prijedor** i njegovih povezanih pravnih lica (u daljem tekstu “Grupa”) koji obuhvataju konsolidovani bilans stanja na dan 31. decembar 2023. godine, odgovarajući konsolidovani bilans uspjeha, konsolidovani izvještaj o tokovima gotovine i konsolidovani izvještaj o promenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izvještaje.

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji **istinito i objektivno**, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Grupe na dan 31. decembar 2023. godine, kao i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

Osnova za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR). Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima detaljnije su opisane u odjeljku našeg izvještaja *Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Grupu u skladu sa *Kodeksom etike za profesionalne računovođe* Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks), zajedno sa etičkim zahtjevima koji su relavantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj i ispunili smo i druge naše etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Ključna pitanja revizije

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Ova pitanja su obrađena u kontekstu revizije konsolidovanih finansijskih izvještaja u cijelini, kao i u formiranju našeg mišljenja o njima i mi ne izražavamo posebno mišljenje o ovim pitanjima.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Grupe je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Grupe da nastavi poslovanje po načelu stalnosti, objelodanjujući, kada je to primjenljivo, pitanja koja se odnose na nastavak poslovanja i korišćenje računovodstvene osnove stalnosti poslovanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namjerava da likvidira Grupa ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje odgovorna su za nadzor nad procesom finansijskog izvještavanja Grupe.

Odgovornost revizora

Naš cilj je da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji u cjelini ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške, i da izdamo izvještaj revizora koji sadrži naše mišljenje. Razumno uvjeravanje je visok nivo uvjeravanja, ali nije garancija da će revizija izvršena u skladu sa MSR uvijek otkriti materijalno značajan pogrešan iskaz kada on postoji. Pogrešni iskazi mogu nastati usljed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ukoliko se može u razumnoj mjeri očekivati da oni, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika koje se donose na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu sa MSR, mi koristimo profesionalno prosuđivanje i zadržavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- Identifikujemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajnog pogrešnog iskaza u finansijskim izvještajima, nastalog usljed kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i izvršavamo revizorske procedure koje odgovaraju tim rizicima i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i odgovarajući da obezbijede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neotkrivanja materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed kriminalne radnje je veći od rizika od materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed greške, pošto kriminalna radnja može podrazumijevati tajne sporazume, falsifikovanje, namjerne propuste, lažne iskaze ili zaoblazjenje interne kontrole.

- Sagledavamo interne kontrole koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Grupe.
- Ocjenjujemo adekvatnost primjenjenih računovodstvenih politika i opravdanost računovodstvenih procjena i sa njima povezanih objelodanjivanja izvršenih od strane rukovodstva. donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti poslovanja od strane rukovodstva i, da li, na osnovu pribavljenih revizijskih dokaza, postoji materijalno značajna neizvjesnost u vezi sa događajima ili okolnostima koji mogu izazvati značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Grupe da nastavi poslovanje po načelu stalnosti. Ukoliko zaključimo da postoji materijalno značajna neizvjesnost, mi smo u obavezi da skrenemo pažnju u našem izvještaju revizora na odgovarajuća objelodanjivanja navedena u finansijskim izvještajima, ili da modifikujemo naše mišljenje, ukoliko su takva objelodanjivanja neadekvatna. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima pribavljenim do datuma našeg izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu prozrokovati da Grupa prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Dajemo ocjenu opšte prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uključujući i objelodanjivanja, kao i da li finansijski izvještaji prikazuju potkrepljujuće transakcije i događaje na način kojim se postiže istinita i objektivna prezentacija.

Mi komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koje identifikujemo tokom naše revizije.

Takođe obezbjeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da se pridržavamo relevantnih etičkih zahtjeva u vezi sa nezavisnošću i da ćemo im saopštiti sve odnose i ostala pitanja za koje se u razumnoj mjeri može očekivati da se odražavaju na našu nezavisnost, i, gdje je to primjenljivo, odgovarajuće mjere zaštite. Od pitanja saopštenih licima ovlašćenim za upravljanje, određujemo ona pitanja koja su bila od najvećeg značaja u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i, shodno tome, predstavljaju ključna pitanja revizije.

Mi opisujemo ova pitanja u našem izvještaju revizora, osim ukoliko zakon ili regulativa isključuju javno objelodanjivanje u vezi sa pitanjem ili, kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, odlučimo da pitanje ne bi trebalo da se saopšti u našem izvještaju zbog toga što se u razumnoj mjeri može očekivati da negativne posljedice saopštavanja prevaziđu korist za javni interes od saopštavanja tog pitanja.

Partner angažovanja u reviziji čije je rezultat rada ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Lužija Bojan.

Banjaluka, 08.12.2024. godine



Lužija Bojan
Ovlašćeni revizor i
lice ovlašćeno za zastupanje
KONTAL d.o.o., Cara Lazara 9a Banja Luka



3.10.7. Revizorski izvještaj konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2022. godinu

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA **SKUPŠTINI AKCIONARA „PRIJEDORPUTEVI“ A.D. PRIJEDOR**

Mišljenje

Obavili smo reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja Društva „**PRIJEDORPUTEVI**“ a.d. **Prijedor** i njegovih povezanih pravnih lica (u daljem tekstu “Grupa”) koji obuhvataju konsolidovani bilans stanja na dan 31. decembar 2022. godine, odgovarajući konsolidovani bilans uspjeha, konsolidovani izvještaj o tokovima gotovine i konsolidovani izvještaj o promenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izvještaje.

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji **istinito i objektivno**, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Grupe na dan 31. decembar 2022. godine, kao i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

Osnova za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR). Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima detaljnije su opisane u odjeljku našeg izvještaja *Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Grupu u skladu sa *Kodeksom etike za profesionalne računovođe* Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks), zajedno sa etičkim zahtjevima koji su relavantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj i ispunili smo i druge naše etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Ključna pitanja revizije

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Ova pitanja su obrađena u kontekstu revizije konsolidovanih finansijskih izvještaja u cijelini, kao i u formiranju našeg mišljenja o njima i mi ne izražavamo posebno mišljenje o ovim pitanjima.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Grupe je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Grupe da nastavi poslovanje po načelu stalnosti, objelodanjujući, kada je to primjenljivo, pitanja koja se odnose na nastavak poslovanja i korišćenje računovodstvene osnove stalnosti poslovanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namjerava da likvidira Grupa ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje odgovorna su za nadzor nad procesom finansijskog izvještavanja Grupe.

Odgovornost revizora

Naš cilj je da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji u cijelini ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške, i da izdamo izvještaj revizora koji sadrži naše mišljenje. Razumno uvjeravanje je visok nivo uvjeravanja, ali nije garancija da će revizija izvršena u skladu sa MSR uvijek otkriti materijalno značajan pogrešan iskaz kada on postoji. Pogrešni iskazi mogu nastati usljed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ukoliko se može u razumnoj mjeri očekivati da oni, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika koje se donose na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu sa MSR, mi koristimo profesionalno prosuđivanje i zadržavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- Identifikujemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajnog pogrešnog iskaza u finansijskim izvještajima, nastalog usljed kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i izvršavamo revizorske procedure koje odgovaraju tim rizicima i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i odgovarajući da obezbijede osnovu za naše mišljenje. Rizik od

neotkrivanja materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed kriminalne radnje je veći od rizika od materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed greške, pošto kriminalna radnja može podrazumijevati tajne sporazume, falsifikovanje, namjerne propuste, lažne iskaze ili zaobilaženje interne kontrole.

- Sagledavamo interne kontrole koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Grupe.
- Ocjenjujemo adekvatnost primjenjenih računovodstvenih politika i opravdanost računovodstvenih procjena i sa njima povezanih objelodanjivanja izvršenih od strane rukovodstva. donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti poslovanja od strane rukovodstva i, da li, na osnovu pribavljenih revizijskih dokaza, postoji materijalno značajna neizvjesnost u vezi sa događajima ili okolnostima koji mogu izazvati značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Grupe da nastavi poslovanje po načelu stalnosti. Ukoliko zaključimo da postoji materijalno značajna neizvjesnost, mi smo u obavezi da skrenemo pažnju u našem izvještaju revizora na odgovarajuća objelodanjivanja navedena u finansijskim izvještajima, ili da modifikujemo naše mišljenje, ukoliko su takva objelodanjivanja neadekvatna. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima pribavljenim do datuma našeg izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu prozrokovati da Grupa prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Dajemo ocjenu opšte prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uključujući i objelodanjivanja, kao i da li finansijski izvještaji prikazuju potkrepljujuće transakcije i događaje na način kojim se postiže istinita i objektivna prezentacija.

Mi komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koje identifikujemo tokom naše revizije.

Takođe obezbjeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da se pridržavamo relevantnih etičkih zahtjeva u vezi sa nezavisnošću i da ćemo im saopštiti sve odnose i ostala pitanja za koje se u razumnoj mjeri može očekivati da se odražavaju na našu nezavisnost, i, gdje je to primjenljivo, odgovarajuće mjere zaštite. Od pitanja saopštenih licima ovlašćenim za upravljanje, određujemo ona pitanja koja su bila od najvećeg značaja u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i, shodno tome, predstavljaju ključna pitanja revizije.

Mi opisujemo ova pitanja u našem izvještaju revizora, osim ukoliko zakon ili regulativa isključuju javno objelodanjivanje u vezi sa pitanjem ili, kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, odlučimo da pitanje ne bi trebalo da se saopšti u našem izvještaju zbog toga što se u razumnoj mjeri može očekivati da negativne posljedice saopštavanja prevaziđu korist za javni interes od saopštavanja tog pitanja.

Partner angažovanja u reviziji čije je rezultat rada ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Lužija Bojan.

Banjaluka, 08.12.2024. godine



Lužija Bojan
Ovlašćeni revizor i
lice ovlašćeno za zastupanje
KONTAL d.o.o., Cara Lazara 9a Banja Luka





3.10.8. Sudski i arbitražni postupci

Emitent nema saznanja o postupcima pred organima državne uprave, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući sve takve postupke koji su u toku ili predstoje, o kojima emitent ima saznanja) u periodu od najmanje 12 prethodnih mjeseci koji su u bliskoj prošlosti mogli znatno da utiču ili jesu znatno uticali na finansijski položaj ili profitabilnost Emitenta i/ili Grupe.

3.10.9. Značajna promjena finansijskog položaja

U septembru 2024. godine izvršena je procjena dijela zemljišta u vlasništvu Emitenta koje služi kao obezbjeđenje prve emisije obveznica te je utvrđena veća sadašnja vrijednost nego što je prikazano u finansijskim izvještajima. Procijenjena vrijednost je 5.560.000 KM, a vrijednost iskazana u finansijskim izvještajima je 692.406 KM. Pored navedenog, u martu 2025. godine izvršena je procjena zemljišta u vlasništvu Emitenta na parceli označenoj kao: k.č. br. 1260/3 Hambarine. Procijenjena vrijednost je 1.573.720 KM a knjigovodstvena je 503.820 KM. Računovodstvenom politikom Emitenta definisano je da se vrednovanje nepokretnosti vrši principom troška nabavke.

Osim navedenog, od datuma izrade posljednjih objavljenih revidiranih finansijskih izvještaja nije došlo do značajnih promjena finansijskog položaja Emitenta.

3.11. Dodatne informacije

3.11.1. Osnovni kapital

Upisani i uplaćeni osnovni kapital Emitenta registrovan kod Okružnog privrednog suda u Prijedoru iznosi 10.460.380,00 KM i podjeljen je na 10.460.380 običnih akcija, nominalne vrijednosti 1 KM.

3.11.2. Ugovor o osnivanju i statut društva

Na osnovu člana 2. Statuta Društva broj 01-345-1322-9-1/2017 od 24.08.2017. godine, Društvo je pravni sljedbenik ODP "Prijedorputevi" Prijedor nastalo na osnovu Odluke o promjeni organizovanja preduzeća u akcionarsko društvo br. 01-345-456/01 donesene dana 02.07.2001. godine i Odluke o prestanku rada ODP "Prijedorputevi" Prijedor br. 01-345-457/01 donesene dana 02.07.2001. godine.



Privredno društvo Prijedorputevi a.d. Prijedor registrovano je u Okružnom privrednom sudu u Prijedoru. RegistarSKI broj upisa je 67-02-0001-21 (1-232-00). Privredno društvo je osnovano radi obavljanja djelatnosti u cilju sticanja dobiti. Cilj i svrha osnivanja društva nisu navedeni u osnivačkom aktu.

Statutom Društva Član 8, definisane su sljedeće djelatnosti:

(1) Djelatnost Društva je:

42.11-Izgradnja puteva i autoputeva

08.11-Vadenje ukrasnog kamena i kamena za gradevinarsvo,krečnjaka, gipsa, krede i škriljca

08.12-Djelatnosti kopova šljunka i pijeska; vadenje gline i kaolina

08.99-Vadenje ostalih ruda i kamena, d.n.

09.90-Pomoćne djelatnosti za ostalo vadenje ruda i kamena

10.39-Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća

11.01-Destilovanje, prečišćavanje i miješanje alkoholnih pića

11.02-Proizvodnja vina od grožda

19.20-Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda

23.61-Proizvodnja proizvoda od betona za gradevinarstvo

23.62-Proizvodnja proizvoda od gipsa za gradevinarstvo

23.63-Proizvodnja gotove betonske smješe

23.69-Proizvodnja ostalih proizvoda od betona,gipsa i cementa

23.70-Siječenje,oblikovanje i obrada kamena

36.00-Prikupljanje,prečišćavanje i snabdjevanje vodom

37.00-Kanalizacija

38.11-Prikupljanje neopasnog otpada

38.21-Obrada i odlaganje neopasnog otpada

38.22-Obrada i odlaganje opasnog otpada

39.00-Djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine i ostale usluge upravljanja otpadom

41.20-Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

42.12-Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica

42.13-Izgradnja mostova i tunela

42.21-Izgradnja cjevovoda za tečnost i gasove

42.22-Izgradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije

42.91-Izgradnja hidrogradevinskih objekata

42.99-Izgradnja ostalih objekata niskogradnje



- 43.11-Uklanjanje objekata
- 43.12-Pripremni radovi na radilištu
- 43.13-Ispitivanje terena za gradnju bušenjem i sondiranjem
- 43.21-Elektroinstalacioni radovi
- 43.22-Uvođenje instalacija vodova, kanalizacije, gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju
- 43.29-Ostali građevinski instalacioni radovi
- 43.31-Fasadni i štukturni radovi
- 43.32-Ugradnja stolarije
- 43.33-Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34-Farbarski i staklarski radovi
- 43.39-Ostali završni građevinski radovi
- 43.91-Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
- 43.99-Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti,d.n.
- 45.11-Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
- 45.19-Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20-Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31-Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
- 45.32-Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
- 46.12-Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama
- 46.19-Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
- 46.31-Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32-Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33-Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
- 46.34-Trgovina na veliko pićima
- 46.35-Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 46.36-Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera
- 46.37-Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38-Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce
- 46.39-Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom
- 46.41-Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42-Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 45.43-Trgovina na veliko elektrinim aparatima za domaćinstvo
- 46.44-Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, i sredstvima za čišćenje
- 46.45-Trgovina na veliko parfemerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46-Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47-Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za rasvjetu
- 46.48-Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49-Trgovina na veliko ostalom robom za domaćinstvo



- 46.51-Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom
- 46.52-Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom
- 46.61-Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 46.62-Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63-Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo
- 46.64-Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65-Trgovina na veliko namještajem za knancelarije
- 46.66-Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69-Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71-Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 47.72-Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73-Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74-Trgovina na veliko robom od metala, instalacionim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
- 46.75-Trgovina na veliko hemijskim proizvodima (osim otrova)
- 46.76-Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77-Trgovina na veliko otpadom i ostacima
- 46.90-Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11-Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno prehrambenim proizvodima, pićama i duvanskim proizvodima
- 47.19-Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21-Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22-Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23-Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24-Trgovina na malo hljebom, kolačima, proizvodima od brašna i proizvodima od šećera u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25-Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26-Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29-Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30-Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41-Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43-Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51-Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52-Trgovina na malo robom. od metala, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53-Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama



- 47.54-Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59- Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62-Trgovina na malo novinama, papirom i pisaćim priborom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63-Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64-Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65-Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71-Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72-Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75-Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78-Trgovina na malo novom robom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79-Trgovina na malo polovnom robom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.99-Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
- 49.39-Ostali kopneni prevoz putnika, d.n.
- 49.41-Drumski prevoz robe
- 49.42-Usluge preseljenja
- 52.10-Skladištenje robe
- 52.21-Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
- 52.29-Ostale pomoćne djelatnosti u kopnenom prevozu
- 55.10-Hoteli i sličan smještaj
- 55.20-Odmorališta i ostali smještaj za kraći odmor
- 56.29-Ostale djelatnosti pripreme i usluživanje hrane
- 68.10-Kupovina i prodaja sopstvenih nekretnina
- 68.20-Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing)
- 71.11-Arhitektonske djelatnosti
- 71.12-Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
- 71.20-Tehničko ispitivanje i analiza
- 77.11-Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) automobila i motornih vozila lake kategorije
- 77.12-Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) kamiona
- 77.32- Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) mašina i opreme za građevinarstvo
- 77.39- Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) ostalih mašina i materijalnih dobara, d.n.
- 81.29-Ostale djelatnosti čišćenja

(2) Društvo obavlja i poslove spoljno-trgovinskog prometa, uvoz i izvoz roba i usluga u okviru registrovanih djelatnosti.



(3) Društvo može bez upisa u sudski registar da obavlja i druge djelatnosti, koje služe djelatnosti upisanoj u registar i koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

3.12. Značajni ugovori

Emitent nema zaključene ugovore izvan redovnog toka poslovanja na osnovu kojih bi Emitent ili bilo koji član Grupe mogao da ima obavezu ili pravo koje značajno utiče na sposobnost Emitenta da ispuni svoje obaveze prema vlasnicima hartija od vrijednosti koje proizlaze iz hartija od vrijednosti koje se emituju.

3.13. Dostupni dokumenti

U periodu važenja ovog dokumenta, u prostorijama Emitenta i na internet stranici Emitenta (<http://www.prijedorputevi.ba>) se mogu pregledati sljedeći dokumenti:

- Najnoviji Ugovor o osnivanju i Statut Emitenta;
- Svi izvještaji, dopisi i drugi dokumenti, procjene i mišljenja stručnjaka sastavljeni na zahtjev Emitenta čiji je bilo koji dio uključen u ovaj prospekt ili na koji se ovaj prospekt poziva.

Prospekt prve emisije obveznica sa svim priložima i sastavnim dijelovima objavljen je na internet stranicama: Emitenta (<http://www.prijedorputevi.ba>), Banjalučke berze: (www.blberza.com), Platnog agenta (www.novabanka.com) Prospekt emisije obveznica biće dostupan na navedenim internet stranicama najmanje 10 godina od dana objavljivanja.



4. OBAVJEŠTENJE O DUŽNIČKIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI

4.1. Ključne informacije

4.1.1. Interes fizičkih i pravnih lica uključenih u emisiju/ponudu

Osim interesa Emitenta za prikupljanjem sredstava emisijom obveznica za namjenu opisanu u narednoj tački prospekta, nema interesa drugih pravnih ili fizičkih lica u vezi sa ovom ponudom.

Ne postoji sukob interesa značajan za ovu emisiju/ponudu obveznica.

4.1.2. Razlozi za ponudu i korišćenje sredstava

Prikupljanjem sredstava putem izdavanja obveznica Emitent želi da vrši optimalno upravljanje likvidnošću, obezbjeđivanjem stabilnih i dugoročnih izvora finansiranja, kao i da obezbijedi dalju diverzifikaciju izvora sredstava za svoje poslovanje.

Cilj emisije je refinansiranje dospjelog duga prema Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske a.d. Banja Luka u iznosu glavnice od 1.960.000,00 KM te pripadajućih troškova kamate obveznicama sa dužim rokom dospjeća, diverzifikacija izvora finansiranja te prikupljanje sredstava za investicije u novu, moderniju opremu čime će se povećati produktivnost društva i tržišni udio.

Očekivani efekti jesu stvaranje rezervi za buduće investiranje u opremu čime će se doprinijeti povećanju efikasnosti, ekonomičnosti i produktivnosti društva.

Procjena je da ukupni troškovi neće premašiti 0,50% od ukupne nominalne vrijednosti ponuđenih obveznica, a Emitent očekuje 100% uspješnost emisije.

Najznačajniji troškovi u postupku emisije:

- naknada Komisiji za hartije od vrijednosti – 6.000KM
- troškovi otvaranja privremenog računa – 500KM
- troškovi objave javnog poziva 400KM
- naknada za registraciju emisije u centralnom registru hartija od vrijednosti 1.000KM
- naknada za uvrštenje obveznica na službeno tržište 1.000KM

Procijenjeni neto iznos priliva sredstava od prve emisije obveznica iznosi 3.991.100 KM.



4.1.3. Izjava o obrtnom kapitalu

Prema mišljenju Emitenta, njegov obrtni kapital dovoljan je za ispunjenje postojećih potreba.

4.2. Informacije o hartijama od vrijednosti koje su predmet ponude

4.2.1. Opis vrste i klase hartija od vrijednosti koje su predmet ponude

Vrsta hartije od vrijednosti: Dužnička hartija od vrijednosti/ obveznica.

Obveznice iz prve emisije Emitenta nakon registracije emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti dobiće sljedeću oznaku CFI koda: DBFSLR

D – dužnički instrument
B – obveznice
F – fiksna stopa
S – obezbijeđene/ garantovane
L – plan amortizacije sa kupovnom i prodajnom opcijom
R – glase na ime

4.2.2. Međunarodni identifikacioni broj hartije od vrijednosti (ISIN)

Međunarodni identifikacioni broj hartije od vrijednosti (ISIN) je:
_____.

4.2.3. Propisi na osnovu kojih se hartije od vrijednosti emituju

Emitent emituje obveznice na domaćem finansijskom tržištu, u skladu sa:

- Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23),
- Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti ("Sl. glasnik RS", br. 92/06, 34/09, 8/12 - odluka US, 30/12, 59/13, 86/13 - odluka US, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22, 63/22),
- Pravilnikom o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti ("Sl. glasnik RS", br. 99/21, 14/22, 81/22, 29/23).



4.2.4. Karakteristike obveznica

Obveznice ove emisije će biti slobodno prenosive, dugoročne, dužničke hartije od vrijednosti koje se izdaju, odnosno nude u obliku dematerijalizovanog finansijskog instrumenta i registruju u obliku elektronskog zapisa na računu hartija od vrijednosti na ime zakonitog imaoa.

Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Ulica Sime Šolaje br. 1, 78 000 Banja Luka vodi evidenciju o vlasništvu hartija od vrijednosti.

4.2.5. Ukupna količina hartija od vrijednosti koje su predmet ponude

Prvom emisijom obveznica emituje se 4.000 obveznica, nominalne vrijednosti 1.000 KM po obveznici, ukupne nominalne vrijednosti emisije 4.000.000,00 KM.

4.2.6. Valuta emisije hartija od vrijednosti

Valuta emisije obveznica je konvertibilna marka (KM/BAM).

4.2.7. Relativna nadređenost hartija od vrijednosti u strukturi kapitala

Obveznice ove emisije predstavljaju direktnu, безусловnu i obezbjeđenu obavezu Emitenta, koja je jednaka i međusobno ravnopravna sa svim ostalim sadašnjim i budućim obavezama Emitenta, osim obaveza koje mogu imati prvenstvo u odnosu na njih u skladu sa imperativnim propisima. Ne postoje ugovorne klauzule koje bi uticale na položaj ili subordinirale hartije od vrijednosti iz ove ponude, u odnosu na sve sadašnje ili buduće obaveze Emitenta.

4.2.8. Opis prava koja proizlaze iz hartija od vrijednosti, uključujući moguća ograničenja tih prava i postupak njihovog ostvarivanja

Obveznice daju pravo na isplatu glavnice i pravo na isplatu kamate u skladu sa planom otplate. Vlasnici obveznica takođe imaju pravo na zatezne kamate u slučaju kašnjenja sa isplatom glavnice ili kamate, kao i pravo raspolaganja obveznicama, uključujući i uspostavljanje založnog prava.

4.2.9. Pravo na prijevremeno dospijeće emisije

Investitori/vlasnici obveznica imaju pravo zatražiti prijevremeno dospijeće obveznica iz prve emisije u slučaju nepoštovanja uslova emisije.



U slučaju nepoštovanja uslova emisije Emitent prihvata da vlasnici obveznica imaju parvo da proglase prvu emisiju obveznica prijevremeno dospjelom i zahtjevaju isplatu cjelokupnog preostalog iznosa glavnice uz pripadajuću kamatu.

Vlasnici obveznica imaju pravo proglasiti prijevremeno dospjeće emisije u slučaju da:

1. Emitent ne omogući upis založnog prava/hipoteke prvog reda na nekretninama navedenim u članu II, tačka 9, Odluke o prvoj emisiji obveznica u roku od 60 dana od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti i ne dostavi dokaz o izvršenom upisu iste,
2. Ukoliko Emitent po pismenom zahtjevu najmanje 50% vlasnika u roku od 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva ne osigura založene nekretnine protiv opštih rizika za cijeli period trajanja otplate obveznica i dostavi polise osiguranja vinkulirane u korist investitora-založnih povjerilaca na godišnjem nivou, sa dokazima o plaćenim premijama, ili
3. Dugovanja Emitenta prema vlasnicima obveznica, po osnovu isplate anuiteta iz prve emisije iznose 110.000,00 KM i više, 15 (petnaest) dana u kontinuitetu.

U slučaju nepoštovanja uslova emisije vlasnici obveznica obavještavaju Emitenta i Platnog agenta da je prva emisija obveznica zbog nepoštovanja uslova emisije prijevremeno dospjela

Platni agent će u roku od 2 (dva) dana od prijema obavještenja o prijevremenom dospjeću emisije izvršiti obračun duga i isti dostaviti Emitentu i Garantu/Jemcu.

Emitent i Garant/Jemac se obavezuju da u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema obračuna od strane Platnog agenta, izvrši uplatu cjelokupnog duga, odnosno preostali iznos glavnice uz ostvarenu kamatu zaključno sa danom dospjeća.

Ukoliko Emitent i Garant/Jemac ne uplate sredstva u navedenom roku, Platni agent odmah, a najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana od isteka roka za uplatu pokrenuti mjenični postupak direktno pred bankama u kojim su otvoreni glavni račun Emitenta i glavni račun Garanta/Jemca emisije.

Platni agent, nakon uplate sredstava na poseban račun od strane Emitenta ili Garanta/Jemca, u roku od 3 (tri) radna dana, vrši prenos sredstava na račun za posebnu namjenu na račune vlasnika obveznica.



Ukoliko Platni agent, putem aktiviranja mjernica Emitenta i Garanta/Jemca emisije ne uspije naplatiti dovoljno sredstava za isplatu obaveza proisteklih iz prve emisije obveznica Emitenta, vlasnici obveznica imaju pravo pokrenuti postupak naplate svojih potraživanja aktiviranjem hipoteke/založnog prava pred nadležnim sudom u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku Republike Srpske.

Emitent je saglasan da u navedenim okolnostima, vlasnici obveznica imaju pravo da proglase prijevremeno dospjeće emisije i to na način da, vlasnici najmanje 50% emitovanih obveznica obavijeste Platnog agenta i Emitenta da su prekršeni uslovi emisije po bar jednom od navedenih osnova, te da se prijemom obavještenja emisija smatra dospjelom.

Obavještenje o proglašenju prijevremenog dospjeća emisije podnosi se u pisanoj formi i obavezno sadrži dokaz o nastanku bar jednog od navedenih događaja po osnovu kojih se može emisija smatrati dospjelom i dokaz o identifikaciju vlasnika obveznica (pravna lica: Izvod iz sudskog registra - ovjerena kopija ili original; fizička lica: potpis na obavještenju mora biti ovjeren kod nadležnog organa).

4.2.10. Prijevremeni otkup obveznica

Emitent može u bilo koje vrijeme otkupiti obveznice (prijevremeni otkup) po bilo kojoj cijeni na tržištu, javnom ponudom, s tim da takva ponuda bude jednako dostupna svim vlasnicima obveznica i da takva ponuda bude u skladu sa zakonskim odredbama. Nijedan vlasnik obveznica nije dužan prihvatiti ponudu Emitenta niti je dužan prodati bilo koji broj obveznica kojima raspolaže.

Za iznos obveznica koje je Emitent otkupio prije datuma isplate anuiteta može se umanjiti iznos neotplaćenih obveznica na sljedećem datumu isplate anuiteta po obveznici. Emitent može u bilo kom periodu, bez saglasnosti vlasnika obveznica, emitovati druge obveznice, uključujući i one koje imaju iste uslove kao i u ovoj emisiji.

4.2.11. Nominalna kamatna stopa, isplata kamate, datum početka isplate kamate, dospjeće, rok važenja potraživanja kamata i otplata glavnice

Obveznice se emituju sa rokom dospjeća od 7 godina, uz nepromjenjivu (fiksnu) godišnju kamatnu stopu od 5,5%. Kamata se obračunava na neotplaćeni dio glavnice i isplaćuje se mjesečno. U prvoj godini će se isplaćivati samo kamata na mjesečnom nivou. Nakon proteka perioda od jedne godine, glavnica i pripadajući dio kamate isplaćivaće se šest godina u jednakim mjesečnim anuitetima. Nominalna vrijednost jedne obveznice je 1.000 KM, dok je ukupna vrijednost emisije 4.000.000,00 KM. Kamatna stopa računaće se kao godišnja kamatna stopa obveznica podijeljena sa učestalošću isplate kamate po dospjelim anuitetima



iz obveznica na godišnjem nivou. S obzirom da anuiteti dospijevaju mjesečno, tj. dvanaest puta godišnje na naplatu, kamate će se isplaćivati na mjesečnom nivou, a kamatna stopa obveznica iznosi 0,4583% na mjesečnom nivou (na neotplaćeni dio glavnice).

Dan dospijeća glavnice i kamate po obveznici će se računati od dana registracije obveznica iz predmetne emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Emitent će svoje finansijske obaveze prema vlasnicima obveznica izmirivati posredstvom platnog agenta – Nova banka a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Kralja Alfonsa XIII 37a, 78000 Banja Luka (dalje: "Platni agent"), uplatom na račun za posebnu namjenu Platnog agenta.

Rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane Emitenta na račun za posebnu namjenu Nove banke iznosi 10 (deset) dana od dana dospijeća anuiteta, a platni agent vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od 3 (tri) radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu.

Ukoliko je rok plaćanja (dan isplate) anuiteta iz obveznica neradni dan, isplata se vrši prvog narednog radnog dana. Radni dan je dan koji je utvrđen kao radni dan platnog agenta, te poslovnih banaka koje obavljaju poslove platnog prometa u Republici Srpskoj i BiH. Ukoliko je rok plaćanja neradni dan u jednoj od navedenih institucija, uplata na račun za posebnu namjenu će se vršiti prvi radni dan koji je utvrđen kao radni dan platnog agenta.

Danom uplate vrijednosti anuiteta na račun za posebnu namjenu platnog agenta Emitent je izvršio svoju obavezu isplate anuiteta prema vlasnicima obveznica.

U slučaju kašnjenja isplate glavnice i pripadajuće kamate Emitent je obavezan da plati zakonsku zateznu kamatu na dospjeli dug (glavnica+redovna kamata, bez dospjele zatezne kamate), počev od dana isteka prethodno navedenog roka pa do dana stvarne isplate platnom agentu.

$$K = \text{Ukupan dospjeli Dug (glavnica + kamata)} * \% \text{zatezne kamata} * \frac{\text{broj dana kašnjenja}}{\text{stvarni broj dana u godini}}$$

Potraživanja po osnovu isplate kamate i glavnice zastarijevaju tri (3) godine od dana dospijeća svake pojedinačne isplate kamate i glavnice u skladu sa članom 372. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 - odluka USJ i 57/1989 i "Sl. glasnik RS", br. 17/1993, 3/1996, 37/2001 - dr. zakon, 39/2003 i 74/2004).



4.2.12. Obezbjedenje obveznica

Emitent i Garant/Jemac predmetne emisije imaju potpisan Ugovor, Aneks I Ugovora, Aneks II Ugovora, Aneks III Ugovora i Aneks IV Ugovora sa platnim agentom Nova banka a.d. Banja Luka. Kao sredstvo obezbjeđenja ispunjenja obaveze Emitenta, Emitent će Platnom agentu dostaviti 84 blanko mjenice bez protesta i mjenično ovlašćenje.

- U slučaju da Emitent ne izvrši plaćanje dospjelih obaveza, Platni agent će odmah, a najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana od isteka roka za isplatu anuiteta pokrenuti mjenični postupak direktno pred bankom u kojoj je otvoren glavni račun Emitenta.
- Ukoliko Platni agent putem aktiviranja mjenica Emitenta, u roku od 5 dana, ne uspije naplatiti dovoljno sredstava za isplatu dospjelih obaveza, Platni agent će odmah, a najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana uputiti pisani poziv Garantu/Jemcu za plaćanje.

Garant/Jemac emisije je privredno društvo Kozaraputevi d.o.o. Banja Luka. Emitent i Garant emisije zaključili su ugovor o garanciji/jemstvu broj 4-1-I/25 od 22.01.2025. godine i aneks ugovora o garanciji/jemstvu broj 27-III/25 od 17.03.2025. godine.

- Garant/Jemac emisije garantuje svom svojom imovinom za izvršenje obaveza Emitenta u iznosu ukupne obaveze koju Emitent ima prema vlasnicima obveznica emitovanih ovom emisijom.
- U slučaju da dospjele obaveze Emitenta ne budu ispunjene u mjeničnom postupku, a u propisanom roku, Platni agent će odmah, a najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana uputiti pisani poziv Garantu/Jemcu za plaćanje. Garant/Jemac će u roku od 5 dana od pisanog poziva Platnog agenta za plaćanje, izvršiti plaćanje dospjelih obaveza na račun za posebnu namjenu Platnog agenta u ime Emitenta.
- Garant/Jemac je obavezan dostaviti Platnom agentu 84 blanko mjenice bez protesta i mjenično ovlašćenje koje će služiti kao sredstvo obezbjeđenja Garantove/Jemčeve obaveze.
- U slučaju da ni Garant/Jemac ne ispuni dospjele obaveze, Platni agent će odmah, a najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana od isteka roka za uplatu anuiteta ostavljenog Garantu/Jemcu za uplatu anuiteta pokrenuti mjenični postupak direktno pred bankom u kojoj je otvoren glavni račun Garanta/Jemca.

Ukoliko Platni agent, putem aktiviranja mjenica Emitenta i Garanta/Jemca emisije ne uspije naplatiti dovoljno sredstava za isplatu obaveza proisteklih iz prve emisije obveznica Emitenta, vlasnici obveznica imaju pravo pokrenuti postupak naplate svojih potraživanja aktiviranjem hipoteke/založnog prava pred nadležnim sudom u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku Republike Srpske



U cilju obezbjeđenja urednog plaćanja obaveza po osnovu emitovanih obveznica iz prve emisije Emitenta, Emitent će obezbjediti upis hipoteke – založnog prava prvog reda u roku od 60 dana od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i to na nekretninama:

- Upisanim u Listu nepokretnosti broj 433 K.O. Prijedor 2, vlasništvo „PRIJEDORPUTEVI“ a.d. Prijedor sa 1/1 dijela i to na parcelama označenim kao: k.č. br. 5493/2 Orlovača, njiva 3. klase površine 744 m², k.č. br. 5498/1 Orlovača, njiva 4. klase površine 8223 m² i ostali pomoćni objekti površine 869 m², k.č. br. 5498/2 Orlovača, njiva 4. klase površine 741 m², k.č. br. 5513 Orlovača, njiva 3. klase površine 487 m², k.č. br. 5517/1 Orlovača, njiva 4. klase površine 2086 m², k.č. br. 5517/2 Orlovača, njiva 4. klase površine 177 m², k.č. br. 5519/2 Svale, njiva 4. klase površine 1531 m², k.č. br. 5521/1 Orlovača, livada 3. klase površine 3053 m², k.č. br. 5521/2 Orlovača, livada 3. klase površine 93 m², k.č. br. 5524/1 Orlovača, livada 2. klase površine 1310 m² i k.č. br. 5524/3 Orlovača, livada 2. klase površine 63 m². Tržišna vrijednost navedenih nepokretnosti, prema procjeni vještaka građevinsko - arhitektonske struke Dragana Čampare, iz septembra 2024. godine iznosi: 5.560.000,00 KM. Knjigovodstvena vrijednost iznosi 692.406 KM. Objekti bez građevinske dozvole izgrađeni na ovim parcelama nisu uključeni u procjenu vrijednosti ali su sastavni dio kolaterala, odnosno dijele sudbinu zemljišta.
- Upisanim u Listu nepokretnosti broj 702 K.O. Orlovci, vlasništvo „PRIJEDORPUTEVI“ a.d. Prijedor sa 1/1 dijela i to na parceli označenoj kao: k.č. br. 1260/3 Hambarine, Poslovni objekat u privredi površine 53 m² broj zgrade 1, Ostali pomoćni objekti površine 50 m² broj zgrade 8, Ostali pomoćni objekti površine 30 m² broj zgrade 6, Ostali pomoćni objekti površine 20 m² broj zgrade 9, Poslovni objekat u privredi površine 20 m² broj zgrade 3, Poslovni objekat u privredi površine 17 m² broj zgrade 2, Poslovni objekat u privredi površine 15 m² broj zgrade 4, Ostali pomoćni objekti površine 9 m² broj zgrade 5, Zemljište uz objekat površine 4339 m², Elektroenergetski objekat površine 13 m² broj zgrade 7. Tržišna vrijednost navedenih nepokretnosti, prema procjeni vještaka građevinsko - arhitektonske struke Dragana Čampare, iz marta mjeseca 2025. godine iznosi 1.573.720,00 KM. Knjigovodstvena vrijednost iznosi 503.820 KM.

Po osnovu potpisanog Ugovora, Aneksa I Ugovora, Aneksa II Ugovora, Aneksa III Ugovora i Aneksa IV Ugovora sa platnim agentom, Emitent je dužan da upozna investitore o sljedećem:



- da Emitent i Garant/Jemac imaju zaključen ovaj Ugovor, Aneks I Ugovora, Aneks II Ugovora, Aneks III Ugovora i Aneks IV Ugovora sa Platnim agentom, pod odložnim uslovom, kojim su regulisana prava i obaveze ugovornih strana u vezi sa poslovima obračuna anuiteta, vođenja i čuvanja evidencije, isplate sa računa za posebne namjene i načinom polaganja mjenica i provođenja postupka prinudne naplate u mjeničnom postupku pred bankom,
- u slučaju nenastupanja odložnog uslova Platni agent će obavještenje o tome objaviti na svojoj internet stranici i dostaviti ga Banjalučkoj berzi radi objave na njihovoj internet stranici, čime se smatra da su investitori upoznati da zaključeni ugovor nije stupio na snagu,
- da će Platni agent otvoriti račun za posebnu namjenu preko kojeg se vrše uplate od strane Emitenta i Garanta/Jemca i isplate prema vlasnicima obveznica iz Izvještaja,
- da su Emitent i Garant/Jemac obavezni da obavijesti Platnog agenta bez odlaganja o promjeni glavnog računa,
- da je Platni agent izdao potvrde o položenim mjenica Emitenta broj K-186/25, od dana 19.03.2025. godine i Garanta/Jemca emisije broj: K-187/25 od dana 19.03.2025. godine
- da je rok plaćanja dospelog anuiteta 10 dana od dana dospijeca, te se isti uplaćuje na račun za posebnu namjenu Platnog agenta,
- da Platni agent vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu Platnog agenta,
- da je Emitent ili Garant/Jemac danom uplate vrijednosti anuiteta na račun za posebnu namjenu Platnog agenta izvršio svoju obavezu isplate anuiteta prema vlasnicima iz Izvještaja,
- da Platni agent nije nadležan za naplatu, obračun i isplatu zakonske zatezne kamate;
- da Platni agent nije ovlašćen za preduzimanje drugih mjeničnih radnji u postupcima pred nadležnim sudovima,
- u slučaju pokretanja mjeničnog postupka i naplate vrijednosti anuiteta u više pojedinačnih uplata, Platni agent vrši vlasnicima iz Izvještaja isplate naplaćenih iznosa dva puta sedmično,
- da je Platni agent odgovoran vlasnicima obveznica iz Izvještaja do visine sredstava naplaćenih od Emitenta ili Garanta/Jemca,
- u svrhu ostvarivanja prava vlasnika obveznice na isplatu anuiteta u sudskim izvršnim postupcima, a u cilju izbjegavanja zastarjelosti mjenice, Emitent se obavezuje da na zahtjev vlasnika obveznice izda dodatne mjenice vlasnicima obveznica iz Izvještaja, uz potvrdu Platnog agenta o dospjelim novčanim potraživanjima prema Emitentu predmetnih obveznica.



4.2.13. Način i metode amortizacije, vremenski raspored plaćanja i dospijeće

U narednoj tabeli je prikazan hipotetički amortizacioni plan emisije obveznica, koji se zasniva na pretpostavci da će se realizovati cjelokupni planirani iznos emisije. Planirani datum registracije emisije je 01.05.2025.

Broj kupona	Datum dospijeća anuiteta	Close book date	Krajnji datum isplate	Broj dana u razdoblju (T)	Nominalni iznos glavnice (emisije)	Neotplaćeni iznos glavnice	Isplata glavnice	Isplata kamate	Anuitet	Pool faktor
1	1.6.2025	31.5.2025	13.6.2025	30	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	18.333,00	1,00
2	1.7.2025	30.6.2025	13.7.2025	31	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	18.333,00	1,00
3	1.8.2025	31.7.2025	13.8.2025	31	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	18.333,00	1,00
4	1.9.2025	31.8.2025	13.9.2025	30	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	18.333,00	1,00
5	1.10.2025	30.9.2025	13.10.2025	31	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	18.333,00	1,00
6	1.11.2025	31.10.2025	13.11.2025	30	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	18.333,00	1,00
7	1.12.2025	30.11.2025	13.12.2025	31	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	18.333,00	1,00
8	1.1.2026	31.12.2025	13.1.2026	31	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	18.333,00	1,00
9	1.2.2026	31.1.2026	13.2.2026	28	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	18.333,00	1,00
10	1.3.2026	28.2.2026	13.3.2026	31	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	18.333,00	1,00
11	1.4.2026	31.3.2026	13.4.2026	30	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	18.333,00	1,00
12	1.5.2026	30.4.2026	13.5.2026	31	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	18.333,00	1,00
13	1.6.2026	31.5.2026	13.6.2026	30	4.000.000,00	4.000.000,00	47.018,22	18.333,33	65.351,55	1,00
14	1.7.2026	30.6.2026	13.7.2026	31	4.000.000,00	3.952.981,78	47.233,72	18.117,83	65.351,55	0,99
15	1.8.2026	31.7.2026	13.8.2026	31	4.000.000,00	3.905.748,07	47.450,20	17.901,35	65.351,55	0,98
16	1.9.2026	31.8.2026	13.9.2026	30	4.000.000,00	3.858.297,87	47.667,68	17.683,87	65.351,55	0,96
17	1.10.2026	30.9.2026	13.10.2026	31	4.000.000,00	3.810.630,18	47.886,16	17.465,39	65.351,55	0,95
18	1.11.2026	31.10.2026	13.11.2026	30	4.000.000,00	3.762.744,02	48.105,64	17.245,91	65.351,55	0,94
19	1.12.2026	30.11.2026	13.12.2026	31	4.000.000,00	3.714.638,39	48.326,12	17.025,43	65.351,55	0,93
20	1.1.2027	31.12.2026	13.1.2027	31	4.000.000,00	3.666.312,26	48.547,62	16.803,93	65.351,55	0,92
21	1.2.2027	31.1.2027	13.2.2027	28	4.000.000,00	3.617.764,65	48.770,13	16.581,42	65.351,55	0,90
22	1.3.2027	28.2.2027	13.3.2027	31	4.000.000,00	3.568.994,52	48.993,66	16.357,89	65.351,55	0,89
23	1.4.2027	31.3.2027	13.4.2027	30	4.000.000,00	3.520.000,86	49.218,21	16.133,34	65.351,55	0,88
24	1.5.2027	30.4.2027	13.5.2027	31	4.000.000,00	3.470.782,65	49.443,79	15.907,75	65.351,55	0,87
25	1.6.2027	31.5.2027	13.6.2027	30	4.000.000,00	3.421.338,86	49.670,41	15.681,14	65.351,55	0,86



26	1.7.2027	30.6.2027	13.7.2027	31	4.000.000,00	3.371.668,44	49.898,07	15.453,48	65.351,55	0,84
27	1.8.2027	31.7.2027	13.8.2027	31	4.000.000,00	3.321.770,38	50.126,77	15.224,78	65.351,55	0,83
28	1.9.2027	31.8.2027	13.9.2027	30	4.000.000,00	3.271.643,61	50.356,52	14.995,03	65.351,55	0,82
29	1.10.2027	30.9.2027	13.10.2027	31	4.000.000,00	3.221.287,09	50.587,32	14.764,23	65.351,55	0,81
30	1.11.2027	31.10.2027	13.11.2027	30	4.000.000,00	3.170.699,78	50.819,17	14.532,37	65.351,55	0,79
31	1.12.2027	30.11.2027	13.12.2027	31	4.000.000,00	3.119.880,60	51.052,10	14.299,45	65.351,55	0,78
32	1.1.2028	31.12.2027	13.1.2028	31	4.000.000,00	3.068.828,51	51.286,08	14.065,46	65.351,55	0,77
33	1.2.2028	31.1.2028	13.2.2028	29	4.000.000,00	3.017.542,42	51.521,15	13.830,40	65.351,55	0,75
34	1.3.2028	29.2.2028	13.3.2028	31	4.000.000,00	2.966.021,28	51.757,28	13.594,26	65.351,55	0,74
35	1.4.2028	31.3.2028	13.4.2028	30	4.000.000,00	2.914.263,99	51.994,51	13.357,04	65.351,55	0,73
36	1.5.2028	30.4.2028	13.5.2028	31	4.000.000,00	2.862.269,49	52.232,81	13.118,74	65.351,55	0,72
37	1.6.2028	31.5.2028	13.6.2028	30	4.000.000,00	2.810.036,68	52.472,21	12.879,33	65.351,55	0,70
38	1.7.2028	30.6.2028	13.7.2028	31	4.000.000,00	2.757.564,46	52.712,71	12.638,84	65.351,55	0,69
39	1.8.2028	31.7.2028	13.8.2028	31	4.000.000,00	2.704.851,75	52.954,31	12.397,24	65.351,55	0,68
40	1.9.2028	31.8.2028	13.9.2028	30	4.000.000,00	2.651.897,44	53.197,02	12.154,53	65.351,55	0,66
41	1.10.2028	30.9.2028	13.10.2028	31	4.000.000,00	2.598.700,42	53.440,84	11.910,71	65.351,55	0,65
42	1.11.2028	31.10.2028	13.11.2028	30	4.000.000,00	2.545.259,58	53.685,78	11.665,77	65.351,55	0,64
43	1.12.2028	30.11.2028	13.12.2028	31	4.000.000,00	2.491.573,81	53.931,84	11.419,71	65.351,55	0,62
44	1.1.2029	31.12.2028	13.1.2029	31	4.000.000,00	2.437.641,97	54.179,02	11.172,53	65.351,55	0,61
45	1.2.2029	31.1.2029	13.2.2029	28	4.000.000,00	2.383.462,95	54.427,34	10.924,21	65.351,55	0,60
46	1.3.2029	28.2.2029	13.3.2029	31	4.000.000,00	2.329.035,61	54.676,80	10.674,75	65.351,55	0,58
47	1.4.2029	31.3.2029	13.4.2029	30	4.000.000,00	2.274.358,81	54.927,40	10.424,14	65.351,55	0,57
48	1.5.2029	30.4.2029	13.5.2029	31	4.000.000,00	2.219.431,40	55.179,15	10.172,39	65.351,55	0,55
49	1.6.2029	31.5.2029	13.6.2029	30	4.000.000,00	2.164.252,25	55.432,06	9.919,49	65.351,55	0,54
50	1.7.2029	30.6.2029	13.7.2029	31	4.000.000,00	2.108.820,19	55.686,12	9.665,43	65.351,55	0,53
51	1.8.2029	31.7.2029	13.8.2029	31	4.000.000,00	2.053.134,07	55.941,35	9.410,20	65.351,55	0,51
52	1.9.2029	31.8.2029	13.9.2029	30	4.000.000,00	1.997.192,72	56.197,75	9.153,80	65.351,55	0,50
53	1.10.2029	30.9.2029	13.10.2029	31	4.000.000,00	1.940.994,97	56.455,32	8.896,23	65.351,55	0,49
54	1.11.2029	31.10.2029	13.11.2029	30	4.000.000,00	1.884.539,65	56.714,07	8.637,47	65.351,55	0,47
55	1.12.2029	30.11.2029	13.12.2029	31	4.000.000,00	1.827.825,57	56.974,01	8.377,53	65.351,55	0,46
56	1.1.2030	31.12.2029	13.1.2030	31	4.000.000,00	1.770.851,56	57.235,15	8.116,40	65.351,55	0,44
57	1.2.2030	31.1.2030	13.2.2030	28	4.000.000,00	1.713.616,41	57.497,47	7.854,08	65.351,55	0,43



58	1.3.2030	28.2.2030	13.3.2030	31	4.000.000,00	1.656.118,94	57.761,00	7.590,55	65.351,55	0,41
59	1.4.2030	31.3.2030	13.4.2030	30	4.000.000,00	1.598.357,93	58.025,74	7.325,81	65.351,55	0,40
60	1.5.2030	30.4.2030	13.5.2030	31	4.000.000,00	1.540.332,19	58.291,69	7.059,86	65.351,55	0,39
61	1.6.2030	31.5.2030	13.6.2030	30	4.000.000,00	1.482.040,50	58.558,86	6.792,69	65.351,55	0,37
62	1.7.2030	30.6.2030	13.7.2030	31	4.000.000,00	1.423.481,64	58.827,26	6.524,29	65.351,55	0,36
63	1.8.2030	31.7.2030	13.8.2030	31	4.000.000,00	1.364.654,38	59.096,88	6.254,67	65.351,55	0,34
64	1.9.2030	31.8.2030	13.9.2030	30	4.000.000,00	1.305.557,50	59.367,74	5.983,81	65.351,55	0,33
65	1.10.2030	30.9.2030	13.10.2030	31	4.000.000,00	1.246.189,76	59.639,85	5.711,70	65.351,55	0,31
66	1.11.2030	31.10.2030	13.11.2030	30	4.000.000,00	1.186.549,91	59.913,19	5.438,35	65.351,55	0,30
67	1.12.2030	30.11.2030	13.12.2030	31	4.000.000,00	1.126.636,72	60.187,80	5.163,75	65.351,55	0,28
68	1.1.2031	31.12.2030	13.1.2031	31	4.000.000,00	1.066.448,92	60.463,66	4.887,89	65.351,55	0,27
69	1.2.2031	31.1.2031	13.2.2031	28	4.000.000,00	1.005.985,26	60.740,78	4.610,77	65.351,55	0,25
70	1.3.2031	28.2.2031	13.3.2031	31	4.000.000,00	945.244,48	61.019,18	4.332,37	65.351,55	0,24
71	1.4.2031	31.3.2031	13.4.2031	30	4.000.000,00	884.225,30	61.298,85	4.052,70	65.351,55	0,22
72	1.5.2031	30.4.2031	13.5.2031	31	4.000.000,00	822.926,45	61.579,80	3.771,75	65.351,55	0,21
73	1.6.2031	31.5.2031	13.6.2031	30	4.000.000,00	761.346,65	61.862,04	3.489,51	65.351,55	0,19
74	1.7.2031	30.6.2031	13.7.2031	31	4.000.000,00	699.484,61	62.145,58	3.205,97	65.351,55	0,17
75	1.8.2031	31.7.2031	13.8.2031	31	4.000.000,00	637.339,03	62.430,41	2.921,14	65.351,55	0,16
76	1.9.2031	31.8.2031	13.9.2031	30	4.000.000,00	574.908,62	62.716,55	2.635,00	65.351,55	0,14
77	1.10.2031	30.9.2031	13.10.2031	31	4.000.000,00	512.192,07	63.004,00	2.347,55	65.351,55	0,13
78	1.11.2031	31.10.2031	13.11.2031	30	4.000.000,00	449.188,07	63.292,77	2.058,78	65.351,55	0,11
79	1.12.2031	30.11.2031	13.12.2031	31	4.000.000,00	385.895,30	63.582,86	1.768,69	65.351,55	0,10
80	1.1.2032	31.12.2031	13.1.2032	31	4.000.000,00	322.312,44	63.874,28	1.477,27	65.351,55	0,08
81	1.2.2032	31.1.2032	13.2.2032	29	4.000.000,00	258.438,15	64.167,04	1.184,51	65.351,55	0,06
82	1.3.2032	29.2.2032	13.3.2032	31	4.000.000,00	194.271,11	64.461,14	890,41	65.351,55	0,05
83	1.4.2032	31.3.2032	13.4.2032	30	4.000.000,00	129.809,97	64.756,59	594,96	65.351,55	0,03
84	1.5.2032	30.4.2032	13.5.2032	31	4.000.000,00	65.053,39	65.053,39	298,16	65.351,55	0,02



4.2.14. Podaci o prinosu i metode izračunavanja

Prinos do dospeljeća označava diskontnu stopu koja izjednačava kupovnu cijenu obveznice sa sadašnjom vrijednošću svih očekivanih neto novčanih tokova. Prinos do dospeljeća može biti interpretiran kao složena stopa prinosa u toku životnog vijeka obveznice pod pretpostavkom da svi kuponi mogu biti reinvestirani po kamatnoj stopi jednakoj prinosu do dospeljeća obveznice. Odnosno prinos do dospeljeća je zapravo interna stopa prinosa na investiciju u obveznice. Ovaj prinos je moguće iskazati matematički na sljedeći način:

$$PV = \frac{C}{1+r} + \frac{C}{(1+r)^2} + \frac{C}{(1+r)^3} + \dots + \frac{C}{(1+r)^n}$$

$$\text{odnosno } PV = \sum_{i=1}^n \frac{C}{(1+r)^i}$$

gdje r označava diskontnu stopu, odnosno prinos do dospeljeća (iskazan na godišnjem nivou ukoliko su isplate anuiteta jedanput na godišnjem nivou), PV označava sadašnju vrijednost obveznice u apsolutnom iznosu (uključujući i pripadajuću kamatu na dan vrednovanja), C neto novčani tok, n broj perioda do dospeljeća obveznice. Ukoliko otplatni plan predviđa isplatu anuiteta na polugodišnjem, kvartalnom, mjesečnom ili nekom drugom nivou, dobijeni prinos do dospeljeća mora biti pomnožen sa predviđenim brojem isplata u toku jedne godine u svrhu iskazivanja prinosa do dospeljeća na godišnjem nivou. U trenutku emitovanja obveznica prinos do dospeljeća je jednak nominalnoj (kuponskoj) kamatnoj stopi.

4.2.15. Način na koji su zastupljeni vlasnici obveznica

Vlasnici obveznica nisu zastupljeni, odnosno ne postoji organizacija koja zastupa investitore.

4.2.16. U slučaju novih emisija hartija od vrijednosti, očekivani datum emisije, izjava o rješenjima, ovlašćenjima i odobrenjima na osnovu kojih su hartije od vrijednosti emitovane ili će biti emitovane

Na datum izrade ovog dokumenta ne postoje odluke na osnovu kojih bi se moglo očekivati novo izdanje hartija od vrijednosti Emitenta.

4.2.17. Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrijednosti

Ne postoje nikakava ograničenja u vezi slobodne prenosivosti obveznica iz ove emisije.



4.2.18. Podaci o poreskim obavezama u vezi sa hartijama od vrijednosti

Shodno Zakonu o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 60/15, 5/16-ispr, 66/18, 105/19, 123/20, 49/21, 119/21 i 56/22) prihod od kamata na dužničke hartije od vrijednosti se uključuje u poresku osnovicu.

Realizovani dobici i gubici pri prodaji dužničkih hartija od vrijednosti takođe se uključuju u obračun poreske osnovice i mogu se prebijati sa kapitalnim dobicima i gubicima ostvarenim prodajom drugih oblika investicione imovine (član 36-41 Zakona o porezu na dohodak). Porez na dohodak od kapitalnih dobitaka plaća se po stopi od 13%.

U članu 7. stav 2. Zakona o porezu na dobit u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 94/15, 1/17 i 58/19) navedeno je da samo prihodi u obliku kamate na hartije od vrijednosti koje izda Republika Srpska ili jedinica lokalne samouprave u njenom sastavu ne uključuju se u obračun poreske osnovice, dok prema članu 24. istog zakona kapitalni dobici i gubici ostvareni pri prodaji investicione imovine, koji nastanu u toku poreske godine, priznaju se prilikom utvrđivanja poreske osnovice. Porez na dobit plaća se po stopi od 10% na poresku osnovicu za tu poresku godinu.

4.3. Uslovi ponude hartija od vrijednosti

4.3.1. Uslovi koji se primjenjuju na ponudu

Emisijom obveznica Emitent emituje ukupno 4.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 4.000.000,00 KM. Kamatna stopa iznosi 5,5% na godišnjem nivou, a obračunava se na mjesečnom nivou.

Rok dospijeca emisije je 7 godina. U prvoj godini će se isplaćivati kamata na mjesečnom nivou. Nakon proteka perioda od jedne godine, glavnica i pripadajući dio kamate isplaćivaće se šest godina u jednakim mjesečnim anuitetima. Emisija obveznica smatraće se uspješnom ukoliko se uplati i upiše minimalno 60% ponuđenih obveznica

4.3.2. Period trajanja ponude i opis postupka podnošenja zahtjeva za kupovinu

Upis i uplata obveznica traju 30 dana. Početak upisa i uplate utvrđen je u javnom pozivu koji je objavljen u dnevnim novinama i na internet stranici Banjalučke berze.

Upis se vrši na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika.



Po realizaciji kupovnog naloga ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom realizacije na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica, broj 5550900066769050 otvoren kod Nove Banke a.d. Banja Luka.

Ukoliko u roku od 30 dana, predviđenom za upis i uplatu obveznica, ne bude upisano i uplaćeno minimalno 60% obveznica ponuđenih u Jedinstvenom prospektu, upis obveznica se poništava, a sve izvršene uplate biće vraćene kupcu u roku od tri dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude obveznica i prekid emisije prije isteka roka za njihov upis i uplatu, kao i pravo na završetak postupka upisa i uplate obveznica ukoliko emisija bude u cjelosti upisana i uplaćena prije isteka roka utvrđenog za njihov upis i uplatu.

Jedinstveni prospekt sa pratećim priložima besplatno je dostupan u prostorijama i na internet stranici Emitenta (<http://www.prijedorputevi.ba>), Banjalučke berze: (www.blberza.com), Platnog agenta (www.novabanka.com) Prospekt emisije obveznica biće dostupan na navedenim internet stranicama najmanje 10 godina od dana objavljivanja.

4.3.3. Opis postupka mogućeg smanjenja upisa i postupka povrata viška iznosa isplaćenog podnosiocima zahtjeva

Ne postoji mogućnost smanjenja broja upisanih obveznica po investitoru.

4.3.4. Podaci o najmanjem i/ili najvećem iznosu zahtjeva za kupovinu

Jedan investitor može upisati i uplatiti minimalno 1, a maksimalno 4.000 obveznica.

4.3.5. Način i rokovi za uplatu i isporuku hartija od vrijednost

Upis i uplata obveznica vrši se na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika.

Upis i uplata vrše se istovremeno, i trajaće 30 dana.



Po proglašenju uspjehnosti emisije obveznica i upisa emisije u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Emitent će podnijeti zahtjev Banci za transfer sredstava sa privremenog namjenskog računa na redovan račun Emitenta otvoren kod prethodno pomenute banke.

Emitent će, u roku od 15 dana od dana upisa emisije u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske podnijeti zahtjev Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka za registraciju obveznica iz predmetne emisije i njihov prenos na vlasničke račune investitora/vlasnika obveznica.

4.3.6. Način i datum javne objave rezultata ponude

U roku od sedam dana od dana prijema Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske kojim se emisija obveznica proglašava uspjehnom i upisuje u Registar emitenata, biće objavljeni rezultati ponude na internet stranici Banjalučke berze.

4.3.7. Postupak za ostvarenje prava preče kupovine hartija od vrijednosti, prenosivost prava upisa i postupak u slučaju neostvarenih prava upisa

Emisija obveznica Emitenta vrši se bez prava preče kupovine.

4.3.8. Plan distribucije i podjele

- Kategorije potencijalnih investitora kojima se nude hartije od vrijednost

Emisija obveznica vršiće se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi, svim zainteresovanim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima.

- Postupak obavješćavanja podnosioca zahtjeva o dodjeljenim iznosima, uz napomenu može li trgovanje započeti prije dostave tog obavješćenja

Po realizaciji upisa i uplate obveznica investitori će dobiti obavješćenje o broju upisanih/uplaćenih obveznica od ovlaštenog berzanskog posrednika. Nakon prenosa obveznica na vlasničke račune investitora, investitori/vlasnici obveznica će moći, u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, dobiti izvod o stanju obveznica na svom vlasničkom računu. Nakon registracije obveznica iz predmetne emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Emitent će podnijeti zahtjev Banjalučkoj berzi za uvrštenje obveznica na Službeno tržište Banjalučke berze. Nakon



podnesenog zahtjeva, uključenje hartija na Službeno berzansko tržište odobrava Banjalučka berza. Kada ustanovi da su ispunjeni uslovi za uvrštenje hartija o vrijednosti na Službeno tržište, direktor Banjalučke berze donosi odluku o uvrštenju.

4.3.9. Određivanje cijene

Emitent će posredstvom brokerskog društva “Eurobroker” a.d. Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII br. 26 unijeti prodajni nalog po nominalnoj vrijednosti obveznice 1.000,00 KM, a cijena se formira na berzi po metodi kontinuirane javne ponude u skladu sa pravilima banjalučke berze. Standard povećanja cijene je 0,01 KM. Investitori kupovinom obveznica na berzi plaćaju cijenu upisanih obveznica uvećanu za iznos troškova platnog prometa, troškova brokerske provizije u koju su uključene provizije Banjalučke berze i berzanskog posrednika preko kojeg se vrši kupovina obveznica. Tarifnici usluga berzanskih posrednika dostupni su na njihovim zvaničnim internet stranicama. Informacije o porezima koje snosi kupac (investitor) date su u tački 4.2.17. ovog dokumenta.

4.3.10. Sprovođenje ponude odnosno prodaje emisije i preuzimanje emisije

Nakon provođenja postupka emisije obveznica, odnosno njihove prodaje, Emitent će provesti postupak registracije obveznica kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, kao i postupak uvrštenja obveznica na Službeno tržište Banjalučke berze. Emisija obveznica provodi se bez preuzimaoca emisije.

4.3.11. Naziv i adresa svih platnih agenata i depozitarnih agenata

Emitent će svoje finansijske obaveze po osnovu ponude, prema investitorima, tj. zakonitim vlasnicima obveznica, izmirivati posredstvom platnog agenta – Nova banka a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Kralja Alfonsa XIII 37a, 78000 Banja Luka.

4.4. Uvrštenje u trgovanje i aranžmani u vezi sa trgovanjem

4.4.1. Podaci o uvrštenju emitovanih hartija od vrijednosti na berzansko tržište

Nakon proglašenja uspješnosti emisije i upisa promjena podataka u Registru emitenata od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, te registracije obveznica iz predmetne emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Emitent će podnijeti zahtjev za uvrštenje obveznica na Službeno tržište Banjalučke berze.



U skladu sa članom 10. Pravila Banjalučke berze hartija od vrijednosti broj 01-UO-756/12 od 16.11.2012.godine; broj: 01-UO-537/14 od 05.09.2014. godine; broj 01-UO-176/18 od 11.05.2018. godine; broj: 01-UO-480/18 od 13.11.2018. godine, broj: 01-UO-395/19 od 11.09.2019. godine i i broj: 01-UO-405/21 od 04.11.2021. godine, hartije od vrijednosti uvrstavaju se na organizovano tržište ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

- da su u cjelini uplaćene,
- da su neograničeno prenosive,
- da su emitovane u dematerijalizovanom obliku.

Posebni uslovi, propisani članom 15, pomenutih Pravila Banjalučke berze za uvrštenje obveznica privrednih društava na službeno berzansko tržište su:

- dvije godine poslovanja,
- ukupan kapital emitenta prema posljednjem revidiranom finansijskom izvještaju iznosi najmanje 2.000.000 KM,
- ukupna nominalna vrijednost emisije iznosi najmanje 1.000.000 KM,
- izvještaj o reviziji godišnjih finansijskih izvještaja sastavljen u skladu sa zakonom – sa izraženim pozitivnim mišljenjem ili mišljenjem sa rezervom.

Nakon podnesenog zahtjeva, uključenje hartija na Službeno tržište odobrava Banjalučka berza. Kada ustanovi da su ispunjeni uslovi za uvrštenje hartija o vrijednosti na Službeno tržište, direktor Banjalučke berze donosi odluku o uvrštenju.

4.4.2. Podaci o ranije izdatim i uvrštenim hartijama od vrijednosti u trgovanje

Emitent do sada nije emitovao obveznice.

4.4.3. Sva uređena javna tržišta na kojima će, prema saznanju emitenta, hartije od vrijednosti iste klase biti javno ponuđene ili uvrštene u trgovanje ili su već uvrštene u trgovanje

Obveznice koje se nude prvom emisijom će biti javno ponuđene, tj. biće predmet trgovanja na Banjalučkoj berzi.

4.4.4. Podaci o licima koja su se obavezala da će djelovati kao posrednici u sekundarnom trgovanju

Ne postoje lica koja su se obavezala da će djelovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju i na taj način osigurati likvidna sredstva na osnovu ponuda za kupovinu i prodaju.



Sekundarno trgovanje obveznicama će biti potpuno slobodno i obim trgovanja će zavisiti od interesa potencijalnih kupaca i prodavaca.

4.4.5. Trošak uvrštenja hartija od vrijednosti

Naknada za uvrštenje hartija od vrijednosti na Službeno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti, prema važećem tarifniku, iznosi 1.000,00 KM.

4.5. Dodatne informacije

4.5.1. Savjetnici povezani sa izdavanjem hartija od vrijednosti

Emitent nema savjetnika pri emisiji obveznica.

4.5.2. Ostale informacije koje su revidirali ili preispitali ovlašćeni revizori i o tome sastavili izvještaj

Jedinstveni prospekt sadrži izvještaj nezavisnog revizora za 2023. i 2022. godinu koji je sačinjen od strane Društva za računovodstvo i reviziju “Grant Thornton“ d.o.o., Vase Pelagića 2/IV, 78 000 Banja Luka, te izvještaje nezavisnog revizora konsolidovanih finansijskih izvještaja Emitenta za 2022. i 2023. godinu koje je sačinilo društvo za reviziju “Kontal” d.o.o. Banja Luka, Cara Lazara 9a, 78000 Banja Luka. Osim navedenog, ne postoje ostale informacije koje su revidirali ili preispitali ovlašćeni revizori.

4.5.3. Kreditni rejtinzi dodijeljeni hartijama od vrijednosti na zahtjev ili u saradnji sa Emitentom u postupku određivanja kreditnog rejtinga

Ne postoje kreditni rejtinzi dodijeljeni hartijama od vrijednosti na zahtjev ili u saradnji sa Emitentom u postupku određivanja kreditnog rejtinga

PRILOZI:

- Napomene uz finansijske izvještaje
- Procjene vrijednosti hipoteke



GARANT/JEMAC: KOZARAPUTEVI D.O.O. BANJA LUKA



5. PODACI O GARANTU/JEMCU EMISIJE

5.1. Priroda garancije

Garant/Jemac prve emisije obaveza Emitenta „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor je privredno društvo „Kozaraputevi“ d.o.o. Banja Luka, Tunjice bb, Banja Luka.

Garant/Jemac garantuje cjelokupnom svojom imovinom i za cjelokupnu obavezu Emitenta prema vlasnicima obveznica, a po osnovu prve emisije dugoročnih korporativnih obveznica. Garant/Jemac se obavezuje ispuniti obavezu koju Emitent ima prema vlasnicima obveznica, ukoliko isto ne učini Emitent.

Garant/Jemac emisije i Emitent potpisali su Ugovor, Aneks I Ugovora, Aneks II Ugovora, Aneks III Ugovora i Aneks IV Ugovora sa platnim agentom prve emisije dugoročnih korporativnih obveznica Emitenta kojim su definisani, u skladu sa Odlukom o dugoročnom zaduženju emisijom obveznica javnom ponudom broj 01-345-42-6/25 od 22.01.2025. godine, Odluka o izmjeni odluke o dugoročnom zaduženju emisijom obveznica javnom ponudom broj 01-345-261-1/25 od 11.03.2025. godine i Odluka o izmjeni odluke o dugoročnom zaduženju emisijom obveznica javnom ponudom broj 01-345-404-2/25 od 03.04.2025. godine, rokovi za isplatu obaveza proisteklih iz predmetne emisije.

U skladu sa Odlukom o dugoročnom zaduženju emisijom obveznica javnom ponudom broj 01-345-42-6/25 od 22.01.2025. godine, Odluka o izmjeni odluke o dugoročnom zaduženju emisijom obveznica javnom ponudom broj 01-345-261-1/25 od 11.03.2025. godine i Odluka o izmjeni odluke o dugoročnom zaduženju emisijom obveznica javnom ponudom broj 01-345-404-2/25 od 03.04.2025. godine, kao i po osnovu potpisanog Ugovora, Aneksa I Ugovora, Aneksa II Ugovora, Aneksa III Ugovora i Aneksa IV Ugovora sa Platnim agentom, Garant/Jemac emisije je, isto kao i Emitent, deponovao 84 mjenice i mjenično ovlašćenje kod platnog agenta, te je platni agent ovlašćen da u slučaju kašnjenja plaćanja obaveza proisteklih iz predmetne emisije od strane Emitenta, pozove Garanta/Jemca na plaćanje dospjelih obaveza, te u slučaju isteka roka za dobrovoljnu uplatu, prezentuje mjenicu Garanta/Jemca emisije na cjelokupan iznos dospjelih anuiteta (glavnica + kamata).

Takođe, Garant/Jemac emisije je saglasan da i u slučaju proglašenja prijevremenog dospijeca, u skladu sa članom II, tačkom 21 Odluke o dugoročnom zaduženju emisijom obveznica javnom ponudom broj 01-345-42-6/25 od 22.01.2025. godine kao u skladu sa pratećom Odlukom o izmjeni odluke o dugoročnom zaduženju emisijom obveznica javnom ponudom broj 01-345-261-1/25 od 11.03.2025. godine i Odluka o izmjeni odluke o dugoročnom zaduženju emisijom obveznica javnom ponudom broj 01-345-404-2/25 o 03.04.2025. godine, Platni agent je ovlašćen da pored mjenice Emitenta, prezentuje mjenicu Garanta/Jemca emisije na cjelokupan



iznos dugovanja po osnovu proglašenja prijevremenog dospjeća prve emisije obveznica Emitenta (podaci o rokovima prezentacije mjenice garanta/jemca dati su u tački 4.2.9 i 4.2.12 Jedinstvenog prospekta).

5.2. Obuhvat garancije

Garant/Jemac emisije garantuje svom svojom imovinom isplatu svih obaveza Emitenta prema investitorima/kupcima predmetnih obveznica u iznosu ukupne obaveze koju Emitent ima prema investitorima/kupcima obveznica emitovanih ovom emisijom, a u slučaju kašnjenja plaćanja istih kao i u slučaju prijevremenog dospjeća. Garancija obuhvata plaćanje glavnice i kamate proistekle iz predmetne emisije obveznica.

Garant/Jemac emisije je deponovao 84 mjenice i mjenično ovlašćenje kojim je ovlastio Platnog agenta predmetne emisije da iste, u slučaju kašnjenja plaćanja obaveza od strane Emitenta ili prijevremenog dospjeća emisije, prezentuje i naplatiti sredstva potrebna za isplatu obaveza prema investitorima.

5.3. Informacije o garantu/jemcu emisije

5.3.1. Istorija i razvoj garanta/jemca emisije

Rješenjem Okružnog suda u Banjoj Luci broj 1-234-00 od 01.10.1961. godine, osnovano je društvo za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva “Kozaraputevi” a.d. Većinski vlasnik sa 100% udjela, odnosno osnivač, je privredno društvo Grupa Fortis d.o.o.

Na osnovu Odluke o promjeni pravne forme OPU broj 2152/2018 od 20.09.2018. godine, izvršena je promjena iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Poslovno ime privrednog Društva glasi: “Kozaraputevi” d.o.o.

Poslovno ime	Kozaraputevi d.o.o.
Mjesto registracije	Banja Luka
Matični broj	01128183
Broj u registru emitenta kod Komisije za hartije od vrijednosti	-
Datum osnivanja	01.10.1961.godine
Sjedište	Tunjice bb, Banja Luka
Pravni oblik	Društvo sa ograničenom odgovornošću
Zakonodavstvo prema kojem posluje	Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019 i 17/2023)
Država u kojoj je Emitent osnovan	Republika Srpska, Bosna i Hercegovina



JIB	4400804900007
Adresa i broj telefona registrovanog sjedišta Garanta	Tunjice bb, Banja Luka +387 51 366 160
Internet stranica	https://www.kozaraputevi.ba/
Napomena	Informacije na internet stranici Garanta/Jemca nisu dio Jedinstvenog prospekta

Lica ovlašćena za zastupanje:

Dejan Gaković, Tunjice bb, Banja Luka, direktor, bez ograničenja ovlašćenja,
Igor Čorokalo, Tunjice bb, Banja Luka, zamjenik direktora, bez ograničenja ovlašćenja,

Dejan Škrbić, Tunjice bb, Banja Luka, izvršni direktor za finansijsko-računovodstvene poslove, bez ograničenja ovlašćenja,

Dragan Čorokalo, Tunjice bb, Banja Luka, izvršni direktor za tehničke poslove, bez ograničenja ovlašćenja,

Nebojša Đurić, Tunjice bb, Banja Luka, izvršni direktor operativno - tehničkog sektora, bez ograničenja ovlašćenja.

Reviziju finansijskih izvještaja Garanta za 2022. i 2023. Godinu vršila je revizorska kuća Grant Thornton d.o.o. Banja Luka, Vase Pelagića 2, ovlašćeni revizori Nenad Dmitrović i Vedrana Knežević.

Glavna (pretežna) djelatnost Garanta/Jemca je izgradnja i održavanje puteva i autoputeva (42.11).

5.3.2. Podaci o nedavnim događajima koji su specifični za garanta/jemca i u značajnoj mjeri relevantni za procjenu solventnosti garanta/jemca

Nije bilo specifičnih događaja koji su relevantni za procjenu solventnosti garanta/jemca emisije.

5.3.3. Kreditni rejting

Garant/jemac nema dodjeljen kreditni rejting.



5.3.4. Informacije o bitnim promjenama finansijskih potreba garanta/jemca i strukturi finansiranja od završetka posljednjeg obračunskog perioda

Od završetka posljednjeg obračunskog perioda nije došlo do bitnih promjena finansijskih potreba garanta/jemca emisije kao ni do promjena u strukturi finansiranja. U narednoj tački dat je pregled strukture finansiranja garanta/jemca zaključno sa 31.12.2023. godine te se ista nije bitno promijenila u periodu od završetka navedenog obračunskog perioda.

5.3.5. Opis očekivanog načina finansiranja djelatnosti garanta/jemca emisije

Pozicija	31.12.2023.	31.12.2022.
OBAVEZE	18.347.768	21.861.831
Dugoročne obaveze	1.669.620	1.393.375
Kratkoročne obaveze	16.678.148	20.468.456
Kratkoročne finansijske obaveze	4.774.942	7.409.778
Obaveze iz poslovanja	10.536.447	12.018.860
Obaveze za plate i naknade plata	181.076	204.965
Ostale obaveze	1.000	950
Porez na dodatu vrijednost	0	86.240
Obaveze za ostale poreze, doprinose i dr. dažbine	50.487	47.511
Obaveze za porez na dobit	308.642	182.080
Kratkoročna razgraničenja	825.554	518.072
REZERVISANJA	91.589	85368
KAPITAL	12.084.492	9.897.215
Osnovni kapital	2.504.294	2.504.294
Rezerve	250.429	250.429
Revalorizacije rezerve	914.269	914.269
Negativni efekti vrednovanja finansijskih sredstava koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	600.000	600.000
Neraspoređena dobit	9.015.500	6.828.223
BILANSNA PASIVA	30.523.849	31.844.414

Učešće pozajmljenih izvora sredstava u pasivi društva na dan 31.12.2023. godine iznosi 60,11%, dok je učešće vlastitih sredstava 39,89%. U narednom periodu očekuje se približno isti ili manji udio pozajmljenih izvora sredstava. U skorijem periodu, očekuje se da će udio pozajmljenih sredstava u ukupnim sredstvima biti 56,18%. U strukturi pozajmljenih sredstava, 50% će biti dugoročna sredstva, 50% kratkoročna sredstva.



5.4. Pregled poslovanja

5.4.1. Opis glavnih djelatnosti garanta/jemca emisije

Osnovna djelatnost koju garant/jemac emisije obavlja je 42.11 – Izgradnja puteva i autoputeva

Osnovna djelatnost preduzeća je izgradnja, održavanje i zaštita svih vrsta drumskih saobraćajnica (autoputevi, magistralni i regionalni putevi i dr.), proizvodnja i prodaja kamenih agregata, proizvodnja, prodaja i ugradnja asfalta i betona, postavljanje i održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije te ostali poslovi iz oblasti niskogradnje.

U narednoj tabeli prikazana je struktura prihoda garanta/jemca emisije. Vidljivo je da garant/jemac emisije prihode ostvaruje na domaćem tržištu, odnosno tržištu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Pozicija	2023	2022
POSLOVNI PRIHODI	18.063.937	20.688.474
1. Prihodi od prodaje	3.025.864	2.051.971
a) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	410.250	78.322
b) Prihodi od prodaje proizvoda	2.615.614	1.973.649
2. Prihodi od pruženih usluga	15.027.977	18.627.567
a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	4.319.119	5.026.891
b) Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	10.708.858	13.600.676
3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	10.096	8.936
4. Ostali poslovni prihodi	0	0

5.4.2. Značajni novi proizvodi ili djelatnosti

Garant/jemac emisije nije uveo nove proizvode/usluge i djelatnosti.

5.4.3. Glavna tržišta na kojima garant/jemac emisije konkuriše

Garant/jemac posluje na teritoriji Republike Srpske, Bosne i Hercegovine. Iz finansijskih izvještaja prikazanih u Jedinstvenom prospektu vidljivo je da garant/jemac emisije prihode ostvaruje na domaćem tržištu.

Garant/jemac ne posjeduje informacije koje se odnose na njegov tržišni položaj.



5.5. Organizaciona struktura

Garant/Jemac je osnovan u formi jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću, čiji je osnivač i jedini vlasnik Grupa Fortis d.o.o., Tunjice bb, Banja Luka.

Organi upravljanja Garanta su skupština društva i direktor.

U skladu sa osnivačkim aktom Garanta/Jemca emisije, funkciju skupštine društva vrši osnivač "Grupa Fortis" d.o.o., a direktora društva je g. Dejan Gaković.

Garant/Jemac posluje u okviru Grupe Fortis kao zavisni entitet. Matični entitet je Grupa Fortis d.o.o. Banja Luka. Matični entitet ostvaruje suštinsku kontrolu, ima moć nad zavisnim entitetom i upravlja relevantnim aktivnostima zavisnog entiteta (Garanta/Jemca). Povezana lica Garanta/Jemca navedena su u tački 3.5. Jedinственог проспекта.

Grupu Fortis čini šesnaest povezanih društava čija je djelatnost pretežno vezana za građevinsku industriju, niskogradnju. Grupa posluje pretežno na tržištu Bosne i Hercegovine, te u manjoj mjeri na tržištima Srbije i Crne Gore.

5.6. Informacije o trendovima

5.6.1. Značajne negativne promjene poslovnih mogućnosti garanta/jemca emisije

Od objavljivanja posljednjih revidiranih finansijskih izvještaja nije došlo do negativnih promjena poslovnih mogućnosti garanta/jemca emisije.

5.6.2. Opis svih značajnih finansijskih rezultata garanta/jemca emisije

Od sastavljanja posljednjih finansijskih izvještaja nije došlo do značajnih promjena finansijskog rezultata garanta/jemca emisije.

5.6.3. Informacije o svim poznatim trendovima, nepredvidljivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja garanta/jemca emisije

U trenutku sastavljanja ovog dokumenta garant/jemac emisije nema informacije o trendovima, nepredvidivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja garanta/jemca emisije.



5.7. Predviđanje ili procjene dobiti

Dio jedinstvenog prospekta koji se odnosi na garanta/jemca emisije ne sadrži informacije koje se odnose na predviđanja ili procjene dobiti.

5.8. Rukovodeći i nadzorni organi

5.8.1. Informacije o rukovodećim i nadzornim organima

Organi upravljanja garanta/jemca emisije su: skupština društva i direktor, u skladu sa osnivačkim aktom garanta/jemca emisije.

Funkciju skupštine društva vrši osnivač Grupa Fortis d.o.o., a direktor društva je Dejan Gaković, sa prebivalištem na adresi: Duška Koščice broj 27, Banja Luka.

Igor Čorokalo, Tunjice bb, Banja Luka, zamjenik direktora, bez ograničenja ovlašćenja,
Dejan Škrbić, Tunjice bb, Banja Luka, izvršni direktor za finansijsko-računovodstvene poslove, bez ograničenja ovlašćenja,

Dragan Čorokalo, Tunjice bb, Banja Luka, izvršni direktor za tehničke poslove, bez ograničenja ovlašćenja,

Nebojša Đurić, Tunjice bb, Banja Luka, izvršni direktor operativno - tehničkog sektora, bez ograničenja ovlašćenja.

Ovlaštena lica Garanta/Jemca, pored navedenih poslova, van Garanta/Jemca obavljaju i sljedeće poslove:

- Dejan Gaković – prokurista u privrednom društvu Grupa Fortis d.o.o.
- Igor Čorokalo – direktor privrednog društva Grupa Fortis d.o.o.
- Dejan Škrbić – prokurista u privrednom društvu Grupa Fortis d.o.o. i član Upravnog odbora privrednog društva Prijedorputevi a.d.
- Dragan Čorokalo – izvršni direktor privrednog društva Grupa Fortis d.o.o. i predsjednik Upravnog odbora privrednog društva Prijedorputevi a.d.

Osim pomenutih, ovlaštena lica Garanta/Jemca emisije nemaju aktivnosti van Garanta/Jemca emisije koje bi mogle biti od značaja za Garanta/Jemca emisije ili Emitenta.

5.8.2. Sukob interesa rukovodećih i nadzornih organa

Osim aktivnosti navedenih pod tačkom 5.8.1. Jedinstvenog prospekta, rukovodeći organi Garanta/Jemca nemaju aktivnosti van Garanta/Jemca emisije koje bi mogle biti od značaja za Garanta/Jemca emisije ili Emitenta.



5.9. Većinski vlasnici

5.9.1. Učešće u osnovnom kapitalu garanta/jemca emisije

Jedini vlasnik garanta/jemca emisije je “Grupa Fortis” d.o.o. Banja Luka sa 100% osnovnog kapitala.

5.9.2. Opis svih aranžmana poznatih Emitentu čije bi provođenje moglo naknadno rezultovati promjenom kontrole nad garantom/jemca emisije

Ne postoje aranžmani, poznati garantu/jemcu emisije, čije bi provođenje moglo naknadno rezultovati promjenom kontrole nad garantom/jemcem emisije.

5.10. Finansijske informacije o imovini i obavezama, finansijskom položaju te dobiti i gubicima garanta/jemca emisije

5.10.1. Revidovani finansijski izvještaji / Uporedne finansijske informacije garanta/jemca emisije za 2022 i 2023 godinu

Uporedni prikaz pozicija bilansa stanja za period 2022. i 2023. godine

Grupa račun, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznosna dan bilansatekućegodine			Iznosna dan bilansa Prethodne godine (PS)
				Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	BILANSNA AKTIVA						
	A. STALNA SREDSTVA	001		31.888.099	13.738.249	18.149.850	16.787.929
	(002+008+015+016+017+022+034)						
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002		95.814	63.876	31.938	95.814
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003					
011, 013 dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004					
012, dio 019	3. Goodwill	005	2	95.814	63.876	31.938	95.814



014, dio 019	4. Ostalanematerijalnasredstva	006					
015, 016, dio 019	5. Avansiinematerijalnasredstva u pripremi	007					
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008		25.392.285	13.074.373	12.317.912	10.892.115
020, dio 029	1. Zemljište	009	1	3.551.670		3.551.670	3.551.670
021, dio 029	2. Građevinskiobjekti	010	1	3.556.847	1.031.012	2.525.835	2.588.020
022, dio 029	3. Postrojenjaioprema	011	1	18.202.419	12.043.361	6.159.058	4.711.072
023, dio 029	4. Ostalenekretnine, postrojenjaioprema	012					
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013					
025, 026, dio 029	6. Avansiinekretnine, postrojenjaioprema u pripremi	014	1	81.349		81.349	41.353
03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015					
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016					
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017					
050, dio 059	1. Šume	018					
051, dio 059	2. Višegodišnjizasadi	019					
052, 053 dio 059	3. Osnovnostadoiostalabiološkasredstva	020					
055, 056 i dio 059	4. Avansiibiološkasredstva u pripremi	021					
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023+024+025+030+033)	022		6.400.000	600.000	5.800.000	5.800.000
060, dio 069	1. Učešće u kapitaluzavisnihsubjekata	023	3	3.000.000	600.000	2.400.000	2.400.000
061, dio 069	2. Učešće u kapitalupridruženihsubjekata i zajedničkihpoduhvata	024					



dio 06	3. Finansijskasredstva po amortizovanovrijednosti (026 do 029)	025		3.400.000	0	3.400.000	3.400.000
062, dio 069	3.1. Dugoročnikreditipovezanimpravnimlicima	026					
063, dio 069	3.2. Dugoročnikrediti u zemlji	027					
064, dio 069	3.3. Dugoročnikrediti u inostranstvu	028					
065, dio 069	3.4. Ostalafinansijskasredstva po amortizovanovrijednosti	029		3.400.000		3.400.000	3.400.000
dio 06	4. Finansijskasredstva po fer vrijednostikrozostaliukupanrezultat (031+032)	030					
066, dio 069	4.1. Vlasničkiinstrumenti	031					
067, dio 069	4.2. Dužničkiinstrumenti	032					
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskomlizingu	033					
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA	034					
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035					
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037+044)	036	4	14.117.021	1.743.022	12.373.999	15.056.485
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037		1.538.761	227.397	1.311.364	1.243.989
100 do 109	1. Zalihematerijala	038		710.055	159.759	550.296	601.736
110 do 119	2. Zalihenedovršeneizvođenja, poluproduktainedovršenihsuslugi	039					
120 do 129	3. Zalihegotovihproizvoda	040		95.377		95.377	85.281
130 do 139	4. Zalihe robe	041					
140 do 149	5. Stalnasredstvanamijenjenaprodajisredstvaposlovanj akoje se obustavlja	042					
150 do 159	6. Dati avansi	043		733.329	67.638	665.691	556.972
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065)	044		12.578.260	1.515.625	11.062.635	13.812.496



	1. Kratkoročnapotraživanja (046 do 051)	045		11.740.064	1.515.625	10.224.439	12.507.914
200, dio 209	1.1. Kupci - povezanapravnalica	046		5.643.090		5.643.090	8.360.767
201, 202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047		6.005.101	1.448.149	4.556.952	4.058.272
204, dio 209	1.3. Kupciizinostranstva	048		67.476	67.476	0	67.476
grup a 21, osi m 214	1.4. Potraživanjaizspecifičnihposlova	049					
grup a 22, osi m 224	1.5. Ostalakratkoročnapotraživanja	050		24.397		24.397	21.399
224	1.6. Potraživanja za višeplaćenporeznadobit	051					
	2. Kratkoročnifinansijskiplasmani(053 + 058 + 059 + 060)	052		35.000	0	35.000	815.000
	2.1. Finansijskasredstva po amortizovanojvrijednosti (054 do 057)	053		35.000	0	35.000	815.000
230, dio 238	a) Kratkoročnikreditipovezanimpravnimlicima	054				0	815.000
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055		35.000		35.000	
232, dio 238	c) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056					
233, dio 238	d) Ostalafinansijskasredstva po amortizovanojvrijednosti	057					
235 i 236	2.2. Finansijskasredstva po fer vrijednostikrozbilansuspjeha	058					
234, 239	2.3. Potraživanje po finansijskomlizingu	059					
214	2.4. Derivatnafinansijskasredstva	060					
24	3. Gotovinskiyekvivalentiigotovina (062 + 063)	061		41.366	0	41.366	12.017
240, dio 249	3.1. Gotovinskiyekvivalenti	062					



241 do 249	3.2. Gotovina	063		41.366	0	41.366	12.017
270 do 279	4. Poreznadodatuvrijednost	064		125.856		125.856	
280 do 289	5. Kratkoročnarazgraničenja	065		635.974		635.974	477.565
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066					
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067		46.005.120	15.481.271	30.523.849	31.844.414

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Na po me na	Iznosna dan bilansatek uće godine	Iznosna dan bilansa prethodne godine (PS)
1	2,A1)	3	4	5	6
	BILANSNA PASIVA				
	A. KAPITAL (102 -110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)	101	5	12.084.492	9.897.215
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		2.504.294	2.504.294
300	1. Akcijskikapital (104 + 105)	103			
	1.1. Akcijskikapital - običneakcije	104			
	1.2. Akcijskikapital – povlašćene (prioritetne) akcije	105			
302	2. Udjelidruštvasaograničenomodgovornošću	106		2.504.294	2.504.294
304	3. Ulozi	107			
305	4. Državnikapital	108			
309	5. Ostaliosnovnikapital	109			
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110			
310	1. Otkupljenesopstveneakcijejudjeli	111			
311	2. Upisanineuplaćenikapital	112			
320	III EMISIONA PREMIJA	113			
321	IV EMISIONI GUBITAK	114			
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115		250.429	250.429
322	1. Zakonskerezerve	116		250.429	250.429
323	2. Statutarnerezerve	117			
329	3. Ostalerezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119		914.269	914.269
330	1. Revalorizacionerezerve za nekretnine, postrojenja, opremuinematerijalnasredstva	120		914.269	914.269



331 i 334	2. Ostalerevalorizacionerezerve	121			
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122			
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123		600.000	600.000
34	IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)	124		9.015.500	6.828.223
340 ili 342	1. Neraspoređenadobitranijihgodina / Neraspoređenivišakprihodanadrashodimaranijihgodina	125		5.897.974	5.099.491
341 ili 343	2. Neraspoređenadobittekućegodine / Neraspoređenivišakprihodanadrashodimatekućegodine	126		3.117.526	1.728.732
344	3. Neto prihod od samostalnedjelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128			
350 ili 352	1. Gubitakranijihgodina / Višakrashodanadprihodimaranijihgodina	129			
351 ili 353	2. Gubitaktekućegodine / Višakrashodanadprihodimatekuće godine	130			
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132	6	1.761.209	1.478.743
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133		91.589	85.368
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnomroku	134			
404	2. Rezervisanja za naknadeibeneficije zaposlenih	135		61.034	54.813
401, 402, 403, dio 409	3. Ostaladugoročnarezervisanja	136		30.555	30.555
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137		1.669.620	1.393.375
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			
413	2. Dugoročnikrediti u zemlji	139		27.778	1.393.375
414	3. Dugoročnikrediti u inostranstvu	140			
412	4. Obaveze po emitovanimdužničkiminstrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročneobaveze po lizingu	142		1.641.842	
418	6. Ostaledugoročnefinansijskeobaveze po amortizovanojvrijednosti	143			
dio 409, 410, 419	7. Ostaledugoročneobaveze, uključujućirazgraničenja	144			
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145			
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146			
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147	7	16.678.148	20.468.456
42	1. Kratkoročnefinansijskeobaveze (149 do 154)	148		4.774.942	7.409.778
420	1.1. Kratkoročnefinansijskeobavezepremapovezanimpravnimlicima	149		650.000	2.173.000
421 do 424	1.2. Kratkoročnikreditiiobaveze po emitovanimkratkoročnimhartijama od vrijednosti	150		3.585.833	5.138.778
425 i 426	1.3. Kratkoročneobaveze po lizingu	151		441.109	
427	1.4. Kratkoročneobaveze po fer vrijednostikrozbilansuspjeha	152			
428	1.5. Derivatnefinansijskeobaveze	153			



429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154		98.000	98.000
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155		10.536.447	12.018.860
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		201.978	153.480
431	2.2. Dobavljači – povezanapravnalica	157		6.362.517	8.539.664
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		3.520.408	2.880.037
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159		451.544	445.679
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160			
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161			
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162		181.076	204.965
460 do 469	5. Ostale obaveze	163		1.000	950
470 do 479	6. Porezi na dodatnu vrijednost	164			86.240
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165		50.487	47.511
481	8. Obaveze za porez na dobit	166		308.642	182.080
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167		825.554	518.072
496	10. Kratkoročna rezerviranja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		30.523.849	31.844.414
890 do 898	Đ. VANBILANSNA PASIVA	170			



Uporedni prikaz pozicija bilansa uspjeha za period 2022. i 2023. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	I POSLOVNI PRIHODI	201		18.063.937	20.688.474
	(202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)				
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		410.250	78.322
600, dio 605	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203	8	394	6.624
601, 602, 603, dio 605	b) Prihodi od prodaje robe nadomaćem tržištu	204	8	409.856	71.698
604, dio 605	c) Prihodi od prodaje robe nainostranom tržištu	205			
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206		2.615.614	1.973.649
610, dio 615	a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207	8	81.808	179.886
611, 612, 613, dio 615	b) Prihodi od prodaje proizvoda nadomaćem tržištu	208	8	2.533.806	1.793.763
614, dio 615	c) Prihodi od prodaje proizvoda nainostranom tržištu	209			
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210		15.027.977	18.627.567
620, dio 625	a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211	8	4.319.119	5.026.891
621, 622, 623, dio 625	b) Prihodi od pruženih usluga nadomaćem tržištu	212	8	10.708.858	13.600.676
624, dio 625	c) Prihodi od pruženih usluga nainostranom tržištu	213			
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	214	8	10.096	8.936
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215			
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicijskih nekretnosti i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216			



642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnosti i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217			
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218			
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219		14.373.620	16.612.228
500 do 502	1. Nabava vrijednost prodate robe	220		404.852	74.522
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	9	3.795.195	5.384.021
513	3. Troškovi goriva i energije	222	9	1.960.598	2.866.886
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223		2.269.339	2.006.330
520 i 523	a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224		2.257.724	2.001.549
524 do 529	b) Troškovi ostalih ličnih primanja	225		11.615	4.781
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	10	3.965.164	4.367.626
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227		1.466.065	1.391.229
540	6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		1.459.844	1.385.814
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		1.459.844	1.385.814
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230			
dio 540	c) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231			
dio 540	d) Amortizacija ostalih sredstava	232			
541	6.2 Troškovi rezervisanja	233		6.221	5.415
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	10	424.633	428.803
555	8. Troškovi poreza	235	10	83.777	90.667
556	9. Troškovi doprinosa	236		3.997	2.144
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237		3.690.317	4.076.246
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238			
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI	239		9.200	88.292
	I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)				
660, 661	1. Prihodi od kamata	240		9.200	88.292
662	2. Pozitivne kursne razlike	241			
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			



669	4. Ostalifinansijskiprihodi	243			
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244		247.765	251.143
560, 561	1. Rashodikamata	245	11	247.765	251.143
562	2. Negativnekursnerazlike	246			
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostalifinansijskirashodi	248			
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249		3.451.752	3.913.395
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250			
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251		290.170	196.505
670, 570 netop rikaz	1. Neto dobiti po osnovuprodajenematerijalnihsredstava, nekretnina, postrojenjaiopreme	252		77.648	7.594
671, 571 netop rikaz	2. Neto dobiti po osnovuprodajeinvesticionihnekretnina	253			
672, 572 netop rikaz	3. Neto dobiti po osnovuprodajebiološkihsredstava	254			
673, 573, netop rikaz	4. Neto dobiti po osnovuprodajestalnihsredstavanamijenjenihprodajiiisredst avaposlovanjakoje se obustavlja	255			
674, 574 netop rikaz	5. Neto dobiti po osnovuprodajefinansijskihsredstavauiulaganja u povezanalica	256			
675, 575 netop rikaz	6. Neto dobiti po osnovu prodaje materijala	257			
676	7. Viškovi	258		334	360
677, 679	8. Ostaliprihodiiodobici	259		212.188	188.551
678, 577	9. Neto dobiciodderivatnihfinansijskihinstrumenata	260			
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261		188.655	1.849.982
570, 670 netop rikaz	1. Neto gubici po osnovuotuđenjanematerijalnihsredstava, nekretnina, postrojenjaiopreme	262		10.184	
571, 671 netop rikaz	2. Neto gubici po osnovuotuđenjainvesticionihnekretnina	263			



572, 672 netop rikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264			
573, 673, netop rikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265			
574, 674 netop rikaz	5. Neto gubici od otuđenja finansijskih sredstava ulaganja u povezanica	266			1.800.000
575, 675 netop rikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267			
576	7. Manjkovi	268		498	433
577, 678 netop rikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269			
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270		177.973	49.549
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271		101.515	
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272			1.653.477
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273			
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274			
680, 580 netop rikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja materijalnih sredstava	275			
681, 581 netop rikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja nekretnina, postrojenja i opreme	276			
682, 582 netop rikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277			
683, 583 netop rikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja bioloških sredstava koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278			
685, 585 netop rikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279			



688, dio 689, 588, dio 589ne to prikaz	1.6. Neto dobiciodusklađivanjavrijednoststalnihsredstavanamijenjen ihprodaji, sredstavaposlovanjakoje se obustavljaistalihnefinansijskhsredstava	280			
dio 68	2. Neto dobiciodusklađivanjavrijednostifinansijskhsredstava (282 do 285)	281			
684, 584 netop rikaz	2.1 Netodobiciodusklađivanjavrijednostidugoročnihfinansi jskhsredstava	282			
686, 585 netop rikaz	2.2 Netodobiciodusklađivanjavrijednostikratkoročnihfinan sijskhsredstava (osimpotraživanja od kupaca)	283			
687, 587 netop rikaz	2.3 Netodobiciodumanjenjaranijepriznatihkreditnihgubita kausljedobezvređenjapotraživanja od kupaca	284			
dio 689, dio 589 netop rikaz	2.4 Netodobiciodusklađivanjavrijednostiostalihfinansijskih sredstava	285			
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286		127.099	344.606
	1. Rashodi od usklađivanjavrijednostiimovine (osimfinansijske) (288 do 293)	287		63.876	63.876
580, 680 netop rikaz	1.1. Neto gubici po osnovuobezvređenjanematerijalnihsredstava	288		63.876	63.876
581, 681 netop rikaz	1.2. Neto gubici po osnovuobezvređenjanekretnina, postrojenjaiopreme	289			
582, 682 netop rikaz	1.3. Neto gubici po osnovuobezvređenjainvesticionihnekretninakoje se vrednuju po nabavnojvrijednosti	290			
583, 683 netop rikaz	1.4. Neto gubici po osnovuobezvređenjabiološkihsredstvakoje se vrednuju po nabavnojvrijednosti	291			
585, 685 netop rikaz	1.5. Neto gubiciodusklađivanjavrijednostizalihmaterijalai robe	292			



588, dio 589, 688, dio 689 netop rikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293			
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294		63.223	280.730
584, 684 netop rikaz	2.1 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295			
586, 686 netop rikaz	2.2 Netogubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296			
587, 687 netop rikaz	2.3 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297		63.223	213.092
dio 589, dio 689 neto prikaz	2.4 Netogubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298			67.638
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299			
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300		127.099	344.606
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjena računovodstvenih politika i ispravke greša ka izranijih godina	301			
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjena računovodstvenih politika i ispravke greša ka izranijih godina	302			
	Udio u dobiti pridruženog društva iz zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303			
	Udio u gubitku pridruženog društva iz zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304			
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305		18.363.307	20.973.271
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306		14.937.139	19.057.959
	M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306)	307		3.426.168	1.915.312
	2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)	308			
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT				
	1. Poreski rashodi perioda	309		308.642	186.580



	2. Odloženi poreški rashodi (311 + 312)	310		
722	2.1 Efekat smanjenja odloženih poreških sredstava	311		
724	2.2 Efekat povećanja odloženih poreških obaveza	312		
	3. Odloženi poreški prihodi (314 + 315)	313		
723	3.1 Efekat povećanja odloženih poreških sredstava	314		
725	3.2 Efekat smanjenja odloženih poreških obaveza	315		
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA			
	1. Neto dobit tekućeg godine (307-309-310+313)>0 i 307>0 ili (313-308-309-310)>0 i 308>0	316	3.117.526	1.728.732
	2. Neto gubitak tekućeg godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307-313)>0 i 307>0	317		
726	O. Međuidvidende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318		
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripadaju većinskim vlasnicima	319		
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripadaju manjinskim vlasnicima	320		
	Obična zarada po akciji	321		
	Razrijeđena zarada po akciji	322		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časa zarada	323	117	126
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanjanja kraj mjeseca	324	117	126
	A.NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA	400	3.117.526	1.728.732
	1.Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (≠402≠403≠404≠405≠406≠407)	401		
Promjena na 332 i 333	1.1.Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402		
Promjena na 331	1.2.Efekti proistekli iz transakcija zaštite (haging)	403		
	1.3.Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404		
	1.4.Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405		
Promjena na 339, dio	1.5.Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilansu uspjeha	406		
	1.6.Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407		
	2.Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (≠409≠410≠411≠412≠413≠414)	408		
Promjena na 330	2.1.Revalorizacija nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	409		
Promjena na 332 i 333	2.2. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410		
Promjena na 339, dio	2.3.Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja	411		



	2.4. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412			
Promjena na 339, dio	2.5. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413			
	2.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414			
	B. OSTALA DOBIT/GUBITAK U PERIODU (≠401≠408)	415			
	V. UKUPNA DOBIT/(GUBITAK) (400≠415)	416		3.117.526	1.728.732
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417			
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418			

Uporedni prikaz pozicija tokova gotovine za period 2022. i 2023. godine

Redni broj	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekućagodi na	Prethodnagodi na
1	2	3		4	5
A	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I	Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501		21.884.911	22.113.785
1	Prilivi od kupaca primljeni avansi u zemlji	502		20.976.801	21.959.608
2	Prilivi od kupaca primljeni avansi u inostranstvu	503			
3	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504			
4	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		908.110	154.177
II	Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506		16.735.914	18.983.050
1	Odlivi po osnovu isplate dobavljačima datirani u zemlji	507		13.048.568	16.449.819
2	Odlivi po osnovu isplate dobavljačima datirani u inostranstvu	508			13.352
3	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		247.765	251.143
4	Odlivi po osnovu isplate plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	510		2.127.564	1.821.630
5	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		177.328	109.410
6	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		1.134.689	337.696
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		5.148.997	3.130.735
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514			
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I	Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515		2.229.269	563.292
1	Priliv gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela u zavisnih pridruženih društvima i zajedničkih poduhvata	516			
2	Prilivi po osnovu prodaje nekretnosti, postrojenja i opreme	517		163.069	
3	Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnosti	518			
4	Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519			
5	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520			



6	Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521		
7	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522		
8	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilansuspjeha	523		
9	Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524		
10	Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525		
11	Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526		
12	Prilivi po osnovu kamata	527	9.200	88.292
13	Prilivi od dividendi učešća u dobiti	528		
14	Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529		
15	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530	2.057.000	475.000
II	Odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531	1.873.976	1.179.357
1	Odliv gotovine po osnovu kupovine akcija udjelazavisnih pridruženih društva i zajedničkih poduhvata	532		789.357
2	Odliv po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533	596.976	
3	Odliv po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534		
4	Odliv po osnovu kupovine bioloških sredstava	535		
5	Odliv po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536		
6	Odliv po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537		
7	Odliv po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilansuspjeha	538		
8	Odliv po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539		
9	Odliv po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540		
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541	1.277.000	390.000
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)	542	355.293	
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543		616.065
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I	Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544	5.175.000	7.466.900
1	Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545		
2	Prilivi od prodaje otкупljenih sopstvenih akcija	546		
3	Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547		
4	Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548	4.775.000	3.850.000
5	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549		
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550	400.000	3.616.900
II	Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551	10.649.941	9.999.986
1	Odliv po osnovu otкупasopstvenih akcija udjela	552		
2	Odliv po osnovu dugoročnih kredita	553	3.143.542	3.059.125
3	Odliv po osnovu kratkoročnih kredita	554	4.550.000	2.550.000
4	Odliv po osnovu lizinga	555	98.399	41.961
5	Odliv po osnovu dužničkih instrumenata	556		
6	Odliv po osnovu isplaćenih dividendi	557	935.000	880.000
7	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558	1.923.000	3.468.900



III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559		
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560	5.474.941	2.533.086
G	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561	29.289.180	30.143.977
D	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562	29.259.831	30.162.393
Đ	NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563	29.349	
E	NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564		18.416
Ž	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565	12.017	30.433
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566		
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567		
J	GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568	41.366	12.017

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA								UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERESI)	UKUPNI KAPITAL (10+11)
		Akcijski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijske sredstva po fer vrijednosti i ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirani neređeni dobiti/(gubitak)	Ukupno (3+4+5+6+7+8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Stanjena dan 01.01.2022. god.	901	2.504.294		179.048	914.269			6.050.873	9.648.484		9.648.484
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902										
3. Efekti ispravki grešaka	903										
4. Ponovo iskazano stanje dan 01.01.2022. god. (901 ± 902 ± 903)	904	2.504.294	0	179.048	914.269	0	0	6.050.873	9.648.484	0	9.648.484
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							1.728.732	1.728.732		1.728.732
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906										
7. Ukupni dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907	0	0	0	0	0	0	1.728.732	1.728.732	0	1.728.732
8. Emisija akcija	908										



pitalaidrugi oblici povećanjakapitala											
9. Sticanjesopstveni hacijaidrugi oblici smanjenjakapitala	909										
10. Objavljene dividende	910							880.000	880.000		880.000
11. Drugi obliciraspodjele bitiopokriće gubitka	911										
12. Ostale promjene	912			71.381		-600.000		-71.382	-600.001		-600.001
13. Stanjena dan 31.12.2022. god. / 01.01.2023. god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	2.504.294	0	250.429	914.269	-600.000	0	6.828.223	9.897.215	0	9.897.215
14. Efekti promjena u računovodstveni m politikama	914										
15. Efekti ispravki grešaka	915										
16. Ponovoiskazanostanje na dan 01.01.2023. godine (913 ± 914 ± 915)	916	2.504.294	0	250.429	914.269	-600.000	0	6.828.223	9.897.215	0	9.897.215



17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							3.117.526	3.117.526		3.117.526
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918										
19. Ukupnadobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919							3.117.526	3.117.526		3.117.526
20. Emisijaakcijskogkapitalaidrugio povećanjakapitala	920										
21. Sticanjesopstveniha kcijadi drugio smanjenjakapitala	921										
22. Objavljene dividende	922							935.000	935.000		935.000
23. Drugi obliciraspodjele dobitipokrićegubitka	923										
24. Ostale promjene	924							4.751	4.751		4.751
25. Stanjena dan 31.12.2023. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922± 923 ± 924)	925	2.504.294	0	250.429	914.269	-600.000	0	9.015.500	12.084.492	0	12.084.492

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA								UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERESI)	UKUPNI KAPITAL (10+11)
		Akcijski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijaskredstva po fer vrijednosti i ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirani neređeni dobiti/(gubitak)	Ukupno (3+4+5+6+7+8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Stanjena dan 01.01.2021. god.	901	2.504.294		125.260	932.463			3.739.811	7.301.828		7.301.828
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902										
3. Efekti ispravki grešaka	903										
4. Ponovo iskazanost anijena dan 01.01.2021. god. (901 ± 902 ± 903)	904	2.504.294		125.260	932.463			3.739.811	7.301.828		7.301.828
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							2.767.656	2.767.656		2.767.656
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906				-18.194			18.194	0		0
7. Ukupni dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907				-18.194			2.785.850	2.767.656		2.767.656
8. Emisija akcijskog	908										



pitalaidrugi oblici povećanjakapitala											
9. Sticanjesopstveni hacijaidrugi oblici smanjenjakapitala	909										
10. Objavljene dividende	910							421.000	421.000		421.000
11. Drugi obliciraspodjele bitiopokriće gubitka	911			53.788				-53.788	0		0
12. Ostale promjene	912										
13. Stanjena dan 31.12.2021. god. / 01.01.2022. god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	2.504.294		179.048	914.269			6.050.873	9.648.484		9.648.484
14. Efekti promjena u računovodstveni m politikama	914										
15. Efekti ispravki grešaka	915										
16. Ponovoiskazanostanje na dan 01.01.2023. godine (913 ± 914 ± 915)	916	2.504.294		179.048	914.269			6.050.873	9.648.484		9.648.484



17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							1.728.732	1.728.732		1.728.732
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918								0		0
19. Ukupnadobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919				0			1.728.732	1.728.732		1.728.732
20. Emisijaakcijskogkapitalaidrugio blici povećanjakapitala	920										
21. Sticanjesopstveniha kcijaidrugio blici smanjenjakapitala	921										
22. Objavljene dividende	922							880.000	880.000		880.000
23. Drugi obliciraspodjeledobi tiipokriće gubitka	923								0		0
24. Ostale promjene	924			71.381		-600.000		-71.382	-600.001		-600.001
25. Stanjena dan 31.12.2022. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922± 923 ± 924)	925	2.504.294		250.429	914.269	-600.000	0	6.282.223	9.897.215		9.897.215



Nerevidirani finansijski izvještaji Garanta za period 01.01-30.06.2024

Prikaz pozicija bilansa stanja na 30.06.2024. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznosna dan bilansatekućegodine			Iznosna dan bilansa Prethodne godine (PS)
				Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	BILANSNA AKTIVA						
	A. STALNA SREDSTVA	001		31.586.222	14.524.071	17.062.151	18.149.850
	(002+008+015+016+017+022+034)						
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002		31.938		31.938	31.938
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003					
011, 013 dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004					
012, dio 019	3. Goodwill	005	2	31.938		31.938	31.938
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006					
015, 016, dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007					
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008		25.154.284	13.924.071	11.230.213	12.317.912
020, dio 029	1. Zemljište	009	1	2.724.385		2.724.385	3.551.670
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	1	3.556.848	1.061.696	2.495.152	2.525.835
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	1	18.791.702	12.862.375	5.929.327	6.159.058
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012					
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013					
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014	1	81.349		81.349	81.349



03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015					
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016					
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017					
050, dio 059	1. Šume	018					
051, dio 059	2. Višegodišnjizasadi	019					
052, 053 dio 059	3. Osnovnostadoiostalabiološkasredstva	020					
055, 056 i dio 059	4. Avansiibiološkasredstva u pripremi	021					
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023+024+025+030+033)	022	3	6.400.000	600.000	5.800.000	5.800.000
060, dio 069	1. Učešće u kapitaluzavisnihsubjekata	023		3.000.000	600.000	2.400.000	2.400.000
061, dio 069	2. Učešće u kapitalupridruženihsubjekata i zajedničkihpoduhvata	024					
dio 06	3. Finansijskasredstva po amortizovanojvrijednosti (026 do 029)	025		3.400.000		3.400.000	3.400.000
062, dio 069	3.1. Dugoročnikreditipovezanimpravnimlicima	026					
063, dio 069	3.2. Dugoročnikrediti u zemlji	027					
064, dio 069	3.3. Dugoročnikrediti u inostranstvu	028					
065, dio 069	3.4. Ostalafinansijskasredstva po amortizovanojvrijednosti	029		3.400.000		3.400.000	3.400.000
dio 06	4. Finansijskasredstva po fer vrijednostikrozostaliukupanrezultat (031+032)	030					
066, dio 069	4.1. Vlasničkiinstrumenti	031					
067, dio 069	4.2. Dužničkiinstrumenti	032					
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskomlizingu	033					
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA	034					



090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035					
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037+044)	036	4	16.487.078	1.743.022	14.744.056	12.373.999
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037		1.260.416	227.397	1.033.019	1.311.364
100 do 109	1. Zalihematerijala	038		743.365	159.759	583.606	550.296
110 do 119	2. Zalihenedovršene proizvodnje, poluproizvodainedovršeni usluga	039					
120 do 129	3. Zalihegotovih proizvoda	040		60.621		60.621	95.377
130 do 139	4. Zalihe robe	041					
140 do 149	5. Stalnasredstvanamijenjenaprodajii sredstvaposlovanj akoje se obustavlja	042					
150 do 159	6. Dati avansi	043		456.430	67.638	388.792	665.691
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065)	044		15.226.662	1.515.625	13.711.037	11.062.635
	1. Kratkoročnapotraživanja (046 do 051)	045		14.038.863	1.515.625	12.523.238	10.224.439
200, dio 209	1.1. Kupci - povezanapravnalica	046		7.807.663		7.807.663	5.643.090
201, 202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047		6.074.952	1.448.149	4.626.803	4.556.952
204, dio 209	1.3. Kupciizinostranstva	048		67.476	67.476	0	0
grup a 21, osi m 214	1.4. Potraživanjaizspecifičnihposlova	049					
grup a 22, osi m 224	1.5. Ostalakratkoročnapotraživanja	050		88.772		88.772	24.397
224	1.6. Potraživanja za višeplaćenporeznadobit	051					
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052		677.843		677.843	35.000



	2.1. Finansijskasredstva po amortizovanojvrijednosti (054 do 057)	053		677.843		677.843	35.000
230, dio 238	a) Kratkoročnikreditipovezanimpravnimlicima	054		642.843		642.843	
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055		35.000		35.000	35.000
232, dio 238	c) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056					
233, dio 238	d) Ostalafinansijskasredstva po amortizovanojvrijednosti	057					
235 i 236	2.2. Finansijskasredstva po fer vrijednostikrozbilansuspjeha	058					
234, 239	2.3. Potraživanje po finansijskomlizingu	059					
214	2.4. Derivatnafinansijskasredstva	060					
24	3. Gotovinskiyekvivalentiigotovina (062 + 063)	061		1.316		1.316	41.366
240, dio 249	3.1. Gotovinskiyekvivalenti	062					
241 do 249	3.2. Gotovina	063		1.316		1.316	41.366
270 do 279	4. Poreznadodatuvrijednost	064		113.160		113.160	125.856
280 do 289	5. Kratkoročnarazgraničenja	065		395.480		395.480	635.974
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		48.073.300	16.267.093	31.806.207	30.523.849
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067					



Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznosna dan bilansatek uće godine	Iznosna dan bilansa prethodne godine (PS)
1	2,A1)	3	4	5	6
	BILANSNA PASIVA				
	A. KAPITAL (102 -110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)	101	5	14.569.993	12.084.492
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		2.504.294	2.504.294
300	1. Akcijskikapital (104 + 105)	103			
	1.1. Akcijskikapital - običneakcije	104			
	1.2. Akcijskikapital – povlašćene (prioritetne) akcije	105			
302	2. Udjelidruštvasaograničenomodgovornošću	106		2.504.294	2.504.294
304	3. Ulozi	107			
305	4. Državnikapital	108			
309	5. Ostaliosnovnikapital	109			
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110			
310	1. Otkupljenesopstveneakcijeudjeli	111			
311	2. Upisanineuplaćenikapital	112			
320	III EMISIONA PREMIJA	113			
321	IV EMISIONI GUBITAK	114			
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115		250.429	250.429
322	1. Zakonskerezerve	116		250.429	250.429
323	2. Statutarnerezerve	117			
329	3. Ostalerezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119		514.211	914.269
330	1. Revalorizacionerezerve za nekretnine, postrojenja, opremuinematerijalnasredstva	120		514.211	914.269
331 i 334	2. Ostalerevalorizacionerezerve	121			
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122			
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123		600.000	600.000
34	IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)	124		11.901.059	9.015.500
340 ili 342	1. Neraspoređenadobitranijihgodina / Neraspoređenivišakprihodanadrashodimaranijihgodina	125		9.417.365	5.897.974
341 ili 343	2. Neraspoređenadobittekućegodine / Neraspoređenivišakprihodanadrashodimatekućegodine	126		2.483.694	3.117.526
344	3. Neto prihod od samostalnedjelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128			
350 ili 352	1. Gubitakranijihgodina / Višakrashodanadprihodimaranijihgodina	129			



351 ili 353	2. Gubitak tekućeg godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130			
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132	6	2.543.257	1.761.209
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133		91.589	91.589
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134			
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135		61.034	61.034
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136		30.555	30.555
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137		2.451.668	1.669.620
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139		809.826	27.778
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140			
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142		1.641.842	1.641.842
418	6. Ostala dugoročna nefinansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143			
dio 409, 410, 419	7. Ostala dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144			
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145			
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146			
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147	7	14.692.957	16.678.148
42	1. Kratkoročne nefinansijske obaveze (149 do 154)	148		3.519.342	4.774.942
420	1.1. Kratkoročne nefinansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149		650.000	650.000
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		2.540.187	3.585.833
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151		231.155	441.109
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilansuspjeha	152			
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153			
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154		98.000	98.000
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155		9.897.758	10.536.447
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		142.622	201.978
431	2.2. Dobavljači – povezanapravnalica	157		6.216.149	6.362.517
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		3.059.589	3.520.408
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159		479.398	451.544
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160			



440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161			
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162		274.264	181.076
460 do 469	5. Ostale obaveze	163		400	1.000
470 do 479	6. Porezi na dodatu vrijednost	164			
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165		57.444	50.487
481	8. Obaveze za porez na dobit	166		344.488	308.642
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167		599.261	825.554
496	10. Kratkoročna rezerviranja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		31.806.207	30.523.849
890 do 898	Đ. VANBILANSNA PASIVA	170			



Prikaz pozicija bilansa uspjeha na 30.06.2024. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	I POSLOVNI PRIHODI	201		8.641.976	7.026.191
	(202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)				
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		69.125	27.807
600, dio 605	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203	8	5.421	309
601, 602, 603, dio 605	b) Prihodi od prodaje robe nadomaćem tržištu	204	8	63.704	27.498
604, dio 605	c) Prihodi od prodaje robe nainostranom tržištu	205			
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206		971.573	1.107.002
610, dio 615	a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207	8	84.951	44.535
611, 612, 613, dio 615	b) Prihodi od prodaje proizvoda nadomaćem tržištu	208	8	886.622	1.060.603
614, dio 615	c) Prihodi od prodaje proizvoda nainostranom tržištu	209			1.864
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210		7.636.035	5.891.382
620, dio 625	a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211	8	4.070.492	1.592.929
621, 622, 623, dio 625	b) Prihodi od pruženih usluga nadomaćem tržištu	212	8	3.565.543	4.255.208
624, dio 625	c) Prihodi od pruženih usluga nainostranom tržištu	213			43.245
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha u činaka	214	8		
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha u činaka	215	8	34.757	
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicijskih nekretnosti i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216			



642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnosti i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217			
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218			
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219		5.734.589	5.244.002
500 do 502	1. Nabava vrijednost prodate robe	220		73.112	25.682
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	9	1.625.753	1.448.053
513	3. Troškovi goriva i energije	222	9	966.858	836.385
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223		1.279.999	1.098.591
520 i 523	a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224		1.275.995	1.093.967
524 do 529	b) Troškovi ostalih ličnih primanja	225		4.004	4.624
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	10	746.971	956.445
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227		794.197	680.338
540	6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		794.197	680.338
dio 540	a) Amortizacija nekretnosti, postrojenja i opreme	229		794.197	680.338
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnosti	230			
dio 540	c) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231			
dio 540	d) Amortizacija ostalih sredstava	232			
541	6.2 Troškovi rezervisanja	233			
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	10	202.446	153.663
555	8. Troškovi poreza	235		43.122	42.921
556	9. Troškovi doprinosa	236		2.131	1.924
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237		2.907.387	1.782.189
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238			
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
	I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	239		3.094	4.587
660, 661	1. Prihodi od kamata	240		3.094	4.587
662	2. Pozitivne kursne razlike	241			
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			



669	4. Ostalifinansijskiprihodi	243			
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244		122.844	139.274
560, 561	1. Rashodikamata	245	10	122.844	139.274
562	2. Negativnekursnerazlike	246			
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostalifinansijskirashodi	248			
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249		2.787.637	1.647.502
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250			
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251		57.648	471.981
670, 570 netop rikaz	1. Neto dobiti po osnovuprodajenematerijalnihsredstava, nekretnina, postrojenjaiopreme	252		19.098	406
671, 571 netop rikaz	2. Neto dobiti po osnovuprodajeinvesticionihnekretnina	253			
672, 572 netop rikaz	3. Neto dobiti po osnovuprodajeibiološkihsredstava	254			
673, 573, netop rikaz	4. Neto dobiti po osnovuprodajestalnihsredstavanamijenjenihprodajii sredst avaposlovanjakoje se obustavlja	255			
674, 574 netop rikaz	5. Neto dobiti po osnovuprodajefinansijskihsredstavauiulaganja u povezanalica	256			
675, 575 netop rikaz	6. Neto dobiti po osnovu prodaje materijala	257			
676	7. Viškovi	258			
677, 679	8. Ostaliprihodiiodobici	259		38.550	471.575
678, 577	9. Neto dobiciiodderivatnihfinansijskih instrumenata	260			
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261		85.626	49.032
570, 670 netop rikaz	1. Neto gubici po osnovuotuđenjanematerijalnihsredstava, nekretnina, postrojenjaiopreme	262			462
571, 671 netop rikaz	2. Neto gubici po osnovuotuđenjainvesticionihnekretnina	263			



572, 672 netop rikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264			
573, 673, netop rikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji sredstava poslovanja koje se obustavlja	265			
574, 674 netop rikaz	5. Neto gubici otuđenja finansijskih sredstava ulaganja u povezanica	266			
575, 675 netop rikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267			
576	7. Manjkovi	268			
577, 678 netop rikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269			
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270		85.626	48.570
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271			422.949
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272		27.978	
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273			
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274			
680, 580 netop rikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed bezvredne materijalnih sredstava	275			
681, 581 netop rikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed bezvredne nekretnina, postrojenja i opreme	276			
682, 582 netop rikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed bezvredne investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277			
683, 583 netop rikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed bezvredne bioloških sredstava koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278			
685, 585 netop rikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279			



688, dio 689, 588, dio 589ne to prikaz	1.6. Neto dobiciodusklađivanjavrijednoststalnihsredstavanamijenjen ihprodaji, sredstavaposlovanjakoje se obustavljaistalihnefinansijskiksredstava	280			
dio 68	2. Neto dobiciodusklađivanjavrijednostifinansijskiksredstava (282 do 285)	281			
684, 584 netop rikaz	2.1 Netodobiciodusklađivanjavrijednostidugoročnihfinansi jskiksredstava	282			
686, 585 netop rikaz	2.2 Netodobiciodusklađivanjavrijednostikratkoročnihfinan sijskiksredstava (osimpotraživanja od kupaca)	283			
687, 587 netop rikaz	2.3 Netodobiciodumanjenjaranijepriznatihkreditnihgubita ka usljedobezvređenjapotraživanja od kupaca	284			
dio 689, dio 589 netop rikaz	2.4 Netodobiciodusklađivanjavrijednostiostalihfinansijskih sredstava	285			
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286			
	1. Rashodi od usklađivanjavrijednostiimovine (osimfinansijske) (288 do 293)	287			
580, 680 netop rikaz	1.1. Neto gubici po osnovuobezvređenjanematerijalnihsredstava	288			
581, 681 netop rikaz	1.2. Neto gubici po osnovuobezvređenjanekretnina, postrojenjaiopreme	289			
582, 682 netop rikaz	1.3. Neto gubici po osnovuobezvređenjainvesticionihnekretninakoje se vrednuju po nabavnojvrijednosti	290			
583, 683 netop rikaz	1.4. Neto gubici po osnovuobezvređenjabiološkihsredstvakoje se vrednuju po nabavnojvrijednosti	291			
585, 685 netop rikaz	1.5. Neto gubiciodusklađivanjavrijednostizalihmaterijalai robe	292			



588, dio 589, 688, dio 689 netop rikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinancijskih sredstava	293			
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti financijskih sredstava (295 do 298)	294			
584, 684 netop rikaz	2.1 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih financijskih sredstava	295			
586, 686 netop rikaz	2.2 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih financijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296			
587, 687 netop rikaz	2.3 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297			
dio 589, dio 689 neto prikaz	2.4 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih financijskih sredstava	298			
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299			
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300			
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjena računovodstvenih politika i ispravke greša ka izranijih godina	301			
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjena računovodstvenih politika i ispravke greša ka izranijih godina	302			
	Udio u dobiti pridruženog društva iz zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303			
	Udio u gubitku pridruženog društva iz zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304			
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305		8.702.718	7.502.759
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306		5.943.059	5.432.308
	M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306)	307		2.759.659	2.070.451
	2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)	308			
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT				
	1. Poreski rashodi perioda	309		275.965	207.045



	2. Odloženi poreški rashodi (311 + 312)	310			
722	2.1 Efekat smanjenja odloženih poreških sredstava	311			
724	2.2 Efekat povećanja odloženih poreških obaveza	312			
	3. Odloženi poreški prihodi (314 + 315)	313			
723	3.1 Efekat povećanja odloženih poreških sredstava	314			
725	3.2 Efekat smanjenja odloženih poreških obaveza	315			
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA				
	1. Neto dobit tekućeg godine (307-309-310+313)>0 i 307>0 ili (313-308-309-310)>0 i 308>0	316		2.483.694	1.863.406
	2. Neto gubitak tekućeg godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307-313)>0 i 307>0	317			
726	O. Međuidvidende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripadaju većinskim vlasnicima	319			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripadaju manjinskim vlasnicima	320			
	Obična zarada po akciji	321			
	Razrijeđena zarada po akciji	322			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časa zarada	323		119	118
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanjanja kraj mjeseca	324		119	117
	A.NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		2.483.694	1.863.406
	1.Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (≠402≠403≠404≠405≠406≠407)	401			
Promjena na 332 i 333	1.1.Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402			
Promjena na 331	1.2.Efekti proistekli iz transakcija zaštite (haging)	403			
	1.3.Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404			
	1.4.Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405			
Promjena na 339, dio	1.5.Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilansu uspjeha	406			
	1.6.Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407			
	2.Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (≠409≠410≠411≠412≠413≠414)	408			
Promjena na 330	2.1.Revalorizacija nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	409			
Promjena na 332 i 333	2.2. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410			
Promjena na 339, dio	2.3.Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja	411			



	2.4. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412			
Promjena na 339, dio	2.5. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413			
	2.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414			
	B. OSTALA DOBIT/GUBITAK U PERIODU (≠401≠408)	415			
	V. UKUPNA DOBIT/(GUBITAK) (400≠415)	416		2.483.694	1.863.406
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417			
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418			

Prikaz pozicija bilansa tokova gotovine na 30.06.2024. godine

Redni broj	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekućagodi na	Prethodna godina
1	2	3		4	5
A	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	501		7.405.969	7.005.787
I	Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)				
1	Prilivi od kupaca primljeni avansi u zemlji	502		7.379.794	6.553.037
2	Prilivi od kupaca primljeni avansi u inostranstvu	503			
3	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504			
4	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		26.175	452.750
II	Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506		6.109.055	6.366.077
1	Odlivi po osnovu isplate dobavljačima i datih avansi u zemlji	507		4.373.446	4.470.979
2	Odlivi po osnovu isplate dobavljačima i datih avansi u inostranstvu	508			
3	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		122.844	139.274
4	Odlivi po osnovu isplate plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	510		1.120.081	1.015.816
5	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		240.119	177.328
6	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		252.565	562.680
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		1.296.914	639.710
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514			
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	515		77.251	1.956.532
I	Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)				
1	Priliv gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516			1.136.945
2	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517			
3	Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518			
4	Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519			
5	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520			



6	Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521			
7	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522			
8	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilansuspjeha	523			
9	Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524			
10	Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
11	Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
12	Prilivi po osnovu kamata	527		3.094	4.587
13	Prilivi od dividendi učešća u dobiti	528			
14	Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
15	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530		74.157	815.000
II	Odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531		940.664	40.000
1	Odliv gotovine po osnovu kupovine akcija udjelazavisnih pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532			
2	Odliv po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533		223.664	40.000
3	Odliv po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534			
4	Odliv po osnovu kupovine bioloških sredstava	535			
5	Odliv po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536			
6	Odliv po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537			
7	Odliv po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilansuspjeha	538			
8	Odliv po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539			
9	Odliv po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540			
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541		717.000	
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)	542			1.916.532
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543		863.413	
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I	Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544		875.000	160.000
1	Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
2	Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
3	Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547		850.000	
4	Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548		25.000	
5	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549			
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550			160.000
II	Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551		1.348.551	2.714.385
1	Odliv po osnovu otкупа sopstvenih akcija udjela	552			
2	Odliv po osnovu dugoročnih kredita	553		1.138.597	1.619.385
3	Odliv po osnovu kratkoročnih kredita	554			
4	Odliv po osnovu lizinga	555		209.954	
5	Odliv po osnovu dužničkih instrumenata	556			
6	Odliv po osnovu isplaćenih dividendi	557			935.000
7	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558			160.000



III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559			
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560		473.551	2.554.385
G	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		8.358.220	9.122.319
D	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		8.398.270	9.120.462
Đ	NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563			1.857
E	NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564		40.050	
Ž	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565		41.366	12.017
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566			
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567			
J	GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568		1.316	13.874

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA								UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERESI)	UKUPNI KAPITAL (10+11)
		Akcijski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacio nerezerve za finansijske sredstva po fer vrijednosti i ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit/(gubitak)	Ukupno (3+4+5+6±7±8±9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Stanjena dan. god.	901	2.504.294		250.429	914.269	-600.000		6.828.223	9.897.215		9.897.215
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902										
3. Efekti ispravki grešaka	903										
4. Ponovo iskazanost anjena dan. god. (901 ± 902 ± 903)	904	2.504.294		250.429	914.269	-600.000		6.828.223	9.897.215		9.897.215
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							3.117.526	3.117.526		3.117.526
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906										
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907							3.117.526	3.117.526		3.117.526
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908										



9. Sticanjesopstveni hacijaidrugi oblici smanjenjakapitala	909										
10. Objavljene dividende	910							935.000	935.000		935.000
11. Drugi obliciraspodjele bitiopokriće gubitka	911										
12. Ostale promjene	912							4.751	4.751		4.751
13. Stanjena dan. god. /. god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	2.504.294		250.429	914.269	-600.000		9.015.500	12.084.492		12.084.492
14. Efekti promjena u računovodstveni m politikama	914										
15. Efekti ispravki grešaka	915										
16. Ponovoiskazanostanje na dan. godine (913 ± 914 ± 915)	916	2.504.294		250.429	914.269	-600.000		9.015.500	12.084.492		12.084.492
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							2.483.694	2.483.694		2.483.694
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918										



19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919							2.483.694	2.483.694		2.483.694
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920										
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921										
22. Objavljene dividende	922										
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokrivenje gubitka	923										
24. Ostale promjene	924				-400.058			401.865	1.807		1.807
25. Stanjena dan. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922 ± 923 ± 924)	925	2.504.294		250.429	514.211	-600.000		11.901.059	14.569.993		14.569.993

Napomene uz finansijske izvještaje nalaze u prilogu prospekta.

5.10.2. Revizorski izvještaji garanta/jemca emisije

Revizorski izvještaj finansijskih izvještaja garanta/jemca za 2023. godinu

Izvještaj nezavisnog revizora

Grant Thornton d.o.o. Banja Luka

Vase Pelagića 2/IV
78 000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

T +387 51 211 509; +387 51 211 294
F +387 51 211 501
E office@ba.gt.com
www.grantthornton.ba

Osnivaču društva „Kozaraputevi“ d.o.o. Banja Luka

Mišljenje

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Kozaraputevi d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu „Društvo“), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2023. godine, bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu, izvještaj o tokovima gotovine za tada završenu godinu, te napomena uz finansijske izvještaje koje uključuju i pregled značajnih računovodstvenih politika.

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2023. godine kao i rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za tada završenu godinu, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske.

Osnova za mišljenje

Obavili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljno opisane u našem izvještaju u odjeljku Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Nezavisni smo u odnosu na Društvo u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA), i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Uvjereni smo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.

Značajna neizvjesnost u vezi s vremenski neograničenim poslovanjem

Kao što je objelodanjeno u Napomeni 2 uz priložene finansijske izvještaje, Društvo sastavlja svoje finansijske izvještaje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. Na dan 31. decembra 2023. godine kratkoročne obaveze su veće od tekuće imovine za iznos od 4.304.149 KM. Ovaj indikator može da ukazuje na postojanje potencijalnih problema vezanih za nemogućnost servisiranja tekućih obaveza Društva u toku redovnih operativnih aktivnosti,

međutim rukovodstvo Društva smatra da preuzima sve neophodne mjere vezane za normalno i kontinuirano obavljanje operativnih aktivnosti, da neće biti ugrožena likvidnost Društva i da je načelo stalnosti poslovanja validno primjenjeno u pripremi ovih finansijskih izvještaja u datim okolnostima.

Naše mišljenje nije modificirano u skladu sa ovim pitanjem.

Isticanje pitanja

1. Kao što je objelodanjeno u Napomeni 29 uz priložene finansijske izvještaje, Društvo se javlja kao sudužnik ili garant za kreditna zaduženja članica Fortis grupe, kao i garant za kreditna zaduženja za ostala pravna lica. Na osnovu procjene Društva na dan 31. decembra 2023. godine, nisu vršena dodatna rezervisanja za potencijalne gubitke i obaveze po osnovu eventualnog vraćanja kredita i plaćanja drugih obaveza za povezana pravna lica. Prema izjavama rukovodstva, Društvo prati rad povezanih pravnih lica kojima je bio jemac u kreditnim zaduženjima i smatra da data jemstva neće prouzrokovati materijalno značajne štete po Društvo.

Dalje, poslovne banke su u ime Društva izdale činidbene i plative garancije. Društvo je na dan 31. decembar 2023. godine izvršilo procjenu istih i smatra da nisu neophodna rezervisanja za potencijalne gubitke po osnovu izdatih činidbenih i plativih garancija.

Naše mišljenje nije modificirano u skladu sa ovim pitanjima.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske kao i za takve interne kontrole za koje rukovodstvo Društva utvrdi da su neophodne i koje omogućavaju sastavljanje finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale uslijed pronevjere ili greške.

U sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo Društva je odgovorno za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju i objavljivanje, ako je primjenljivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja.

Lica ovlašćena za upravljanje odgovorna su za nadzor nad procesom finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji, kao cjelina, bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške i izdati revizorov izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viši nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prevare ili pogreške i

smatraju se značajnim ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja.


Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog usljed prevare je veći od rizika nastalog usljed pogreške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola;
- stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva;
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika, razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorilo Društvo;
- zaključujemo o primjerenosti korištenja računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja i, temeljno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem revizorskom izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modifikujemo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju;
- ocjenjujemo ukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji, osnovne transakcije i događaje na način kojim se postiže fer prezentacija.


Mi komuniciramo sa onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi sa, između ostalih pitanja, planiranim obimom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i sve značajne nedostatke u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

Partner na revizorskom angažmanu čiji je rezultat ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Vedrana Knežević.

Grant Thornton d.o.o. Banja Luka
Banja Luka, 07. oktobra 2024. godine

_____

Isidora Džombić
Managing Partner – Direktor
Grant Thornton d.o.o. Banja Luka

_____

Vedrana Knežević
Ovlašćeni revizor
Grant Thornton d.o.o. Banja Luka

Izvještaj nezavisnog revizora

Grant Thornton d.o.o. Banja Luka

Vase Pelagića 2/IV
78 000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

T +387 51 211 509; +387 51 211
294
F +387 51
211 501 E
office@ba
.gt.com
www.gran
tthornton.
ba

Osnivaču društva „Kozaraputevi“ d.o.o. Banja Luka

Mišljenje

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja Kozaraputevi d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu „Društvo“), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2022. godine, bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu, izvještaj o tokovima gotovine za tada završenu godinu, te napomena uz finansijske izvještaje koje uključuju i pregled značajnih računovodstvenih politika.

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2022. godine kao i rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za tada završenu godinu, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske.

Osnova za mišljenje

Obavili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljno opisane u našem izvještaju u odjeljku Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Nezavisni smo u odnosu na Društvo u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA), i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Uvjereni smo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.

Značajna neizvjesnost u vezi s vremenski neograničenim poslovanjem

Kao što je objelodanjeno u Napomeni 2 uz priložene finansijske izvještaje, finansijski izvještaji su sastavljeni upotrebom načela stalnosti poslovanja. Na dan 31. decembra 2022. godine kratkoročne obaveze premašuju tekuću imovinu za iznos od 5.411.971 KM. Ovaj indikator može da ukazuje na postojanje potencijalnih problema vezanih za nemogućnost servisiranja tekućih obaveza Društva u toku redovnih operativnih aktivnosti kroz naplatu potraživanja u dogovorenim rokovima i iznosima. Rukovodstvo Društva smatra da preuzima sve neophodne mjere vezane za normalno i kontinuirano obavljanje operativnih

aktivnosti i da je stoga primjena načela stalnosti poslovanja validno primjenjena u pripremi ovih finansijskih izvještaja u datim okolnostima.

Naše mišljenje nije modificirano u vezi sa navedenim pitanjem.

Isticanje pitanja

1. Kao što je objelodanjeno u Napomeni 31 uz priložene finansijske izvještaje, Društvo se javlja kao sudužnik ili garant za kreditna zaduženja članica Fortis grupe, kao i garant za kreditna zaduženja za ostala pravna lica. Na osnovu procjene Društva na dan 31. decembra 2022. godine, nisu vršena dodatna rezervisanja za potencijalne gubitke i obaveze po osnovu eventualnog vraćanja kredita i plaćanja drugih obaveza za povezana pravna lica.

Dalje, poslovne banke su u ime Društva izdale činidbene i plative garancije. Društvo je na dan 31. decembar 2022. godine izvršilo procjenu istih i smatra da nisu neophodna rezervisanja za potencijalne gubitke po osnovu izdatih činidbenih i plativih garancija.

Naše mišljenje nije modificirano u vezi sa navedenim pitanjem.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske kao i za takve interne kontrole za koje rukovodstvo Društva utvrdi da su neophodne i koje omogućavaju sastavljanje finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale uslijed pronevjere ili greške.

U sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo Društva je odgovorno za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju i objavljivanje, ako je primjenljivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja.

Lica ovlašćena za upravljanje odgovorna su za nadzor nad procesom finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji, kao cjelina, bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške i izdati revizorov izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viši nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prevare ili pogreške i smatraju se značajnim ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- prepoznamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog usljed prevare je veći od rizika nastalog usljed pogreške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola;
- stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva;
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika, razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorilo Društvo;
- zaključujemo o primjerenosti korištenja računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja i, temeljno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem revizorskom izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modifikujemo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju;
- ocjenjujemo ukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji, osnovne transakcije i događaje na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo sa onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi sa, između ostalih pitanja, planiranim obimom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i sve značajne nedostatke u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

Partner na revizorskom angažmanu čiji je rezultat ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Nenad

Dmitrović, ovlašćeni revizor.
Grant Thornton d.o.o. Banja Luka
Banja Luka, 22. mart 2024. godine



Isidora Džombić
Managing Partner – Direktor
Grant Thornton d.o.o. Banja Luka



Nenad Dmitrović
Ovlašćeni revizor
Grant Thornton d.o.o. Banja Luka

5.10.3. Računovodstveni standardi

Finansijski izvještaji Garanta/Jemca emisije su sastavljeni u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, kao i propisima koji regulišu oblast računovodstva i revizije.

5.10.4. Konsolidovani finansijski izvještaji garanta/jemca emisije

S obzirom na to da Garant posluje u sastavu Fortis group, prema MSFI 10 – Konsolidovani finansijski izvještaji, Garant nije u obavezi da sastavlja konsolidovane finansijske izvještaje, jer je on istovremeno i zavisna entitet.

5.10.5. Sudski i arbitražni postupci

Garant/Jemac nema saznanja o postupcima pred organima državne uprave, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući sve takve postupke koji su u toku ili predstoje, o kojima Garant/Jemac ima saznanja) u periodu od najmanje 12 prethodnih mjeseci koji su u bliskoj prošlosti mogli znatno da utiču ili jesu znatno uticali na finansijski položaj i profitabilnost Garanta/Jemca.

5.10.6. Značajne promjene finansijskog položaja garanta/jemca emisije

Od datuma izrade posljednjih objavljenih finansijskih izvještaja nije došlo do značajnih promjena finansijskog položaja Garanta/Jemca Emisije.

5.11. Dodatne informacije

5.11.1. Osnovni kapital

Garant je osnovan u formi društva sa ograničenom odgovornošću. Osnivački kapital garanta upisan i uplaćen u cjelosti iznosi 2.504.294,00 KM.

Osnovni kapital Garanta na dan 31.12.2023. godine iznosi 2.504.294,00 KM.

5.11.2. Ugovor o osnivanju i statut garanta/jemca emisije

Garant/Jemac emisije je rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, broj 1-234-00 od 01.10.1961. godine osnovan i upisan u sudski registar.

Cilj i svrha osnivanja društva je obavljanje registrovanih djelatnosti radi sticanja dobiti. U osnivačkom aktu društva nisu navedeni cilj i svrha.

Osnivački akt garanta/jemca emisije dostupan je u sjedištu garanta/jemca emisije, ulica

Tunjice bb, Banja Luka i u sjedištu Emitenta, ulica 27.juna 17, Prijedor.

5.12. Značajni ugovori

Garant/jemac nema zaključene ugovore izvan redovne djelatnosti koji bi mogli uticati na sposobnost garanta/jemca emisije da izmiruje obaveze po osnovu garantovanja predmetne emisije obveznica.

5.13. Dostupni dokumenti

U periodu važenja ovog dokumenta, u prostorijama Garanta/Jemca i na internet stranici Garanta/Jemca (<http://www.kozaraputevi.ba>) biće dostupni sljedeći dokumenti:

- Statut/osnivački akt garanta/jemca emisije (najnovija, prečišćena verzija),
- Svi izvještaji, dopisi i drugi dokumenti, procjena i mišljenja stručnjaka sastavljeni na zahtjev Emitenta i/ili Garanta/Jemca emisije čiji je bilo koji dio uključen u Jedinstveni prospekt ili na koji se Jedinstveni prospekt poziva
- Ugovori i dokumenti vezani za predmetnu garanciju.